

**1168.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

### **UKAZ**

## **O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORGANSKOJ PROIZVODNJI**

Prolašavam **Zakon o organskoj proizvodnji**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine.

Broj: 01-1825/2

Podgorica, 3. decembra 2013. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Filip Vujanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

### **ZAKON**

## **O ORGANSKOJ PROIZVODNJI**

### **I. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Predmet**

##### **Član 1**

Ovim zakonom uređuje se organska proizvodnja, označavanje organskih, ekoloških i bioloških proizvoda, kontrola nad organskom proizvodnjom, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju.

#### **Primjena zakona**

##### **Član 2**

(1) Ovaj zakon primjenjuje se na proizvode koji su stavljeni u promet ili su namijenjeni stavljanju u promet, i to:

- 1) žive ili neprerađene poljoprivredne proizvode;
- 2) prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana;
- 3) proizvode akvakulture;
- 4) hranu za životinje;
- 5) sjeme i sadni materijal;
- 6) kvasce koji se koriste za hranu i hranu za životinje.

(2) Ovaj zakon primjenjuje se na pravna i fizička lica (u daljem tekstu: subjekti) koji su uključeni u sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije proizvoda iz stava 1 ovoga člana.

(3) Ovaj zakon ne primjenjuje se na hranu koju objekti za kolektivnu ishranu i katering (ugostiteljski objekti, bolnice, dječiji vrtići, škole, socijalne i druge ustanove) nude krajnjem potrošaču.

(4) Proizvodi lova divljih životinja i ribolova ne smatraju se proizvodima iz organske proizvodnje.

## Značenje izraza

### Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **organska proizvodnja** je proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja se zasniva na primjeni metoda organske proizvodnje u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije, u skladu sa ovim zakonom;

2) **akvakultura** je uzgoj riba i drugih vodenih organizama korišćenjem tehnika za povećanje proizvodnje ovih organizama van prirodnih kapaciteta životne sredine;

3) **biljna proizvodnja** je proizvodnja poljoprivrednih biljnih proizvoda, uključujući sakupljanje divljih biljnih vrsta u komercijalne svrhe;

4) **ekvivalentnost** je sposobnost različitih sistema za postizanje istih ciljeva;

5) **faze proizvodnje, pripreme i distribucije** su sve faze primarne proizvodnje, skladištenja, prerade, prevoza, prodaje ili snabdijevanja krajnjih potrošača, kao i označavanje, reklamiranje, uvoz i izvoz organskih proizvoda i ugovorom prenesene aktivnosti na treće lice;

6) **genetski modifikovan organizam (GMO)** je organizam, osim ljudskog bića, čiji je genetički materijal izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem (parenjem ili rekombinacijom);

7) **jonizujuće zračenje** je elektromagnetsko ili čestično zračenje koje u interakciji sa materijom kroz koju prolazi produkuje parove jona;

8) **kontrolni autoritet** je organ državne uprave nadležan za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje;

9) **kontrolno tijelo** je pravno lice koje vrši kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji u skladu sa ovim zakonom;

10) **organski** znači da potiče ili je povezan sa organskom proizvodnjom;

11) **označavanje** su slovne oznake, riječi, detalji, trgovačko ime, robna marka, slikovni prikazi ili simboli koji se odnose na organski proizvod i koji se nalaze na ambalaži, dokumentu, obavještenju, etiketi, prstenu, alkici, privjesku, omotu i slično koji prate ili se odnose na taj proizvod;

12) **pomoćno sredstvo u preradi** je svaka supstanca koja se ne upotrebljava kao sastojak hrane, a koja se namjerno koristi u preradi sirovina, hrane ili njenih sastojaka da bi se ostvarila određena tehnološka svrha u toku obrade ili prerade i koja može da dovede do nenamjernog, ali tehnički neizbježnog prisustva ostataka te supstance ili njenih derivata u krajnjem proizvodu, pod uslovom da ti ostaci ne predstavljaju rizik za zdravlje i nemaju nikakvog tehnološkog uticaja na krajnji proizvod;

13) **prelazni period** (konverzija) je određeni vremenski period potreban za prelazak iz proizvodnje koja nije organska u organsku proizvodnju u kojem se primjenjuju metode organske proizvodnje;

14) **priprema** je postupak čuvanja i/ili prerade organskih proizvoda, uključujući klanje i rasijecanje životinjskih proizvoda, kao i pakovanje, označavanje i/ili promjene na oznakama koje se odnose na organsku proizvodnju;

15) **proizvod proizveden od GMO** je proizvod koji je djelimično ili u potpunosti dobijen od GMO, ali ne sadrži ili se ne sastoji od GMO;

16) **proizvod proizveden pomoću GMO** je proizvod koji je dobijen korišćenjem GMO kao poslednjeg živog organizma u procesu proizvodnje, ali ne sadrži ili se ne sastoji od GMO niti je proizveden od GMO;

17) **reklamiranje** je svako predstavljanje javnosti kojim se direktno ili indirektno promoviše prodaja organskih proizvoda, a koje nije označavanje;

18) **sastojak** je svaka supstanca koja se upotrebljava u proizvodnji ili pripremi hrane, a koja je prisutna u gotovom proizvodu ili u izmijenjenom obliku, uključujući i aditive;

19) **stočarska proizvodnja** je uzgoj domaćih ili pripitomljenih kopnenih životinja, uključujući insekte;

20) **znak usaglašenost - znak organske proizvodnje** je znak na proizvodu kojim se potvrđuje da je taj proizvod proizveden u skladu sa ovim zakonom.

## II. CILJEVI I NAČELA ORGANSKE PROIZVODNJE

### Ciljevi organske proizvodnje

#### Član 4

Ciljevi organske proizvodnje su:

- 1) uspostavljanje održivog sistema upravljanja u poljoprivredi koji:
  - poštuje prirodne sisteme i cikluse i održava i unaprjeđuje kvalitet zemljišta i vode, zdravlje biljaka i životinja i njihovu međusobnu ravnotežu;
  - doprinosi visokom nivou biološke raznovrsnosti;
  - racionalno koristi energiju i prirodne resurse (voda, zemljište, organska materije i vazduh);
  - poštuje standarde dobrobiti životinja i naročito ispunjava specifične potrebe životinja u odnosu na njihovu vrstu;
- 2) proizvodnja različitih vrsta hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji odgovaraju zahtjevima potrošača za proizvodima proizvedenim primjenom postupaka koji ne ugrožavaju životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljaka i zdravlje i dobrobit životinja.

### Opšta načela

#### Član 5

Organska proizvodnja zasniva se na sljedećim opštim načelima:

- 1) upravljanje biološkim procesima zasnovanim na ekološkim sistemima, korišćenjem prirodnih resursa iz tog sistema primjenom metoda koje obuhvataju:
  - žive organizme i mehaničke postupke proizvodnje,

- uzgoj biljaka u zemljištu i stočarsku proizvodnju ili uzgoj u akvakulturi koji je u skladu sa principima održive eksploatacije ribolovnih resursa,
- zabranu upotrebe GMO i proizvoda proizvedenih od ili pomoću GMO, osim veterinarsko- medicinskih proizvoda,
- procjenu rizika i, po potrebi, primjenu odgovarajućih preventivnih mjera,
- 2) ograničenje upotrebe spoljašnjih inputa, a ako su spoljašnji inputi neophodni ili ako ne postoje odgovarajući postupci i metode iz tačke 1 ovog člana mogu se koristiti samo:
  - inputi iz organske proizvodnje,
  - prirodne ili prirodno proizvedene supstance,
  - slaborastvorljiva mineralna đubriva;
- 3) strogo ograničenje upotrebe hemijski sintetizovanih inputa osim u slučajevima:
  - kada ne postoje odgovarajući postupci upravljanja,
  - kada spoljašnji inputi iz tačke 2 ovog člana nijesu dostupni na tržištu,
  - kada bi upotreba spoljašnjih inputa iz tačke 2 ovog člana dovela do neprihvatljivog uticaja na životnu sredinu;
- 4) prilagođavanje pravila organske proizvodnje, po potrebi i u skladu sa ovim zakonom, uzimajući u obzir sanitarno stanje, regionalne klimatske razlike i lokalne uslove, stepen razvoja i specifične uzgojne metode.

### **Posebna načela koja se primjenjuju na primarnu proizvodnju**

#### Član 6

Pored opštih načela iz člana 5 ovog zakona, organska primarna proizvodnja zasniva se i na sljedećim posebnim načelima:

- 1) održavanje i poboljšavanje života u zemljištu i njegove prirodne plodnosti, stabilnosti i biološke raznovrsnosti koja sprječava i onemogućava sabijanje i eroziju zemljišta, kao i ishrana biljaka prvenstveno kroz ekosistem zemljišta;
- 2) smanjenje upotrebe, na najmanju moguću mjeru, neobnovljivih resursa i inputa koji ne potiču sa poljoprivrednog gazdinstva;
- 3) recikliranje otpada i nusproizvoda biljnog i životinjskog porijekla radi daljeg korišćenja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
- 4) uvažavanje lokalne i regionalne ekološke ravnoteže prilikom donošenja odluka u vezi sa proizvodnjom;
- 5) održavanje zdravlja životinja podsticanjem prirodne imunološke odbrane životinja, kao i izborom odgovarajućih rasa i uzgojne prakse;
- 6) održavanje zdravlja bilja primjenom preventivnih mjera, kao što su izbor odgovarajućih vrsta i sorti otpornih na štetočine i bolesti, odgovarajući plodored, mehaničke i fizičke metode i zaštita prirodnih neprijatelja štetočina;
- 7) primjena uzgojne prakse u stočarskoj proizvodnji koja je prilagođena lokaciji, vrsti i reljefu zemljišta;
- 8) obezbjeđivanje visokog nivoa dobrobiti životinja, uvažavajući specifične potrebe u odnosu na vrstu životinja;
- 9) proizvodnja proizvoda iz organskog stočarstva od životinja koje su od rođenja, odnosno izlijeganja uzgajane na organskim gazdinstvima;

10) izbor rasa prema sposobnostima za prilagođavanje lokalnim uslovima, njihovu vitalnost i otpornost na bolesti ili zdravstvene probleme;

11) ishrana stoke organskom hranom za životinje, sastavljenom od poljoprivrednih sastojaka iz organske poljoprivrede i prirodnih supstanci nepoljoprivrednog porijekla;

12) primjena praksi uzgoja životinja koje poboljšavaju imunološki sistem i jačaju prirodnu otpornost na bolesti, naročito omogućavanjem redovnog kretanja životinja i pristupa otvorenim površinama i pašnjacima;

13) isključenje životinja iz uzgoja kod kojih je poliploidija vještački izazvana;

14) održavanje biodiverziteta prirodnih vodenih ekosistema, održavanje zdravlja vodenog okruženja i kvaliteta okolnih vodenih i kopnenih ekosistema pri proizvodnji u akvakulturi;

15) ishrana organizama u akvakulturi hranom za životinje dobijenom održivom eksploatacijom ribolovnih resursa ili organskom hranom za životinje sastavljenom od poljoprivrednih sastojaka iz organske poljoprivrede i prirodnih supstanci nepoljoprivrednog porijekla.

### **Posebna načela koja se primjenjuju na preradu organske hrane**

#### **Član 7**

Pored opštih načela iz člana 5 ovog zakona, prerada organske hrane zasniva se i na sljedećim posebnim načelima:

1) proizvodnja organske hrane od organskih poljoprivrednih sastojaka, osim u slučaju kada ti sastojci nijesu dostupni na tržištu;

2) ograničenje upotrebe aditiva za hranu za životinje i pomoćnih sredstava u preradi, tako da se koriste u najmanjoj mogućoj mjeri i to samo u slučajevima neophodne tehnološke ili zootehničke potrebe ili samo za određene nutritivne namjene;

3) isključivanje supstanci i metoda prerade koje mogu da dovedu u zabludu u pogledu prirode proizvoda;

4) prerada hrane korišćenjem bioloških, mehaničkih i fizičkih metoda.

### **Posebna načela koja se primjenjuju na preradu organske hrane za životinje**

#### **Član 8**

Pored opštih načela iz člana 5 ovog zakona, prerada organske hrane za životinje zasniva se i na sljedećim posebnim načelima:

1) proizvodnja organske hrane za životinje od organskih poljoprivrednih sastojaka, osim u slučaju kada ti sastojci nijesu dostupni na tržištu;

2) ograničenje upotrebe aditiva za hranu za životinje i pomoćnih sredstava u preradi, tako da se koriste u najmanjoj mogućoj mjeri, i to samo u slučajevima neophodne tehnološke ili zootehničke potrebe ili samo za određene nutritivne namjene;

3) isključivanje supstanci i metoda prerade koje bi mogle dovesti u zabludu u pogledu prave prirode proizvoda;

4) prerada hrane za životinje korišćenjem bioloških, mehaničkih i fizičkih metoda.

### III. PRAVILA PROIZVODNJE

#### **Opšti zahtjevi**

##### Član 9

Subjekti koji proizvode organske proizvode moraju poštovati pravila proizvodnje utvrđena ovim zakonom.

#### **Zabrana upotrebe GMO**

##### Član 10

(1) GMO i proizvodi proizvedeni od ili pomoću GMO ne smiju se upotrebljavati u organskoj proizvodnji kao hrana, hrana za životinje, pomoćna sredstva u preradi, sredstva za zaštitu bilja, đubriva, oplemenjivači zemljišta, sjemenja, vegetativni materijal za razmnožavanje, mikroorganizmi ili životinje.

(2) Porijeklo proizvoda koji se koristi kao hrana ili hrana za životinje utvrđuje se na osnovu oznake na proizvodu ili na osnovu pratećeg dokumenta koji je priložen ili dostavljen uz proizvod, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane.

(3) Subjekti koji koriste proizvode koji nijesu organski i koji nijesu hrana ili hrana za životinje prilikom kupovine moraju od dobavljača tražiti potvrdu da dostavljeni proizvodi nijesu GMO ili proizvodi proizvedeni od GMO ili proizvedeni pomoću GMO.

#### **Zabrana upotrebe jonizujućeg zračenja**

##### Član 11

Zabranjena je upotreba jonizujućeg zračenja u obradi organske hrane ili hrane za životinje, odnosno sirovina koje se koriste u organskoj hrani ili hrani za životinje.

### IV. PROIZVODNJA NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

#### **Opšta pravila za organsku proizvodnju na poljoprivrednom gazdinstvu**

##### Član 12

(1) Cjelokupnim poljoprivrednim gazdinstvom na kome se obavlja organska proizvodnja upravlja se u skladu sa pravilima organske proizvodnje.

(2) Izuzetno, poljoprivredno gazdinstvo može biti podijeljeno na proizvodne jedinice ili uzgajališta akvakulture, s tim što se svim proizvodnim jedinicama, odnosno uzgajalištima akvakulture ne upravlja u skladu sa pravilima organske proizvodnje.

(3) Na odvojenim proizvodnim jedinicama, odnosno uzgajalištima akvakulture iz stava 2 ovog člana:

- u slučaju uzgoja životinja moraju se uporedo uzgajati različite vrste životinja;
- u uzgajalištima akvakulture mogu se uzgajati iste vrste pod uslovom da su lokacije uzgajališta na odgovarajući način razdvojene;

- u biljnoj proizvodnji uporedo se moraju uzgajati različite biljne sorte koje se međusobno mogu lako razlikovati.

(4) U slučajevima iz stava 3 ovog člana proizvodne površine, životinje i proizvodi iz organske proizvodnje moraju se odvojiti od proizvodnje koja nije organska i voditi odvojene evidencije o tim proizvodnjama.

## **Pravila za organsku biljnu proizvodnju**

### **Član 13**

(1) U organskoj biljnoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, primjenjuju se i sljedeća pravila:

1) postupci obrade zemljišta i uzgoja bilja kojima se održava ili povećava sadržaj organskih materija u zemljištu, povećava stabilnost i biodiverzitet zemljišta i sprječava sabijanje i erozija zemljišta;

2) plodnost i biološka aktivnost zemljišta održava se i povećava višegodišnjim plodoredom usjeva, uključujući leguminoze i drugo bilje koje se koristi kao zeleni đubrivo, kao i upotrebom stajskog đubriva ili organskog materijala, po mogućnosti kompostiranog, iz organske proizvodnje;

3) upotreba biodinamičkih preparata je dozvoljena;

4) đubriva i oplemenjivači zemljišta mogu se koristiti samo ako su odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona;

5) zabranjena je upotreba mineralnih azotnih đubriva;

6) tehnike koje se primjenjuju u biljnoj proizvodnji moraju da spriječe ili smanje zagađenje životne sredine na najmanju moguću mjeru;

7) štetni organizmi, bolesti i korovi suzbijaju se i kontrolišu korišćenjem prirodnih neprijatelja, izborom vrsta i sorti, plodoredom, tehnikama uzgoja i termičkom obradom;

8) sredstva za zaštitu bilja iz člana 17 ovog zakona mogu se koristiti ukoliko je utvrđeno da je određeni usjev ugrožen;

9) za proizvodnju proizvoda, osim sjemena i sadnog materijala, koristi se samo sjeme i sadni materijal iz organske proizvodnje i za tu namjenu majka biljka u slučaju sjemena, odnosno matična biljka u slučaju sadnog materijala, mora da bude proizvedena u skladu sa ovim zakonom najmanje jednu generaciju, odnosno u slučaju višegodišnjih usjeva, najmanje dvije vegetacione sezone;

10) proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u biljnoj proizvodnji koriste se samo ako su odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona.

(2) Sakupljanje divljih biljnih vrsta i njihovih djelova koji rastu u prirodnom okruženju, šumama i poljoprivrednim područjima, smatra se organskom proizvodnjom pod uslovom da:

1) ta područja u periodu od najmanje tri godine prije sakupljanja nijesu bila tretirana drugim proizvodima osim onim čija je upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona;

2) sakupljanje ne utiče na stabilnost prirodnog staništa ili na održavanje vrsta u području sakupljanja.

(3) Bliža pravila i uslove za biljnu proizvodnju propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

## Pravila za organsku stočarsku proizvodnju

### Član 14

(1) U organskoj stočarskoj proizvodnji pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, primjenjuju se i sljedeća pravila:

1) za porijeklo životinja:

- životinje u organskoj proizvodnji moraju biti rođene, odnosno izležene i uzgojene na organskim gazdinstvima,

- za potrebe razmnožavanja mogu se, pod posebnim uslovima, na gazdinstvo dopremati životinje koje nijesu organski uzgojene i te životinje i njihovi proizvodi mogu se smatrati organskim nakon isteka prelaznog perioda iz člana 18 ovog zakona,

- životinje koje se nalaze na gazdinstvu na početku prelaznog perioda i njihovi proizvodi mogu se smatrati organskim nakon isteka prelaznog perioda iz člana 18 ovog zakona;

2) za uzgojnu praksu i uslove držanja životinja:

- lice koje se stara o životinjama mora da poseduje osnovna znanja i vještine o zdravstvenim potrebama i dobrobiti životinja,

- postupci uzgoja, uključujući i broj životinja po jedinici površine, kao i uslovi smještaja moraju da obezbijede razvojne, fiziološke i etološke potrebe životinja,

- životinje moraju imati stalni pristup otvorenom prostoru, po mogućnosti pašnjacima, ukoliko vremenski uslovi i stanje zemljišta to dopuštaju, osim ako posebnim propisima nijesu određena ograničenja i obaveze koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja,

- broj životinja mora se ograničiti da ne bi došlo do prekomjerne ispaše, izrovanosti zemljišta, erozije ili zagađenja koje prouzrokuju životinje ili koje je posljedica prenošenja njihovog đubriva,

- životinje iz organskog uzgoja moraju se držati odvojeno od ostalih životinja,

- ispaša životinja iz organskog uzgoja na zajedničkim površinama i ispaša životinja koje nijesu iz organskog uzgoja na organskim površinama dozvoljena je pod određenim ograničavajućim uslovima,

- zabranjeno je vezivanje ili izolacija životinja osim za pojedinačne životinje na ograničeno vrijeme i ako je to opravdano radi bezbjednosti, dobrobiti životinja ili iz veterinarskih razloga,

- trajanje transporta životinja mora biti svedeno na minimum,

- svaka patnja tokom cijelog života životinja, uključujući odstranjivanje djelova tijela i postupke pri klanju, mora se svesti na minimum,

- pčelinjaci se moraju postavljati u područja koja obezbjeđuju izvore nektara i polena od organskih usjeva, prirodne vegetacije šuma ili usjeva koji se tretiraju samo metodama sa niskim uticajem na životnu sredinu i moraju se držati na dovoljnoj udaljenosti od izvora koji mogu dovesti do kontaminacije pčelinjih proizvoda ili ugroziti zdravlje pčela,

- košnice i materijali koji se koriste u pčelarstvu moraju biti uglavnom napravljeni od prirodnih materijala,

- zabranjeno je uništavanje pčela u saću kao metode sakupljanja pčelinjih proizvoda,



3) za razmnožavanje:

- primjenjuju se prirodne metode, ali je dozvoljena i vještačka oplodnja,
- razmnožavanje se ne smije podsticati hormonskom terapijom ili sličnim supstancama, osim u slučaju veterinarskog liječenja pojedine životinje,
- ne smiju se koristiti drugi oblici vještačkog razmnožavanja kao što su kloniranje ili transfer embriona,
- moraju se odabrati odgovarajuće rase, kako bi se spriječila patnja i odstranjivanje dijelova tijela životinja,

4) za hranu za životinje:

- hrana za životinje se obezbjeđuje prvenstveno sa gazdinstva na kojem se životinje uzgajaju ili sa drugih organskih poljoprivrednih gazdinstava na istom području,

- životinje se moraju hraniti organskom hranom za životinje koja ispunjava nutritivne potrebe životinja u različitim fazama njihovog razvoja, s tim da dio obroka može sadržati hranu za životinje sa gazdinstva koje se nalazi u prelaznom periodu,

- životinje, osim pčela, moraju da imaju stalni pristup pašnjacima ili kabastoj hrani,

- sastojci biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla, aditivi za hranu za životinje, određeni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja i pomoćna sredstva za preradu, koji nijesu organski, koriste se samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona,

- ne smiju se koristiti stimulatori rasta i sintetičke aminokiseline,
- sisančad se moraju hraniti prirodnim, po mogućnosti majčinih mlijekom,

5) za prevenciju bolesti i veterinarsko liječenje:

- prevencija bolesti se zasniva na izboru rasa i sojeva, postupcima uzgoja, visokokvalitetnoj hrani za životinje i tjelesnoj aktivnosti životinja, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine, kao i odgovarajućem smještaju u higijenskim uslovima,

- bolest se liječi odmah radi izbjegavanja patnji životinje, a ako upotreba fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda nije primjerena mogu se koristiti, kada je to neophodno i pod strogim uslovima, hemijski sintetizovani alopatski veterinarsko-medicinski proizvodi, uključujući i antibiotike pri čemu se moraju utvrditi ograničenja u pogledu toka liječenja i perioda karence,

- dozvoljena je upotreba imunoloških veterinarsko-medicinskih proizvoda,

- dozvoljeni su tretmani vezani za zaštitu zdravlja ljudi i životinja u skladu sa zakonom,

- proizvodi namijenjeni za čišćenje i dezinfekciju objekata u kojima se drže životinje mogu se koristiti samo ako je njihova upotreba dozvoljena u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona,

- u zdravstvenoj zaštiti pčela upotreba antibiotika nije dozvoljena.

(2) Bliža pravila i uslove za stočarsku proizvodnju propisuje Ministarstvo.

## Pravila proizvodnje za životinje akvakulture

### Član 15

(1) U organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, primjenjuju se i sljedeća pravila:

- 1) za porijeklo životinja akvakulture:
  - organska akvakultura zasniva se na uzgoju mlađi koja potiče iz organskog matičnog jata i iz organskih uzgajališta,
  - ako nije dostupna mlađ iz organskog matičnog jata ili iz organskog uzgajališta na uzgajalište se, pod određenim uslovima, mogu unijeti životinje koje nijesu organski uzgojene,
- 2) za uzgojnu praksu:
  - lice koje se stara o životinjama mora da posjeduje osnovna znanja i vještine o zdravstvenim potrebama i dobrobiti životinja,
  - ishrana, projektovanje objekata, gustina populacije i kvalitet vode moraju da obezbijede zadovoljavanje razvojnih, fizioloških i etoloških potreba životinja,
  - negativan uticaj uzgajališta na životnu sredinu, uključujući i bijeg uzgajanih životinja mora se svesti na minimum,
  - organski uzgajane životinje se drže odvojeno od drugih životinja akvakulture,
  - transport se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje dobrobit životinja,
  - patnja životinja, uključujući i patnju prilikom klanja, mora se svesti na minimum;
- 3) za razmnožavanje:
  - ne smiju se primjenjivati vještačka indukcija poliploidije, vještačka hibridizacija, kloniranje i proizvodnja jednopolnih linija, osim ručnom selekcijom,
  - moraju se odabirati odgovarajuće linije,
  - za upravljanje matičnim jatom, razmnožavanjem i proizvodnjom mlađi moraju se uspostaviti uslovi koji odgovaraju uzgojnoj vrsti;
- 4) za hranu za ribe i rakove:
  - ribe i rakovi se moraju hraniti hranom za životinje koja odgovara njihovim nutritivnim potrebama u svim fazama njihovog razvoja,
  - dio hrane biljnog porijekla mora poticati iz organske proizvodnje, a dio dobijen od vodenih životinja mora poticati iz održivog ribolova;
  - sastojci biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla, aditivi za hranu za životinje, određeni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja i pomoćna sredstva u preradi, koji nijesu organski, koriste se samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona,
  - ne smiju se koristiti stimulatori rasta i sintetičke aminokiseline;
- 5) za školjke i druge vrste koje ne hrani čovjek, već se hrane prirodnim planktonom:
  - životinje koje se hrane filtracijom sve svoje nutritivne potrebe zadovoljavaju u prirodi, osim mlađi koja se uzgaja u mrijestilištima ili uzgajalištima;
- 6) proizvodna područja moraju biti dobrog statusa voda u skladu sa propisima kojima su uređene vode;
- 7) za prevenciju bolesti i veterinarsko liječenje:

- prevencija bolesti se zasniva na držanju životinja u optimalnim uslovima koji se postižu odgovarajućim izborom lokacije uzgajališta, optimalnim projektovanjem uzgajališta, primjenom dobre uzgajivačke i upravljačke prakse, što obuhvata redovno čišćenje i dezinfekciju objekata, visokokvalitetnu hranu za životinje, odgovarajuću gustinu životinja i izbor vrsta i linija,

- bolest se liječi odmah da životinja ne bi patila, a ako upotreba fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda nije primjerena mogu se koristiti, kada je to neophodno i pod strogim uslovima, hemijski sintetizovani alopatski veterinarsko-medicinski proizvodi, uključujući i antibiotike pri čemu se moraju utvrditi ograničenja u pogledu toka liječenja i perioda karence,

- dozvoljena je upotreba imunoloških veterinarsko-medicinskih proizvoda,

- dozvoljeni su tretmani vezani za zaštitu zdravlja ljudi i životinja u skladu sa zakonom,

- proizvodi namijenjeni za čišćenje i dezinfekciju bazena, kaveza, objekata i opreme u akvakulturi mogu se koristiti samo ako je njihova upotreba dozvoljena u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona.

(2) Bliža pravila i uslove proizvodnje za životinje akvakulture propisuje Ministarstvo.

### **Pravila proizvodnje za morske alge**

#### **Član 16**

(1) Sakupljanje morskih algi i njihovih djelova koje prirodno rastu u moru smatra se organskom proizvodnjom pod uslovom da:

1) su područja gdje alge rastu dobrog statusa voda u skladu sa zakonom kojim su uređene vode i da se jestive morske alge sakupljaju u područjima koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim je uređena bezbjednost hrane,

2) sakupljanje ne utiče na dugoročnu stabilnost prirodnog staništa ili na održavanje vrsta u području sakupljanja.

(2) Uzgoj morskih algi vrši se u priobalnim područjima čije su ekološke i zdravstvene karakteristike najmanje jednake karakteristikama područja iz stava 1 ovog člana.

(3) U svim fazama proizvodnje, od sakupljanja mladica morskih algi do berbe, primjenjuje se održiva praksa.

(4) Održavanje banke gena vrši se redovnim sakupljanjem mladica morskih algi u prirodi, radi dopunjavanja zaliha gena uzgojenih kultura.

(5) Za proizvodnju morskih algi đubriva se ne smiju upotrebljavati, osim u zatvorenim objektima i samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona.

(6) Bliža pravila i uslove proizvodnje za morske alge propisuje Ministarstvo.

### **Proizvodi i supstance koji se koriste u proizvodnji i kriterijumi za njihovo odobravanje**

#### **Član 17**

(1) Ministarstvo utvrđuje listu proizvoda i supstanci koje mogu da se koriste u organskoj proizvodnji (u daljem tekstu: Lista):

- 1) za zaštitu bilja,
- 2) kao đubriva i oplemenjivači zemljišta,
- 3) kao sastojci za hranu za životinje biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla i određene proizvode koji se koriste u ishrani životinja, koji nijesu organski,
- 4) kao aditivi za hranu za životinje i pomoćna sredstva u preradi,
- 5) kao proizvodi za čišćenje i dezinfekciju bazena, kaveza, zgrada i objekata za uzgoj životinja,
- 6) kao proizvodi za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja koji se upotrebljavaju u biljnoj proizvodnji, uključujući i skladišta na poljoprivrednom gazdinstvu.

(2) Odobravanje proizvoda i supstanci iz stava 1 ovog člana vrši Ministarstvo, ako:

1) je njihova upotreba neophodna za održivu proizvodnju i upotrebu kojoj su namijenjeni,

2) su svi proizvodi i supstance biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog porijekla, osim u slučaju kada proizvodi ili supstance iz takvih izvora nijesu dostupni u dovoljnim količinama ili nijesu odgovarajućeg kvaliteta ili u slučaju da na raspolaganju nema alternativnih proizvoda i supstanci,

3) se proizvodi iz stava 1 tačka 1 ovog člana upotrebljavaju samo pod sljedećim uslovima:

- ako je njihova upotreba neophodna za kontrolu štetnih organizama ili određene bolesti za koju nijesu dostupna druga biološka, fizička ili uzgojna rješenja, odnosno uzgojne prakse ili druge efikasne prakse upravljanja,

- ako proizvodi nijesu biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog porijekla i nijesu identični svom prirodnom obliku, mogu biti odobreni samo ako uslovi njihove upotrebe isključuju neposredan kontakt s jestivim djelovima biljaka;

4) proizvodi iz stava 1 tačka 2 ovog člana mogu se odobriti samo ako je njihova upotreba neophodna za postizanje ili održavanje plodnosti zemljišta ili za ispunjavanje posebnih zahtjeva u ishrani biljaka ili za specifične svrhe u pogledu poboljšanja zemljišta;

5) proizvodi iz stava 1 tač. 3 i 4 ovog člana mogu se odobriti za upotrebu pod uslovom da:

- su ti proizvodi neophodni za očuvanje zdravlja, dobrobiti i vitalnosti životinja i doprinose odgovarajućoj ishrani koja zadovoljava fiziološke i etološke potrebe određene vrste ili je nemoguće proizvesti ili sačuvati hranu za životinje bez upotrebe tih supstanci,

- hrana za životinje mineralnog porijekla, elementi u tragovima, vitamini ili provitamini moraju biti prirodnog porijekla, a u slučaju da te supstance nijesu dostupne, može se odobriti upotreba odgovarajućih hemijskih supstanci sa istim efektom.

(3) Uslove za upotrebu proizvoda i supstanci iz stava 1 ovog člana, način njihove upotrebe, doziranje i rok u kojem se mogu upotrebljavati za poljoprivredne proizvode propisuje Ministarstvo.

(4) Lista iz stava 1 ovog člana objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

## **Prelazni period (konverzija)**

### **Član 18**

(1) Postupak uključivanja subjekta u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju subjekat podnosi kontrolnom autoritetu ili kontrolnom tijelu.

(2) Na osnovu prijave iz stava 1 ovog člana subjekat i kontrolni autoritet ili kontrolno tijelo zaključuju ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji.

(3) Od dana zaključivanja ugovora iz stava 2 ovog člana počinje prelazni period.

(4) Na poljoprivrednom gazdinstvu na kome je otpočela organska proizvodnja primjenjuju se sljedeća pravila:

1) u toku prelaznog perioda primjenjuju se pravila utvrđena ovim zakonom;

2) prelazni periodi utvrđuju se prema vrsti biljne ili stočarske proizvodnje;

3) na gazdinstvu ili proizvodnoj jedinici koja je jednim dijelom pod organskom proizvodnjom a drugim dijelom u prelaznom periodu, subjekat mora odvojeno držati životinje, organske proizvode od proizvoda proizvedenih u prelaznom periodu i voditi evidenciju kojom to može dokazati;

4) životinje i proizvodi životinjskog porijekla proizvedeni u prelaznom periodu ne smiju se stavljati na tržište, odnosno reklamirati sa oznakama iz čl. 24 i 26 ovog zakona.

(5) Dužinu trajanja prelaznog perioda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji propisuje Ministarstvo.

## **Prerada organske hrane za životinje**

### **Član 19**

(1) Prerada organske hrane za životinje mora biti odvojena vremenski ili prostorno od prerade hrane za životinje koja nije organska.

(2) Organske sirovine za hranu za životinje ili sirovine za hranu za životinje iz prelaznog perioda ne smiju ulaziti u sastav organskog proizvoda za ishranu životinja istovremeno sa sirovinama koje nijesu iz organske proizvodnje.

(3) Sirovine koje se koriste u preradi organske hrane za životinje ne smiju se tretirati hemijsko sintetičkim rastvaračima.

(4) Supstance i postupci kojima se vraćaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju organske hrane, koji otklanjaju posljedice propusta u preradi tih proizvoda ili koji na drugi način mogu da dovedu u zabludu u pogledu prirode proizvoda, ne smiju se koristiti.

## **Prerada organske hrane**

### **Član 20**

(1) Prerada organske hrane mora biti vremenski ili prostorno odvojena od prerade hrane koja nije organska.

(2) Prerada organske hrane vrši se pod sljedećim uslovima:

1) hrana mora biti proizvedena uglavnom od sastojaka poljoprivrednog porijekla, pri čemu se dodata voda i kuhinjska so ne uzimaju u obzir,

2) aditivi, pomoćna sredstva u preradi, arome, voda, so, preparati od mikroorganizama i enzima, minerali, elementi u tragovima, vitamini, kao i aminokiseline i drugi mikronutrijenti u hrani za posebne nutritivne potrebe mogu se koristiti samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona,

3) poljoprivredni sastojci koji nijesu organski mogu se upotrebljavati samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona,

4) organski sastojak ne smije da bude prisutan zajedno sa istim sastojkom koji nije organski ili sa sastojkom iz prelaznog perioda,

5) hrana proizvedena od biljaka iz prelaznog perioda mora da sadrži samo jedan biljni sastojak poljoprivrednog porijekla.

(3) Supstance i postupci kojima se vraćaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju organske hrane, koji otklanjaju posljedice propusta u preradi tih proizvoda ili koji na drugi način mogu da dovedu u zabludu u pogledu prirode proizvoda, ne smiju se koristiti.

(4) Bliže uslove i pravila za preradu, pakovanje, prevoz i skladištenje organskih proizvoda propisuje Ministarstvo.

### **Pravila za proizvodnju organskog kvasca**

#### **Član 21**

(1) Za proizvodnju organskog kvasca upotrebljavaju se samo organski proizvedeni supstrati.

(2) U proizvodnji iz stava 1 ovog člana drugi proizvodi i supstance mogu se koristiti samo ako je njihova upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona.

(3) Organski kvasac ne smije biti prisutan u organskoj hrani ili hrani za životinje zajedno sa kvascem koji nije organski.

### **Kriterijumi za određene proizvode i supstance u preradi**

#### **Član 22**

(1) Odobravanje proizvoda i supstanci iz člana 20 stava 2 tač. 2 i 3 ovog zakona za upotrebu u organskoj proizvodnji i njihovo stavljanje na Listu iz člana 17 ovog zakona vrši se kada:

1) nijesu na raspolaganju druge mogućnosti u skladu sa ovim zakonom;

2) bez njihove primjene nije moguće proizvesti, očuvati hranu ili ispuniti dijetetske zahtjeve.

(2) Proizvodi i supstance iz stava 1 ovog člana moraju biti prirodnog porijekla i mogu biti podvrgnuti mehaničkim, fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim procesima, osim u slučaju kada ti proizvodi i supstance nijesu dostupni na tržištu u dovoljnim količinama ili odgovarajućeg kvaliteta.

## **Izuzeci od pravila proizvodnje**

### **Član 23**

(1) Ministarstvo može odobriti izuzetke od pravila proizvodnje utvrđenih ovim zakonom.

(2) Izuzeci iz stava 1 ovog člana moraju biti svedeni na minimum i prema potrebi vremenski ograničeni, a odobravaju se samo ako:

1) su neophodni za započinjanje ili održavanje organske proizvodnje na gazdinstvima sa klimatskim, geografskim ili strukturnim ograničenjima;

2) je neophodno obezbijediti pristup hrani za životinje, sjemenu i sadnom materijalu, živim životinjama i drugim inputima, ukoliko takvi inputi nijesu dostupni na tržištu kao organski;

3) je potrebno obezbijediti pristup sastojcima poljoprivrednog porijekla, ukoliko takvi sastojci nijesu dostupni na tržištu kao organski;

4) su neophodni radi rješavanja posebnih problema koji se odnose na upravljanje u organskom stočarstvu;

5) su neophodni u vezi sa korišćenjem proizvoda i supstanci u preradi iz člana 20 stav 2 tačka 2 ovog zakona radi obezbjeđivanja proizvodnje organskih proizvoda;

6) je neophodno sprovesti mjere radi nastavka ili ponovnog otpočinjanja organske proizvodnje u slučaju elementarnih nepogoda;

7) je neophodno korišćenje aditiva za hranu i drugih supstanci iz člana 20 stav 2 tačka 2 ovog zakona ili aditiva za hranu za životinje i pomoćna sredstva u preradi iz člana 17 stav 1 tačka 4 ovog zakona, ukoliko nijesu dostupna na tržištu u drugom obliku isključujući proizvedene pomoću GMO;

8) je korišćenje aditiva za hranu i drugih supstanci iz člana 20 stav 2 tačka 2 ovog zakona ili aditiva za hranu za životinje iz člana 17 stav 1 tačka 4 ovog zakona propisano posebnim propisom.

## **V. OZNAČAVANJE**

### **Upotreba izraza koji se odnose na organsku proizvodnju**

#### **Član 24**

(1) Izrazi „organski“, „ekološki“, „biološki“ ili njihove skraćenice kao što su „bio“ ili „eko“, sami ili u kombinaciji, mogu se koristiti za označavanje i reklamiranje proizvoda koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

(2) Za označavanje i reklamiranje živih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda izrazi koji se odnose na organsku proizvodnju mogu se koristiti samo ako su svi sastojci tog proizvoda proizvedeni u skladu sa pravilima utvrđenim ovim zakonom.

(3) Izrazi iz stava 1 ovog člana ne smiju se upotrebljavati u označavanju, reklamiranju i pratećim dokumentima proizvoda koji ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

(4) Zabranjeno je korišćenje bilo kakvih izraza, uključujući izraze u okviru robnih marki, kao i označavanje i reklamiranje na način koji može dovesti u zabludu potrošača ili korisnika, sugerišući da proizvod ili njegovi sastojci ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

(5) Zabranjeno je korišćenje izraza iz stava 1 ovog člana za proizvod koji se mora označiti ili reklamirati kao proizvod koji sadrži GMO, sastoji se od GMO ili je proizveden od GMO.

(6) Za prerađenu hranu mogu se koristiti izrazi iz stava 1 ovoga člana:

1) u nazivu hrane, pod uslovima da:

- je prerađena hrana u skladu sa članom 20 ovog zakona,

- najmanje 95% mase proizvoda čine organski sastojci poljoprivrednog porijekla;

2) samo u spisku sastojaka, ako je hrana u skladu sa članom 20 stav 1 i stav 2 tač. 1,2 i 4 ovog zakona;

3) u spisku sastojaka i u istom vidnom polju kao i naziv hrane, pod uslovom da:

- je glavni sastojak proizvod lova ili ribolova,

- sadrži druge sastojke poljoprivrednog porijekla koji su svi organski,

- je hrana u skladu sa članom 20 stav 1 i stav 2 tač. 1,2 i 4 ovog zakona.

(7) U spisku sastojaka mora biti navedeno koji su sastojci organski.

(8) U slučajevima iz stava 6 tač. 2 i 3 ovoga člana, izrazi koji upućuju na organsku proizvodnju mogu se odnositi samo na organske sastojke i na spisku sastojaka mora biti naveden ukupan procenat organskih sastojaka u odnosu na ukupnu količinu sastojaka poljoprivrednog porijekla.

9) Izrazi i procenat iz stava 8 ovoga člana moraju biti iste boje, veličine i tipa slova kao i drugi navodi u spisku sastojaka.

## **Znak organske proizvodnje**

### **Član 25**

(1) Znak organske proizvodnje (u daljem tekstu: logo) koristi se pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji proizvoda koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

(2) Logo se ne smije upotrebljavati za proizvode u prelaznom periodu i hranu iz člana 24 stav 6 tač. 2 i 3 ovoga zakona.

(3) Sadržaj, veličinu i oblik loga iz stava 1 ovoga člana propisuje Ministarstvo.

## **Obaveze u označavanju**

### **Član 26**

Kada se koriste izrazi iz člana 24 stav 1 ovoga zakona:

1) pri označavanju proizvoda se mora navesti naziv i kod kontrolnog autoriteta ili kontrolnog tijela čijoj kontroli podliježe subjekat kod kojeg je obavljena završna faza proizvodnje ili pripreme i broj sertifikata,

2) na ambalaži upakovane hrane mora biti istaknut logo.

## **Posebni zahtjevi za označavanje**

### **Član 27**

Način označavanja organske hrane za životinje, proizvoda biljnog porijekla iz prelaznog perioda, sjemena i sadnog materijala propisuje Ministarstvo.



## VI. KONTROLA

### Sistem kontrole

#### Član 28

- (1) Organska proizvodnja podliježe stručnoj kontroli.
- (2) Učestalost stručne kontrole iz stava 1 ovog člana određuje se na osnovu procjene rizika od nepoštovanja pravila utvrđenih ovim zakonom.
- (3) Subjekti podliježu stručnoj kontroli najmanje jednom godišnje, osim onih koji se bave trgovinom na veliko pakovanom hranom i koji vrše prodaju proizvoda krajnjem potrošaču ili korisniku u skladu sa članom 35 stav 4 ovog zakona.

### Uslovi za obavljanje kontrole

#### Član 29

- (1) Stručnu kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje može da obavlja kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i kojeg ovlasti Ministarstvo.
- (2) Kontrolno tijelo mora da ispunjava sljedeće uslove:
  - 1) da je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata;
  - 2) da je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN 45011, odnosno da ima sertifikat o akreditaciji izdat od strane Akreditacionog tijela Crne Gore u skladu sa odgovarajućim crnogorskim, evropskim i međunarodnim standardima,
  - 3) da ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra;
  - 4) da ima standardni postupak kontrole koji sprovodi i koji sadrži detaljan opis kontrolnih mjera i mjera predostrožnosti za koje se tijelo obavezuje da će ih primjenjivati na subjekte koji podliježu njegovoj kontroli;
  - 5) da ima utvrđene mjere koje namjerava da primjenjuje kada ustanovi nepravilnosti i/ili prekršaje.
- (3) Na osnovu dostavljenih dokaza o ispunjavanju uslova iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćenju kontrolnog tijela za obavljanje kontrole u organskoj proizvodnji.
- (4) Kontrolni autoritet i kontrolno tijelo u vršenju stručne kontrole moraju biti nepristrasni i bez sukoba interesa.

### Izvještaj o sprovedenoj kontroli

#### Član 30

- (1) Kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo dužno je da, u roku od 30 dana od dana završetka kontrole, dostavi Ministarstvu i subjektu kontrole izvještaj o sprovedenoj kontroli.
- (2) Ako kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo utvrdi nepoštovanje pravila utvrđenih ovim zakonom ili posumnja u poštovanje tih pravila dužno je da, bez odlaganja, o tome obavijesti Ministarstvo i subjekat kontrole.
- (3) Bliže uslove iz člana 29 stav 2 tačka 3 i stava 4 ovog zakona, način i metodologiju za vršenje stručne kontrole u organskoj proizvodnji propisuje Ministarstvo.

## **Zabrane u davanju ovlašćenja**

### **Član 31**

Kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo ne može da obavlja sljedeće poslove:

- 1) kontrolu i nadzor drugih kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela;
- 2) odobravanje izuzetaka iz člana 23 ovog zakona.

## **Oduzimanje ovlašćenja**

### **Član 32**

Ministarstvo će kontrolnom autoritetu, odnosno kontrolnom tijelu, rješenjem oduzeti ovlašćenje ukoliko:

- 1) stručnu kontrolu ne izvršava objektivno i nepristrasno;
- 2) nije efikasno u vršenju stručne kontrole;
- 3) ne preduzima mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti od strane subjekata koji su pod njegovom stručnom kontrolom;
- 4) ne ispunjava uslove iz člana 29 st. 2 i 4 ovog zakona;
- 5) ne dostavi listu subjekata i godišnji izvještaj iz člana 33 ovog zakona.

## **Lista subjekata**

### **Član 33**

(1) Kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo vodi listu subjekata koji su pod njegovom kontrolom (u daljem tekstu: Lista subjekata).

(2) Lista subjekata sadrži: naziv i sjedište, odnosno ime i adresu subjekta.

(3) Lista subjekata objavljuje se na web stranici kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela.

(4) Kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo je dužno da, najkasnije do 31. januara tekuće godine, dostavi Ministarstvu Listu subjekata koji su do 31. decembra prethodne godine bili pod njegovom kontrolom i godišnji izvještaj o sprovednim kontrolnim aktivnostima tokom prethodne godine.

(5) Sadržinu, obrazac i način dostavljanja izvještaja iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

## **Evidencija kontrolnih tijela**

### **Član 34**

(1) Ministarstvo vodi evidenciju kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnih tijela koja su ovlašćena za obavljanje kontrole u organskoj proizvodnji.

(2) Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u elektronskoj formi i objavljuje na web stanici Ministarstva.

## **Obaveze subjekata**

### **Član 35**

(1) Subjekt koji proizvodi, priprema, skladišti ili uvozi proizvode iz člana 2 stav 1 ovoga zakona ili koji te proizvode stavlja u promet, prije stavljanja proizvoda u promet, kao organskog proizvoda ili proizvoda iz prelaznog perioda, mora da zaključi ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije iz člana 18 stav 2 ovog zakona.

(2) Stav 1 ovog člana odnosi se i na izvoznike koji izvoze proizvode proizvedene u skladu sa pravilima utvrđenim ovim zakonom.

(3) Ukoliko subjekat bilo koju aktivnost iz stava 1 ovog člana prenese ugovorom na treće lice, ugovorom prenesene aktivnosti podliježu sistemu kontrole.

(4) St. 1, 2 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na subjekte koji organske proizvode neposredno prodaju krajnjem potrošaču ili korisniku pod uslovom da oni te proizvode ne proizvode, ne prerađuju i ne skladište osim na mjestu prodaje, odnosno da ne uvoze te proizvode i da takve aktivnosti nijesu prenijeli ugovorom na treće lice.

## **Sertifikat**

### **Član 36**

(1) Kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo subjektu koji je pod njegovom kontrolom i čiji proizvod ispunjava uslove organske proizvodnje utvrđene ovim zakonom izdaje sertifikat.

(2) Sertifikat mora da sadrži: naziv subjekta, vrstu ili spisak proizvoda i rok važenja sertifikata.

(3) Bližu sadržinu i obrazac sertifikata propisuje Ministarstvo.

## **Mjere u slučaju nepoštovanja pravila**

### **Član 37**

(1) Za proizvode koji ne ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo neće izdati sertifikat.

(2) Proizvodi koji nemaju sertifikat ne mogu biti označeni, reklamirani i prezentovani sa oznakama organske proizvodnje.

(3) Ukoliko kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo utvrdi nepoštovanje pravila utvrđenih ovim zakonom, koje ima dugotrajne posljedice, Ministarstvo će, na predlog kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela, subjektu zabraniti stavljanje u promet proizvoda koji se označavaju ili reklamiraju kao organski za period koji odredi u dogovoru sa kontrolnim autoritetom, odnosno kontrolnim tijelom.

(4) Informacije o slučajevima nepoštovanja pravila utvrđenih ovim zakonom koje utiču na organski status proizvoda moraju se, bez odlaganja, razmijeniti između kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela i Ministarstva.

## **Razmjena informacija**

### **Član 38**

Ministarstvo i kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo razmjenjuju relevantne informacije o rezultatima sprovedenih kontrola sa drugim nadležnim

organima i kontrolnim tijelima, radi garancije da je neki proizvod proizveden u skladu sa ovim zakonom.

## **Registar**

### **Član 39**

(1) Organskom proizvodnjom i uvozom organskih proizvoda mogu da se bave subjekti koji su upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji (u daljem tekstu: Registar).

(2) Registar vodi Ministarstvo.

(3) U Registar se upisuju subjekti koji su zaključili ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji iz člana 18 stav 2 ovog zakona.

(4) Bliži sadržaj, način upisa i vođenja Registra propisuje Ministarstvo.

## **Uvoz organskih proizvoda**

### **Član 40**

(1) Organski proizvodi mogu se uvoziti ukoliko ih prati sertifikat kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela koje se nalazi na službenoj listi kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela Evropske Unije ili službenoj listi Evropske Unije kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela trećih zemalja.

(2) Subjekti koji uvoze organske proizvode koje prati sertifikat kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnih tijela koja nijesu na službenim listama iz stava 1 ovoga člana dužni su da pokrenu postupak priznavanja sertifikata kod kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela radi dobijanja potvrde o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 41 ovog zakona.

(3) Subjekti koji uvoze organske proizvode dužni su da naznače na carinskim dokumentima da se radi o organskim proizvodima.

(4) Organski proizvodi iz uvoza moraju biti upakovani i zatvoreni na način koji sprječava zamjenu njihove sadržine i imati jasno vidljivu oznaku kojom se obilježava organski proizvod u zemlji porijekla.

(5) Organ uprave nadležan za poslove carina dužan je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o uvozu organskih proizvoda koji sadrži: zemlju porijekla, naziv uvoznika, vrstu i količinu uvezenih organskih proizvoda, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

## **Ekvivalentnost**

### **Član 41**

(1) Sertifikovani organski proizvodi iz člana 40 stav 2 ovog zakona mogu se staviti u promet ako kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo, u postupku priznavanja sertifikata, utvrdi da:

1) je proizvod proizveden u skladu sa pravilima proizvodnje koja su ekvivalentna pravilima utvrđenim čl. 9 do 24 ovog zakona;

2) su subjekti bili podvrgnuti sistemu kontrole koji je ekvivalentan sistemu kontrole iz čl.28, 29 i 35 ovog zakona.

(2) U postupku priznavanja sertifikata uvoznik je dužan da kontrolnom autoritetu, odnosno kontrolnom tijelu dostavi dokumentaciju na osnovu koje može utvrditi da li taj proizvod ispunjava uslove iz stava 1 tač. 1 i stava 2 ovog člana.

(3) Subjektima koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo izdaje potvrdu o ekvivalentnosti.

(4) Dokumentaciju iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

## VII. NADZOR

### Član 42

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko poljoprivrednog inspektora.

### **Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora**

### Član 43

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor ima i ovlašćenja da:

- 1) nadzire rad i ispunjavanje uslove subjekata upisanih u Registar;
- 2) nadzire primjenu pravila u organskoj proizvodnji;
- 3) nadzire način sakupljanja divljih biljnih vrsta i njihovih djelova;
- 4) nadzire preradu organske hrane i hrane za životinje;
- 5) uzima uzorke organskih proizvoda, zemljišta, đubriva, oplemenjivača zemljišta, sredstava za zaštitu bilja i drugih sastojaka koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi organskih proizvoda u skladu sa zakonom;
- 6) nadzire označavanje, pakovanje, skladištenje i prevoz proizvoda iz organske proizvodnje;
- 7) provjerava način vođenja i tačnost podataka u evidencijama koje je subjekt dužan voditi na osnovu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona;
- 8) nadzire rad kontrolnih tijela u primjeni ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona;
- 9) obavijesti drugi nadležni organ ako utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propisi iz djelokruga drugog nadležnog organa.

### **Upravne mjere i radnje poljoprivrednog inspektora**

### Član 44

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor je obavezan da preduzima i sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) privremeno zabrani proizvodnju, korišćenje loga i stavljanja u promet proizvoda označenog s oznakama koje upućuju na organsku proizvodnju, a za koje

utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

2) rješenjem privremeno zabrani rad kontrolnog tijela, ako utvrdi da ono ne ispunjava uslove iz člana 29 st. 2 i 4 ovog zakona, do konačne odluke Ministarstva o oduzimanju ovlaštenja.

## VIII. KAZNENE ODREDBE

### Član 45

(1) Novčanom kaznom od 12.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u organskoj proizvodnji upotrebljava GMO i proizvode proizvedene od ili pomoću GMO kao hranu, hranu za životinje, pomoćna sredstva u preradi, sredstva za zaštitu bilja, đubriva, oplemenjivači zemljišta, sjemena, vegetativni materijal za razmnožavanje, mikroorganizmi ili životinje (član 10 stav 1);

2) subjekti koji koriste proizvode koji nijesu organski i koji nijesu hrana ili hrana za životinje prilikom kupovine od dobavljača ne traži potvrdu da dostavljeni proizvodi nijesu GMO ili proizvodi proizvedeni od GMO ili proizvedeni pomoću GMO (član 10 stav 3);

3) upotrebljava jonizujuće zračenje u obradi organske hrane, hrane za životinje ili sirovina koje se koriste u organskoj hrani ili hrani za životinje (član 11);

4) za označanje i reklamiranje živih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda koristi izraze koji se odnose na organsku proizvodnju, a svi sastojci tog proizvoda nijesu proizvedeni u skladu sa pravilima utvrđenim ovim zakonom (član 24 stav 2);

5) upotrebljava izraze iz člana 24 stava 1 ovog zakona u označavanju, reklamiranju i pratećim dokumentima proizvoda koji ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom (član 24 stav 3);

6) koristi bilo kakve izraze, uključujući izraze u okviru robnih marki, kao i označava i reklamira na način koji može dovesti u zabludu potrošača ili korisnika, sugerišući da proizvod ili njegovi sastojci ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom (član 24 stav 4);

7) koristi izraze iz člana 24 stava 1 ovog zakona za proizvod koji se mora označiti ili reklamirati kao proizvod koji sadrži GMO, sastoji se od GMO ili je proizveden od GMO (član 24 stav 5);

8) pri označavanju proizvoda nije naveden naziv i kod kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela čijoj kontroli podliježe subjekat kod kojeg je obavljena završna faza proizvodnje ili pripreme i broj sertifikata (član 26 stav 1 tačka 1);

9) na ambalaži upakovane hrane nema loga (član 26 stav 1 tačka 2);

10) se logo koristi pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji proizvoda koji ne ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom (član 25 stav 1);

11) se logo upotrebljava za proizvode u prelaznom periodu i hranu iz člana 24 stav 6 tač. 2 i 3 ovoga zakona (član 25 stav 2);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik/ca novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

#### Član 46

(1) Novčanom kaznom od 10.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) koristi đubriva i oplemenjivače zemljišta koji nijesu odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona (član 13 stav 1 tačka 4);

2) upotrebljava mineralna azotna đubriva (član 13 stav 1 tačka 5);

3) koristi sredstva za zaštitu bilja iz člana 17 ovog zakona, a nije utvrđeno da je određeni usjev ugrožen (član 13 stav 1 tačka 8);

4) u organskoj proizvodnji koristi proizvode i supstance koji se ne nalaze na Listi iz člana 17 stava 1 ovog zakona i suprotno utvrđenim ciljevima, načelima i zahtjevima organske proizvodnje iz člana 17 stav 2 ovog zakona;

5) u spisku sastojaka nijesu navedeni sastojci koji su organski (član 24 stav 7);

6) organsku proizvodnju ne podvrgne stručnoj kontroli (član 28 stav 1);

7) obavlja kontrolu i nadzor drugih kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela i odobrava izuzetke iz člana 23 ovog zakona (član 31);

8) proizvodi, priprema, skladišti, uvozi ili izvozi proizvode iz člana 2 stav 1 ovoga zakona ili te proizvode stavlja u promet, a prije stavljanja proizvoda u promet, kao organskog proizvoda ili proizvoda iz prelaznog perioda, nije zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije iz člana 18 stav 2 ovog zakona (član 35 stav 1);

9) uvozi organske proizvode koje ne prati sertifikat kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela koje se nalazi na službenoj listi kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela Evropske Unije ili službenoj listi Evropske Unije kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela trećih zemalja (član 40 stav 1);

10) uvozi organske proizvode koje prati sertifikat kontrolnih autoriteta, odnosno kontrolnih tijela koja nijesu na službenim listama iz 40 stava 1 ovoga zakona i ne pokrene postupak priznavanja sertifikata kod kontrolnog autoriteta, odnosno kontrolnog tijela, radi dobijanja potvrde o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 41 ovog zakona (član 40 stav 2);

11) uvozi organske proizvode a ne naznači na carinskim dokumentima da se radi o organskim proizvodima (član 40 stav 3);

12) organski proizvodi iz uvoza nijesu upakovani i zatvoreni na način koji sprečava zamjenu njihove sadržine i koji nemaju jasno vidljivu oznaku kojom se obilježava organski proizvod u zemlji porijekla (član 40 stav 4);

13) sertifikovani organski proizvod iz člana 40 stav 2 ovog zakona stavi u promet, a kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo, u postupku priznavanja sertifikata, nije utvrdilo da je proizvod proizveden u skladu sa pravilima proizvodnje koja su ekvivalentna pravilima utvrđenim čl. 9 do 24 ovog zakona ili da subjekti nijesu bili podvrgnuti sistemu kontrole koji je ekvivalentan sistemu kontrole iz čl. 28, 29 i 35 ovog zakona (član 41 stav 1);

14) u postupku priznavanja sertifikata uvoznik nije kontrolnom autoritetu, odnosno kontrolnom tijelu dostavio dokumentaciju na osnovu koje može utvrditi da li taj proizvod ispunjava uslove iz člana 41 stav 1 ovog zakona (član 41 stav 2);

15) subjektima koji ne ispunjavaju uslove iz člana 41 stava 1 ovog zakona kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo izda potvrdu o ekvivalentnosti (član 41 stav 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik/ca novčanom kaznom od 500 eura do 3.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

#### Član 47

(1) Novčanom kaznom od 5.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne primjenjuje opšta pravila za organsku proizvodnju na poljoprivrednom gazdinstvu iz člana 12 ovog zakona;

2) za proizvodnju proizvoda, osim sjemena i sadnog materijala, ne koristi sjeme i sadni materijal iz organske proizvodnje i za tu namjenu majka biljka u slučaju sjemena, odnosno matična biljka u slučaju sadnog materijala nije proizvedena u skladu sa ovim zakonom najmanje jednu generaciju, odnosno, u slučaju višegodišnjih usjeva, najmanje dvije vegetacione sezone (član 13 stav 1 tačka 9);

3) sakuplja divlje biljne vrste i njihove djelove koji rastu u prirodnom okruženju, šumama i poljoprivrednim područjima, a ta su područja u periodu od najmanje tri godine prije sakupljanja bila tretirana drugim proizvodima osim onim čija je upotreba u organskoj proizvodnji dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona i to sakupljanje utiče na stabilnost prirodnog staništa ili na održavanje vrsta u području sakupljanja (član 13 stav 2);

4) u organskoj stočarskoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za porijeklo životinja (član 14 stav 1 tačka 1);

5) u organskoj stočarskoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za uzgojnu praksu i uslove držanja životinja (član 14 stav 1 tačka 2);

6) u organskoj stočarskoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za razmnožavanje (član 14 stav 1 tačka 3);

7) u organskoj stočarskoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za hranu za životinje (član 14 stav 1 tačka 4);

8) u organskoj stočarskoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za prevenciju bolesti i veterinarsko liječenje (član 14 stav 1 tačka 5);

9) u organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za porijeklo životinja akvakulture (član 15 stav 1 tačka 1);

10) u organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za uzgojnu praksu (član 15 stav 1 tačka 2);

11) u organskom uzgoju akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za razmnožavanje (član 15 stav 1 tačka 3);



12) u organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za hranu za ribe i rakove (član 15 stav 1 tačka 4);

13) u organskom uzgoju životinja akvakulture pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za školjke i druge vrste koje ne hrani čovjek, već se hrane prirodnim planktonom (član 15 stav 1 tačka 5);

14) u organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za proizvodna područja koja nijesu dobrog statusa voda u skladu sa propisima kojima su uređene vode (član 15 stav 1 tačka 6);

15) u organskom uzgoju životinja akvakulture, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuje i pravila za prevenciju bolesti i veterinarsko liječenje (član 15 stav 1 tačka 7);

16) za proizvodnju morskih algi van zatvorenih objekata upotrebljava đubriva iako njihova upotreba u organskoj proizvodnji nije dozvoljena u skladu sa članom 17 ovog zakona (član 16 stav 5);

17) prerada organske hrane za životinje nije odvojena vremenski ili prostorno od prerade hrane za životinje koja nije organska (član 19 stav 1);

18) organske sirovine za hranu za životinje ili sirovine za hranu za životinje iz prelaznog perioda ulaze u sastav organskog proizvoda za ishranu životinja istovremeno sa sirovinama koje nijesu iz organske proizvodnje (član 19 stav 2);

19) sirovine koje se koriste u preradi organske hrane za životinje se tretiraju hemijsko sintetičkim rastvaračima (član 19 stav 3);

20) koristi supstance i postupke kojima se vraćaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju organske hrane, koji otklanjaju posledice propusta u preradi tih proizvoda ili koji na drugi način mogu da dovedu u zabludu u pogledu prirode proizvoda (član 19 stav 4);

21) prerada organske hrane vremenski ili prostorno nije odvojena od prerade hrane koja nije organska (član 20 stav 1);

22) hrana nije proizvedena uglavnom od sastojaka poljoprivrednog porijekla, pri čemu se dodata voda i kuhinjska so ne uzimaju u obzir (član 20 stav 2 tačka 1);

23) se aditivi, pomoćna sredstva u preradi, arome, voda, so, preparati od mikroorganizama i enzima, minerali, elementi u tragovima, vitamini, kao i aminokiseline i drugi mikronutrijenti u hrani za posebne nutritivne potrebe koriste, a njihova upotreba u organskoj proizvodnji nije dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona (član 20 stav 2 tačka 2);

24) se poljoprivredni sastojci koji nijesu organski upotrebljavaju, a njihova upotreba u organskoj proizvodnji nije dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona (član 20 stav 2 tačka 3);

25) je organski sastojak prisutan zajedno sa istim sastojkom koji nije organski ili sa sastojkom iz prelaznog perioda (član 20 stav 2 tačka 4);

26) hrana proizvedena od biljaka iz prelaznog perioda ne sadrži samo jedan biljni sastojak poljoprivrednog porijekla (član 20 stav 2 tačka 5);

27) za proizvodnju organskog kvasca ne upotrebljavaju samo organski proizvedene supstrate (član 21 stav 1);

28) za proizvodnju organskog kvasca koristi druge proizvode i supstance, a njihova upotreba u organskoj proizvodnji nije dozvoljena u skladu sa članom 22 ovog zakona (član 21 stav 2);

29) je organski kvasac prisutan u organskoj hrani ili hrani za životinje zajedno sa kvascem koji nije organski (član 21 stav 3);

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik/ca novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

#### Član 48

(1) Novčanom kaznom od 3.000 eura do 8.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) se u organskoj biljnoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, ne primjenjuju i postupci obrade zemljišta i uzgoja bilja kojima se održava ili povećava sadržaj organskih materija u zemljištu, povećava stabilnost i biodiverzitet zemljišta i sprječava sabijanje i erozija zemljišta (član 13 stav 1 tačka 1);

2) se u organskoj biljnoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, plodnost i biološka aktivnost zemljišta ne održava i ne povećava višegodišnjim plodoredom usjeva, uključujući leguminoze i drugo bilje koje se koristi kao zeleništvo, kao i upotrebom stajskog đubriva ili organskog materijala, po mogućnosti kompostiranog, iz organske proizvodnje (član 13 stav 1 tačka 2);

3) se u organskoj biljnoj proizvodnji, pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona, koriste proizvodi za čišćenje i dezinfekciju koji nijesu odobreni za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona (član 13 stav 1 tačka 10);

4) se u organskoj stočarskoj proizvodnji pored opštih pravila iz člana 12 ovog zakona koriste proizvodi namijenjeni za čišćenje i dezinfekciju objekata u kojima se drže životinje, a njihova upotreba nije dozvoljena u organskoj proizvodnji u skladu sa članom 17 ovog zakona (član 14 stav 1 tačka 5 alineja 5);

5) subjekat i kontrolno tijelo ne zaključe ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji (član 18 stav 2);

6) na poljoprivrednom gazdinstvu na kome je otpočela organska proizvodnja u toku prelaznog perioda ne primjenjuju pravila utvrđena ovim zakonom (član 18 stav 4 tačka 1);

7) se na poljoprivrednom gazdinstvu na kojem je otpočela organska proizvodnja prelazni period ne utvrđuje prema vrsti biljne ili stočarske proizvodnje (član 18 stav 4 tačka 2);

8) na poljoprivrednom gazdinstvu na kojem je otpočela organska proizvodnja ili proizvodnoj jedinici koja je jednim dijelom pod organskom proizvodnjom, a drugim dijelom u prelaznim periodu, subjekat ne drži odvojeno organske proizvode od proizvoda proizvedenih u prelaznom periodu, ne drži životinje odvojeno i ne vodi evidenciju kojom to može dokazati (član 18 stav 4 tačka 3);

9) životinje i proizvode životinjskog porijekla proizvedene u prelaznom periodu na poljoprivrednom gazdinstvu na kojem je otpočela organska proizvodnja stavlja na tržište odnosno reklamira sa oznakama iz čl. 24 i 26 ovog zakona (član 18 stav 4 tačka 4).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 800 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik/ca novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 800 eura.

#### Član 49

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) kontrolno tijelo prestane da ispunjava uslove iz člana 29 st. 2 i 4 ovog zakona;

2) kontrolno tijelo, u roku od 30 dana od dana završetka kontrole, ne dostavi Ministarstvu i subjektu kontrole izvještaj o sprovedenoj kontroli (član 30 stav 1);

3) kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo utvrdi nepoštovanje pravila utvrđenih ovim zakonom ili posumnja u poštovanje tih pravila i, bez odlaganja, o tome ne obavijesti Ministarstvo i subjekat kontrole (član 30 stav 2);

4) kontrolno tijelo subjektu koji nije pod njegovom kontrolom izda sertifikat (član 36 stav 1);

5) za proizvode koji ne ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom kontrolni autoritet, odnosno kontrolno tijelo izda sertifikat (član 37 stav 1);

6) su proizvodi koji nemaju sertifikat označeni, reklamirani i prezentovati sa oznakama organske proizvodnje (član 37 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 700 eura.

### IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Podzakonski akti

#### Član 50

(1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o organskoj poljoprivredi ("Službeni list RCG", broj 49/04).

#### Usklađivanje poslovanja

#### Član 51

Subjekti u organskoj proizvodnji registrovani u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi ("Službeni list RCG", broj 49/04) dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **Rok za stavljanje proizvoda na tržište**

### **Član 52**

Proizvodi koji su označeni izrazima „ekološki“, „biološki“ ili njihovim skraćenicama kao što su „bio“ ili „eko“, a nijesu proizvedeni u skladu sa ovim zakonom mogu se nalaziti na tržištu najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **Rok za organizovanje kontrolnog autoriteta**

### **Član 53**

(1) Kontrolni autoritet organizovaće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do osnivanja organa iz stava 1 ovog člana poslove stručne kontrole i sertifikacije organske proizvodnje obavlja pravno lice koje je vršilo poslove stručne kontrole organske proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi (“Službeni list RCG”, broj 49/04).

## **Prestanak propisa**

### **Član 54**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o organskoj poljoprivredi (“Službeni list RCG”, broj 49/04) i član 67 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje (“Službeni list CG”, broj 40/11).

## **Stupanje na snagu**

### **Član 55**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 28-1/12-1/15

EPA 48 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1169.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODNOG I KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA**

Proglašavam **Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine.

Broj: 01-1826/2

Podgorica, 3. decembra 2013. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O ZAŠTITI PRIRODNOG I KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA**

**I. OSNOVNE ODREDBE**

**Predmet**

Član 1

Ovim zakonom se uređuju zaštita, upravljanje i posebne mjere očuvanja prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora (u daljem tekstu: Područje Kotora), koje je kao prirodno i kulturno dobro upisano na Listu svjetske baštine UNESCO.

**Određivanje područja**

Član 2

Područje Kotora obuhvata: Stari grad Kotor, Dobrotu, Donji Orahovac, dio Gornjeg Orahovca, Dražin Vrt, Perast, Risan, Vitoglav, Strp, Lipce, Donji Morinj, Gornji Morinj, Kostanjicu, Donji Stoliv, Gornji Stoliv, Prčanj, Muo, Škaljare, Špiljare i morski basen Kotorsko - Risanskog zaliva.

Granica Područja Kotora ide graničnim parcelama katastarske opštine Škaljari II, počev od tromede katastarskih opština Škaljari II sa K.O: Mirac i K.O. Dub i

pruža se u pravcu sjevera i sjeverozapada, zapadnim i jugozapadnim granicama graničnih parcela katastarskih opština K.O. Škaljari, K.O. Muo, K.O. Prčanj II, K.O. Stoliv II, odnosno administrativnom granicom opština Kotor i Tivat i spušta se do svjetionika na Verigama. Granica se sa druge strane Veriga pruža u pravcu zapada administrativnom granicom opština Kotor i Herceg Novi, odnosno graničnim parcelama katastarskih opština Kostanjica i Morinj, do tromede K.O. Morinj, K.O. Žlijebi i K.O. Ubli. Od tromede, granica se dalje pruža u pravcu istoka i sjeveroistoka, graničnim parcelama katastarskih opština K.O. Morinj, K.O. Strp i K.O. Risan II, koje obuhvata u cjelini, a zatim u pravcu jugoistoka se spušta granicom katastarske opštine K.O. Risan II prema K.O. Perast do tromede (K.O. Risan II K.O. Perast i K.O. Orahovac II). Od tromede, granica se nastavlja sjevernom granicom parcele br. 1097 do granice parcele 924 K.O. Orahovac I, zatim sjevernom granicom kat.parc. 924, 925, 926, 927 i prostire se sjeverno, starim kolskim putem i graničnom parcelom 1078 do granice sa K.O. Orahovac II. Granica se dalje pruža u pravcu juga granicom K.O. Orahovac II do parcele 1554, nastavlja sjevernom stranom ove parcele, a zatim presijeca parcelu 1684/1 do trigonometrijske tačke 141, na granici K.O. Orahovac i K.O. Zalazi. Od trigonometra granica nastavlja južno, graničnim parcelama katastarskih opština K.O. Dobrota II i K.O. Špiljari do tromede (K.O. Špiljari, K.O. Škaljari II i K.O. Njeguši). Od tromede se granica pruža u pravcu jugozapada, graničnim parcelama K.O. Škaljari II, koju obuhvata u cjelini, do tromede K.O. Škaljari II, K.O. Mirac i K.O. Dub, odakle je i počeo opis Područja Kotora.

Područje Kotora obuhvata teritoriju katastarskih opština Kotor I (11ha), Kotor II (16ha), Dobrota I (270ha), Dobrota II (546ha), Škaljari I (120ha), Škaljari II(342ha), Špiljari (282ha), Muo I (128ha), Muo II (51ha), Prčanj I (122ha), Prčanj II (272ha), Stoliv I (97ha), Stoliv II (233ha), Morinj (1.271ha), Kostanjica (282ha), Risan I (130ha), Risan II (775ha),

Perast (447ha), Strp (277ha), Orahovac I (43ha) i teritoriju dijela katastarske opštine Orahovac II (404ha).

Ukupna površina Područja Kotora iznosi 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine.

### **Javni interes**

#### **Član 3**

Zaštita Područja Kotora je od javnog interesa.

### **Ciljevi zaštite**

#### **Član 4**

Područje Kotora se posebno štiti, radi:

- 1) očuvanja izuzetne univerzalne vrijednosti, kao dijela svjetske prirodne i kulturne baštine;
- 2) trajnog očuvanja autentičnih prirodnih, istorijskih, urbanističko-arhitektonskih, ambijentalnih, umjetničkih, estetskih i pejzažnih vrijednosti;
- 3) obezbjeđivanja uslova za održivi razvoj i korišćenje;
- 4) prezentacije i stručne i naučne valorizacije.

## **Primjena drugih propisa**

### **Član 5**

Zaštita Područja Kotora vrši se u skladu sa zakonima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara, zaštita prirode i životne sredine, uređenje prostora i izgradnja objekata, ako ovim zakonom ili međunarodnim propisima nije drukčije određeno.

## **Upotreba rodno osjetljivog jezika**

### **Član 6**

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

## **II. ZAŠTITA I UPRAVLJANJE**

### **Subjekti zaštite**

#### **Član 7**

Poslove zaštite i očuvanja Područja Kotora, u okviru svojih nadležnosti, vrše organi državne uprave, organi Opštine Kotor i javne službe čiji je osnivač država i/ili opština.

Zaštitu i očuvanje zaštićene okoline Područja Kotora, pored subjekata iz stava 1 ovog člana, obezbjeđuju nadležni organi susjednih opština.

### **Upravljanje Područjem Kotora**

#### **Član 8**

Područjem Kotora se upravlja u skladu sa menadžment planom Kotora (u daljem tekstu: Menadžment plan).

Menadžment plan donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa zakonom.

Radi koordinacije vršenja poslova zaštite, očuvanja i upravljanja, Vlada obrazuje Savjet za upravljanje Područjem Kotora (u daljem tekstu: Savjet).

### **Sastav i imenovanje Savjeta**

#### **Član 9**

Savjet ima predsjednika i deset članova.

Članovi Savjeta imenuju se i razrješavaju na predlog:

- 1) organa državne uprave nadležnog za poslove kulture - jedan član;
- 2) organa državne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora i zaštite životne sredine – jedan član;
- 3) organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara - jedan član;
- 4) Skupštine Opštine Kotor – pet članova;
- 5) Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO - jedan član;

6) nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i očuvanjem Kotora - jedan član.

Predsjednik Opštine Kotor je po položaju predsjednik Savjeta.  
Mandat Savjeta traje četiri godine.

### **Nadležnost Savjeta**

#### **Član 10**

Savjet:

- 1) promovira značaj univerzalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti Područja Kotora, kao svjetske baštine;
- 2) koordinira izradu, reviziju i sprovođenje Menadžment plana;
- 3) inicira i prati realizaciju projekata i aktivnosti koji su predviđeni Menadžment planom;
- 4) daje mišljenje na inicijative, programe, projekte i planska dokumenta koja se odnose na Područje Kotora i njegovu zaštićenu okolinu, radi njihovog usklađivanja sa Menadžment planom;
- 5) podstiče i usmjerava realizaciju aktivnosti i projekata koji doprinose unapređenju zaštite, očuvanja i razvoja Područja Kotora;
- 6) vrši monitoring stanja Područja Kotora i zahtijeva od subjekta iz člana 7 ovog zakona preduzimanje odgovarajućih mjera iz njihove nadležnosti;
- 7) priprema godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju Područja Kotora.

### **Način rada**

#### **Član 11**

Savjet radi na sjednicama.

Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Način rada Savjeta uređuje se poslovníkom Savjeta.

### **Administrativno-tehnički poslovi**

#### **Član 12**

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta vrši organ lokalne uprave Opštine Kotor nadležan za poslove zaštite prirodne i kulturne baštine.

### **Naknade za rad**

#### **Član 13**

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu i naknadu troškova u vezi sa radom u Savjetu (putni troškovi, dnevnice i prenoćište), u skladu sa propisima Vlade.

Sredstva iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju subjekti iz člana 9 ovog zakona, na čiji je predlog imenovan član Savjeta.



## **Baza podataka**

### **Član 14**

Organ lokalne uprave Opštine Kotor nadležan za poslove zaštite prirodne i kulturne baštine vodi bazu podataka i dokumenata od značaja za zaštitu, očuvanje i razvoj Područja Kotora.

Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture, propisuje sadržaj i način vođenja baze podataka iz stava 1 ovog člana.

Organi državne uprave, organi lokalne uprave Opštine Kotor i susjednih opština i druga pravna i fizička lica dužni su da organu lokalne uprave iz stava 1 ovog člana dostavljaju podatke i dokumenta koji su potrebni za vođenje baze podataka.

Baza podataka iz stava 1 ovog člana koristi se za rad Savjeta, a dostupna je javnosti.

## **Godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju Područja**

### **Član 15**

Savjet je dužan da, do 1. marta tekuće godine, dostavi Vladi godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju Područja Kotora.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito:

- 1) analizu dinamike i efekata sprovođenja Menadžment plana;
- 2) ocjenu stanja Područja Kotora;
- 3) sprovedene aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih, kulturnih i drugih vrijednosti i segmenata životne sredine;
- 4) analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje ciljeva zaštite, očuvanja i upravljanja;
- 5) sprovedene mjere zaštite, očuvanja i korišćenja Područja Kotora i načine njihovog sprovođenja;
- 6) sprovedene aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih i kulturnih resursa, razvoju i uređenju prostora;
- 7) sprovedene aktivnosti na promociji i valorizaciji Područja Kotora;
- 8) sprovedene oblike saradnje i partnerstva javnog sektora sa lokalnim stanovništvom, vlasnicima, držaocima i korisnicima nepokretnosti;
- 9) sprovedene oblike saradnje i partnerstva subjekata zaštite sa drugim državama i međunarodnim organizacijama;
- 10) realizovana finansijska sredstva i način njihovog obezbjeđivanja.

## **Integralna zaštita**

### **Član 16**

Radi integralne zaštite Područja Kotora, u skladu sa zakonom, donose se:

- 1) menadžment plan;
- 2) prostorno urbanistički plan;
- 3) urbanistički projekti za urbane cjeline Stari grad Kotor, Perast i Gabela u Risnu;
- 4) studije zaštite kulturnih dobara;
- 5) studije zaštite prirodnih dobara.

## **Korektivne i sanacione mjere zaštite**

### **Član 17**

Pravno i fizičko lice koje izvođenjem radova i drugih aktivnosti devastira kulturni i prirodni pejzaž Područja Kotora dužno je da sprovede korektivne i sanacione mjere koje, radi regeneracije pejzaža, u okviru svojih nadležnosti, utvrde subjekti zaštite iz člana 7 ovog zakona.

Savjet je dužan da vrši monitoring sprovođenja korektivnih i sanacionih mjera iz stava 1 ovog člana.

Izveštaj o sprovođenju korektivnih i sanacionih mjera je sastavni dio izvještaja iz člana 15 ovog zakona.

## **Mjere očuvanja**

### **Član 18**

U okviru Područja Kotora ne mogu se sprovesti aktivnosti i radnje kojima se prouzrokuje trajno narušavanje biološke, hidrološke, klimatske, pedološke i predjelne raznovrsnosti.

U kulturno-istorijskim cjelinama Stari grad Kotor, Perast i Gabela u Risnu mogu se graditi, odnosno obnavljati samo objekti koji su u funkciji uspostavljanja urbanističke matrice i rekonstrukcije uništenih objekata, na osnovu materijalnih ostataka i/ili autentične dokumentacije.

Planska dokumenta kojima se planira izgradnja infrastrukturnih i građevinskih objekata površine preko 3000 m<sup>2</sup>, kao i izvođenje aktivnosti na Području Kotora i njegovoj zaštićenoj okolini kojima se izazivaju bitne promjene u prostoru moraju da sadrže studiju vizuelnog uticaja na kulturne i prirodne vrijednosti.

U okviru Područja Kotora ne može se mijenjati postojeća linija i vršiti nasipanje morske obale, osim u slučaju njene rehabilitacije i revitalizacije, u skladu sa zakonom.

## **III. FINANSIRANJE ZAŠTITE PODRUČJA KOTORA**

### **Izvori sredstava**

### **Član 19**

Sredstva za zaštitu i očuvanje Područja Kotora obezbjeđuju se iz:

- 1) budžeta Crne Gore;
- 2) budžeta Opštine Kotor;
- 3) međunarodnih i domaćih kredita i pomoći;
- 4) donacija;
- 5) programa i fondova Evropske Unije, Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija;
- 6) naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara;
- 7) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

## **Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara**

### **Član 20**

Skupština Opštine Kotor propisuje obavezu da pravna i fizička lica plaćaju naknadu za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara na Području Kotora (u daljem tekstu: naknada) za:

1) obavljanje privredne ili komercijalne djelatnosti u objektu i/ ili na otvorenom prostoru;

2) korišćenje snimaka Područja Kotora ili pojedinih njegovih djelova u reklamne i komercijalne svrhe (film, spot, plakat, bilbord, kalendar, prospekt itd.) i izradu komercijalne kopije Područja Kotora ili pojedinih njegovih djelova (suvenir, razglednica, fotografija, značka, naljepnica, odjevni predmet, publikacije ili drugog predmeta) namijenjenog prodaji.

Bliže kriterijume i način utvrđivanja naplate i visinu naknade iz stava 1 ovog člana propisuje Skupština Opštine Kotor.

Naknada iz stava 1 ovog člana plaća se u korist budžeta Opštine Kotor.

Kontrolu obračuna i plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana vrši poreski organ Opštine Kotor.

### **Korišćenje sredstava od naknade**

#### **Član 21**

Sredstva od naknade iz člana 20 ovog zakona koriste se u skladu sa programom zaštite i očuvanja Područja Kotora.

Program iz stava 1 ovog člana donosi Skupština Opštine Kotor, na predlog nadležnog organa lokalne uprave, a mora biti usaglašen sa programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji donosi Vlada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

## **IV. NADZOR**

### **Inspeksijski nadzor**

#### **Član 22**

Inspeksijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove inspeksijskog nadzora u oblasti zaštite kulturnih dobara, uređenja prostora i izgradnje objekata kao i zaštite prirode i životne sredine.

## **V. KAZNENE ODREDBE**

### **Prekršaji**

#### **Član 23**

Novčanom kaznom od 500 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi organu lokalne uprave podatke i dokumenta koji su potrebni za vođenje baze podataka (član 14 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u organu državne uprave i lokalne uprave i fizičko lice novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

#### Član 24

Novčanom kaznom od 500 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne sprovede korektivne i sanacione mjere koje utvrde nadležni subjekti (član 17 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

### VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### **Obrazovanje Savjeta**

##### Član 25

Savjet će se obrazovati u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Rok za donošenje podzakonskog akta**

##### Član 26

Podzakonski akt iz člana 14 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Prestanak ranijeg zakona**

##### Član 27

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o obnovi spomeničkog područja Kotora ("Službeni list RCG", broj 47/91).

#### **Stupanje na snagu**

##### Član 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 26-2/13-1/13

EPA 223 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1170.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O**  
**ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA**

Proglašavam **Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o administrativnim taksama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine.

Broj: 01-1828/2

Podgorica, 3. decembra 2013. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O**  
**ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA**

Član 1

U Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br.55/03, 46/04, 81/05, 2/06 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 3/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11) u Taksenoj tarifi u Tarifnom broju 10 u stavu 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) o prijemu u crnogorsko državljanstvo državljanina republike bivše SFRJ koji je imao prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine.....50,00“.

Član 2

Na rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo donesena prije stupanja na snagu ovog zakona, a koja rješenja nijesu dostavljena licima za koja je izvršen prijem u crnogorsko državljanstvo, primjenjuje se ovaj zakon.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 16-05/13-2/6

EPA 299 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

1171.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O**  
**ELEKTRONSKOJ TRGOVINI**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine.

Broj: 01-1829/2

Podgorica, 3. decembra 2013. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović**, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O**  
**ELEKTRONSKOJ TRGOVINI**

Član 1

U Zakonu o elektronskoj trgovini ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", broj 41/10) u članu 6 stav 3 mijenja se i glasi:

„Djelatnost davaoca usluga informacionog društva registrovanog na teritoriji Crne Gore prilikom upisa u odgovarajući registar označava se nazivom: usluge informacionog društva.“

Član 2

U članu 6a stav 1 riječi: "na zahtjev pravnog ili fizičkog lica," brišu se.

U stavu 2 riječi: " i dostavi primljeni zahtjev za preduzimanje mjera" brišu se.

U stavu 3 riječi: "u roku od 15 dana" zamjenjuju se riječima: "u roku od 30 dana", a riječi: "zahtjeva i" brišu se.

U stavu 4 riječ "obavještanja" zamjenjuje se riječima: "obavještenja o preduzimanju mjera".

### Član 3

U članu 9 stav 1 riječ "telekomunikacione" zamjenjuje se riječju "elektronske".

Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:

"Netražene komercijalne poruke moraju biti jasne i prepoznatljive neposredno po njihovom prijemu.

Pružalac usluga koji šalje netražene komercijalne poruke elektronskom poštom dužan je da uspostavi evidenciju korisnika svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke.

Pružalac usluga netraženih komercijalnih poruka ne smije korisnicima iz stava 3 ovog člana elektronskim putem upućivati te poruke".

### Član 4

U članu 13 poslije riječi "potpisana" dodaje se riječ "naprednim".

### Član 5

U članu 18 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Davalac usluga informacionog društva, koji korisniku usluga pruža samo uslugu prenosa elektronske poruke kroz komunikacionu mrežu ili omogućava pristup komunikacionoj mreži, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, ako nije:".

### Član 6

U članu 19 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) ne utiče na izbor tehnologije za prikupljanje podataka, a koja je široko prihvaćena i primijenjena u oblasti tehnologije prikupljanja podataka".

### Član 7

U članu 22 stav 1 poslije riječi: "davalac usluga" dodaju se riječi: "koji skladišti podatke".

U st. 2 i 3 poslije riječi "društva" dodaju se riječi: "koji skladišti podatke".

### Član 8

U članu 23 stav 1 mijenja se i glasi:

"Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspeksijske poslove, preko inspektora za usluge informacionog društva (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa zakonom."

### Član 9

Član 24 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 17.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - davalac usluga informacionog društva, ako:

1) korisnicima i nadležnim organima državne uprave, bez naknade, ne učini dostupnim propisane informacije u obliku i na način koji je neposredno i stalno elektronski dostupan (član 7);

2) pošalje netraženu komercijalnu poruku bez prethodnog pristanka lica kojem je takva poruka namijenjena (član 9 stav 1);



3) ne uspostavi evidenciju korisnika svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke (član 9 stav 3);

4) korisnicima svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke, elektronskim putem uputi neželjene komercijalne poruke (član 9 stav 4);

5) potencijalnom korisniku usluga, prije zaključenja ugovora o pružanju usluga informacionog društva, ne obezbijedi, bez naknade, na jasan, razumljiv i nedvosmislen način, propisane podatke i obavještenja (član 14 stav 1);

6) ne omogući pristup odredbama ugovora i opštih uslova poslovanja na način koji omogućava da ih korisnik može skladištiti, ponovo koristiti i reprodukovati (član 15);

7) po saznanju i bez odlaganja ne obavijesti nadležni državni organ o nedopuštenim aktivnostima ili podacima korisnika njegove usluge ili ne predoči sve podatke saglasno odgovarajućem sudskom, odnosno upravnom aktu na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinitelaca krivičnih djela odnosno zaštita prava trećih lica (član 22 st. 2 i 3);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 4.000 eura.

Ako prekršaj iz stava 1 ovog člana učini fizičko lice - davalac usluga informacionog društva, kazniće se novčanom kaznom od 50 eura do 1.100 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana u slučaju posebno teških povreda ili ponavljanja povreda može se izreći zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci”.

#### Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 111 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje (“Službeni list CG”, broj 40/11).

#### Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 10-2/13-1/8

EPA 251 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predšednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1172.**

Na osnovu člana 47 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore“ br. 28/10, 40/11 i 42/11) Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O STANJU ENERGETSKOG SEKTORA  
CRNE GORE U 2012. GODINI**

Usvaja se Izvještaj o stanju energetskog sektora u 2012. godini.

Broj: 00-72/13-21/3

EPA 207 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**  
Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1173.**

Na osnovu člana 142 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“ broj 42/11) Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA  
KONTROLU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI ZA 2012. GODINU**

Usvaja se Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2012. godinu.

Broj: 00-72/13-22/3

EPA 208 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**  
Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1174.**

Na osnovu čl. 185 i 193 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“ br. 78/06, 19/07 i „Službeni list Crne Gore“ br. 53/09, 73/10, 40/11, 45 /12 i 06/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O STANJU NA TRŽIŠTU OSIGURANJA ZA  
2012. GODINU**

Usvaja se Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2012. godinu.

Broj: 00-72/13-24/3

EPA 215 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**  
Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1175.**

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13), Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU  
O RAZRJEŠENJU I IZBORU JEDNOG ČLANA  
ODBORA ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU SKUPŠTINE  
CRNE GORE**

Razrješava se dužnosti člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore KOČA PAVLOVIĆ.

Za člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore bira se VELJKO VASILJEVIĆ.

Broj 00-74/13-27/1

EPA 307 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1176.**

Na osnovu člana 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12 i 49/13), Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

**ODLUKU  
O RAZRJEŠENJU I IZBORU JEDNOG ČLANA  
ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SKUPŠTINE CRNE GORE**

Razrješava se dužnosti člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore **VELJKO VASILJEVIĆ**.

Za člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore bira se **KOČA PAVLOVIĆ**.

Broj 00-74/13-28/1

EPA 308 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**  
Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**

1177.

Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, povodom razmatranja IZVJEŠTAJA O RADU SAVJETA ZA FINANSIJSKU STABILNOST ZA 2012. GODINU, dana 20. novembar 2013. godine, usvojila je sljedeće

### ZAKLJUČKE:

1) Skupština Crne Gore konstatuje uvidom u Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2012. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj) da agregatni indeks finansijske stabilnosti, kao pokazatelj systemske finansijske stabilnosti, ne ukazuje na dugoročniju stabilnost i oporavak sistema, shodno ocjenama koje su navedene u Izvještaju, kao i da su dešavanja u finansijskom sistemu tokom tekuće 2013. godine potvrdila opravdanost procijenjenih rizika finansijske stabilnosti, a naročito rizika fiskalnog sektora navedenih u Izvještaju;

2) Zbog negativnih trendova u fiskalnom sektoru, prouzrokovanih prije svega otplatom obaveza po osnovu državnih garancija, što je bio jedan od ključnih fiskalnih rizika navedenih u Izvještaju, Skupština traži od Savjeta za finansijsku stabilnost, da u skladu sa članom 11 stav 2 Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost dostavi Izvještaj o rizicima fiskalnog sektora za 2014. godinu;

3) Skupština Crne Gore poziva Savjet za finansijsku stabilnost da dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Plan za upravljanje finansijskom krizom, koji je donijet u skladu sa Zakonom o Savjetu za finansijsku stabilnost radi cjelovitog uvida u konzistentnost, efikasnost i sveobuhvatnost načina na koji Savjet prati, identifikuje, sprečava i ublažava potencijalne systemske rizike;

4) Skupština Crne Gore podržava ocjene iz Izvještaja da svako novo zaduživanje, a time i novi rast nivoa otplata inostranih dugova, može značajnije doprinijeti nestabilnosti finansijskog sistema, što će Vlada Crne Gore uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Predloga budžeta za 2014. godinu;

5) U odnosu na ocjenu iz Izvještaja da sadašnja struktura ekonomije, uz ograničen pristup izvorima finansiranja, kao i nedostatak oporavka investicione aktivnosti nema potencijal rasta, Skupština Crne Gore ukazuje Vladi Crne Gore da prilikom planiranja i sprovođenja ekonomske politike za 2014. godinu otpočne sa realizacijom strukturnih promjena ekonomskog modela sa težištem na snaženju investicione aktivnosti, revitalizaciju proizvodnog sektora i porast zaposlenosti;

6) Skupština Crne Gore, u cilju blagovremenog razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2013. godinu poziva Savjet za finansijsku stabilnost da isti podnese Skupštini do kraja prvog kvartala 2014. godine.

Broj: 00-72/13-23/3

EPA 209 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1178.**

Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, povodom razmatranja IZVJEŠTAJA O RADU INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA ZA 2012. GODINU, dana 20. novembra 2013. godine, usvojila je sljedeće

### **ZAKLJUČKE:**

1) Skupština Crne Gore poziva Investiciono-razvojni Fond (u daljem tekstu: Fond) da u narednom periodu obezbijedi da godišnji Izvještaj o radu Fonda sadrži uporedne pokazatelje za prethodnu i tekuću godinu, kao i analizu i ocjene ispunjenja plana za izvještajnu godinu;

2) Izvještaj o radu Fonda u narednom periodu treba dopuniti sa potpunim informacijama o datim kreditima kao što su vrste kredita po ročnosti, kamatama, namjeni itd., pregledom kontrole o namjenskoj upotrebi kredita, kao i detaljnim pregledom portfelja akcija i udjela u vlasništvu i investicionih nekretnina koje posjeduje Fond;

3) Skupština poziva Fond da posebnim stimulativnim mjerama obezbijedi podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u opštinama koje imaju status nedovoljno razvijene i time dodatno doprinese ostvarivanju ravnomjernog regionalnog razvoja i da o tome podnese, tromjesečno, izvještaj Odboru za ekonomiju, finansije i budžet;

4) Polazeći od strukture odobrenih kredita za 2012. godinu Skupština poziva Fond da priremi dodatne stimulativne mjere za podršku preduzećima iz oblasti proizvodnje kao i posebnim ciljnim grupama: početnicima u biznisu (Start-up programi), ženama i mladima u biznisu;

5) Skupština traži od Fonda da posebnu pažnju posveti prodaji portfelja hartija od vrijednosti, kao i restrukturiranju problematičnih plasmana, i da te aktivnosti budu detaljno navedene u Izvještaju za 2013. godinu sa predlogom mjera koje će zaustaviti dalje obezvrjeđivanje sredstava Fonda;

6) Skupština Crne Gore, u cilju blagovremenog razmatranja Izvještaja o radu Investiciono – razvojnog fonda za 2013. godinu, poziva Fond da isti dostavi Skupštini do kraja prvog kvartala 2014. godine.

Broj: 00-72/13-27/4

EPA 237 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predsjednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**



**1179.**

Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, povodom razmatranja GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU FONDA ZA ZAŠTITU DEPOZITA ZA 2012. GODINU, dana 20. novembra 2013. godine, usvojila je sljedeće

**ZAKLJUČKE:**

1) Skupština Crne Gore poziva Fond za zaštitu depozita da za potrebe konzistentnog praćenja i analize Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskog izvještaja uz godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj dostavi i finansijske planove za 2013. i 2014. godinu;

2) Skupština Crne Gore ukazuje da postojeće zakonsko rješenje koje definiše sastav Upravnog odbora Fonda, sa predstavnikom Centralne banke u tom sastavu stvara mogućnost potencijalnog konflikta interesa zbog činjenice da Fond, shodno Zakonu o zaštiti depozita podnosi izvještaj o radu Centralnoj banci i u tom smislu je potrebno redefinisati sastav Upravnog odbora Fonda izmjenom odgovarajućih zakonskih rješenja;

3) Skupština Crne Gore zahtijeva od Upravnog odbora da, najkasnije do drugog kvartala 2014. godine utvrdi Metodologiju za utvrđivanje diferencirane stope za obračun redovne premije u skladu sa odredbama člana 29 Zakona o zaštiti depozita;

4) Skupština Crne Gore, u cilju blagovremenog razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Fonda za 2013. godinu poziva Upravni odbor Fonda da isti dostavi Skupštini do kraja prvog kvartala 2014. godine;

5) Skupština poziva Upravni odbor Fonda da Odboru za ekonomiju, finansije i budžet dostavi izvještaj o aktivnostima Fonda koje se odnose na usklađivanje sistema osiguranja depozita sa novom Direktivom za zaštitu depozita (2009/14EC), uz analizu dinamike povećanja nivoa visine garantovanog depozita i skraćenja roka isplate u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Broj: 00-72/13-30/4

EPA 262 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**  
Predsjednik,  
**Ranko Krivokapić, s.r.**

**1180.**

Skupština Crne Gore 25. saziva na trećoj šednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, povodom razmatranja Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2012. godini, dana 20. novembra 2013. godine, donijela je

### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvata se Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2012. godini.

2. U Crnoj Gori je u izvještajnoj godini ostvaren napredak na polju razvoja i zaštite prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

3. Neophodno je da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava naknadno dostavi Informaciju o zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne uprave i lokalne samouprave.

Broj: 00-72/13-26/3

EPA 221 XXV

Podgorica, 20. novembra 2013. godine

**Skupština Crne Gore 25. saziva**

Predšednik,

**Ranko Krivokapić, s.r.**

## 1181.

Na osnovu člana 10 stav 2, člana 42 stav 3, člana 43 stav 4 i člana 49 stav 6 Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika („Službeni list CG”, broj 41/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 7. novembra 2013. godine, donijela je

### **UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU POVRAĆAJA BLOKOVA I PRISTUPU TREĆIH LICA UPSTREAM POSTROJENJIMA**

#### Član 1

U Uredbi o načinu povraćaja blokova i pristupu trećih lica upstream postrojenjima („Službeni list CG”, broj 40/11), u članu 3 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „kao i kartografski prikaz dijela površine dodijeljenog bloka koji je predmet povraćaja zajedno sa koordinatama i druga dokumentacija i podaci vezani za tu površinu, a odnose se na ugovor o koncesiji za proizvodnju”.

#### Član 2

U članu 5 na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju riječi: “i pravičnim ekonomskim uslovima.”

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Podatke o raspoloživim kapacitetima određenog postrojenja ili sistema postrojenja, uključujući tehničke zahtjeve, koncesionar - vlasnik upstream postrojenja (u daljem tekstu: koncesionar) objavljuje na svojoj internet stranici i dostavlja na zahtjev trećih lica.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

#### Član 3

U članu 6 stav 1 riječi: „koncesionaru - vlasniku upstream postrojenja (u daljem tekstu: koncesionar)” zamjenjuju se riječju „koncesionaru”.

#### Član 4

U članu 7 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

“3) nema negativan efekat na upstream operacije koncesionara.”

#### Član 5

U članu 10 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Planom iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se da se deinstalacija postrojenja vrši na prudencijalan način, uz primjenu najbolje međunarodne prakse, standarda i procedura u industriji ugljovodonika.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“U slučaju raskida ugovora o koncesiji za proizvodnju, koncesionar sačinjava plan prestanka proizvodnje i deinstalacije postrojenja i dostavlja nadležnom organu u što kraćem roku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od raskida ugovora.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

#### Član 6

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 10a

„U slučaju da proizvodnja iz proizvodnog polja prestane prije planiranog prestanka proizvodnje, koncesionar dostavlja plan pripremnih aktivnosti i mjera za deinstalaciju postrojenja za to proizvodno polje nadležnom organu na saglasnost, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka proizvodnje.

Pripreme aktivnosti i mjere iz stava 1 ovog člana sprovode se do dobijanja saglasnosti na plan prestanka proizvodnje i deinstalacije postrojenja.

Davanjem saglasnosti na plan prestanka proizvodnje i deinstalacije postrojenja, pripreme aktivnosti i mjere iz stava 1 ovog člana postaju sastavni dio tog plana."

#### Član 7

U članu 11 poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„1a) hronološki prikaz podataka o proizvodnom polju, postrojenju, ležištu i proizvodnji;

1b) tehničke informacije koje se odnose na postrojenja uključujući lokaciju, dubinu, korišćene materijale i slično;"

Poslije tačke 8 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

„9) dinamika prestanka proizvodnje i ekonomski prag za prestanak proizvodnje;

10) podaci o alternativnim rješenjima deinstalacije, uključujući uticaj plana na druge aktivnosti koje se sprovode u oblasti u kojoj se vrši proizvodnja;

11) eventualne preporuke koncesionara;

12) vremenski period potreban za realizaciju aktivnosti iz plana;

13) inženjerske i studije izvodljivosti neophodne za realizaciju plana."

#### Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:08-2534/3

Podgorica, 7. novembra 2013. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Milo Đukanović, s.r.**

**1182.**

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", broj 80/08), a u vezi sa čl. 2 i 5 Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene ("Službeni list CG", broj 49/13), Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. novembra 2013. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O IMENOVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I**  
**KLIMATSKE PROMJENE**

1. Imenuje se Nacionalni savjet za održivi razvoj i klimatske promjene, u sastavu:

predsjednik,

Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore,

članovi:

1. Branimir Gvozdinović, ministar održivog razvoja i turizma,
  2. dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije,
  3. mr Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja,
  4. dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja,
  5. Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva,
  6. Bosiljka Vuković Simonović, predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma,
  7. Tanja Musterović, predstavnica Ministarstva finansija,
  8. mr Luka Mitrović, v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju,
  9. dr Miloje Pupović, predsjednik Opštine Pljevlja,
  10. dr Miomir Mugoša, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica,
  11. Miodrag Kankaraš, predsjednik Opštine Tivat,
  12. dr Aleksandar Joksimović, predstavnik Univerziteta Crne Gore,
  13. Stanko Zloković, predstavnik Privredne komore Crne Gore,
  14. Predrag Mitrović, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore,
  15. Zoran Vulević, predstavnik Montenegro Biznis Alijanse,
  16. Lidija Pejović, predstavnica Unije slobodnih sindikata Crne Gore,
  17. Jelena Marojević Galić, predstavnica nevladine organizacije "Zeleni dom - Green Home" (za održivi razvoj),
  18. Olivera Vukadinović, predstavnica nevladine organizacije "Zeleni Crne Gore - The Greens of Montenegro" (za klimatske promjene),
  19. Sanja Elezović, nezavisni ekspert (za održivi razvoj) i
  20. Đorđije Vulikić, nezavisni ekspert (za klimatske promjene).
2. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 08 - 2684/3

Podgorica, 28. novembra 2013. godine

**Vlada Crne Gore**  
Potpredsjednik,

prof. dr **Vujica Lazović**, s.r.

**1183.**

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10 i 14/12), Ministarstvo finansija donijelo je

**PRAVILNIK  
O USKLAĐIVANJU IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE ZA  
PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2013. GODINU**

Član 1

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa, usklađuje se stopom rasta prosječne zarade u Crnoj Gori u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu (0,7%) i iznosi 50.350,00 €.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-14802

Podgorica, 2. decembra 2013. godine

Ministar,  
dr **Radoje Žugić**, s.r.

**1184.**

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG”, broj 60/03 i "Službeni list CG" broj 32/11), Ministarstvo nauke donijelo je

**RJEŠENJE**

**O IZDAVANJU LICENCE ZA RAD D.O.O. „MSC-CG”, SA SJEDIŠTEM U BARU, ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI**

1. Izdaje se licenca za rad D.O.O. „MSC-CG”, sa sjedištem u Baru, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, iz oblasti prirodno-matematičkih nauka.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-2177/5

Podgorica, 26. novembra 2013. godine

Ministar,  
prof. dr **Sanja Vlahović**, s.r.



**1185.**

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG”, broj 60/03 i "Službeni list CG " broj 32/11), Ministarstvo nauke donijelo je

**RJEŠENJE**  
**O IZDAVANJU LICENCE ZA RAD HEMIJSKOJ INDUSTRIJI "POLIEX"**  
**A.D. BERANE, SA SJEDIŠTEM U BERANAMA, ZA OBAVLJANJE**  
**NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI**

1. Izdaje se licenca za rad Hemijskoj industriji "Poliex" A.D. Berane, sa sjedištem u Beranama za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-1316/5

Podgorica, 14. novembra 2013. godine

Ministar,  
prof. dr **Sanja Vlahović**, s.r.

**1186.**

Na osnovu člana 124 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“ broj 27/13), Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je

**PRAVILNIK  
O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH  
POSLOVA U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI**

**Predmet**

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se stručni poslovi u socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i bliži uslovi i standardi za njihovo obavljanje.

**Upotreba rodno osjetljivog jezika**

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Stručni poslovi**

Član 3

Stručni poslovi u socijalnoj i dječjoj zaštiti (u daljem tekstu: stručni poslovi), su:

- 1) osnovni stručni poslovi;
- 2) specijalizovani stručni poslovi;
- 3) supervizijski poslovi;
- 4) pravni poslovi;
- 5) poslovi planiranja i razvoja;
- 6) poslovi vaspitača;
- 7) poslovi radno-okupacionog terapeuta;
- 8) poslovi doktora medicine; i
- 9) poslovi stručnih saradnika.

**Osnovni stručni poslovi**

Član 4

Osnovni stručni poslovi su, poslovi:

- 1) voditelja slučaja;
- 2) stručnog radnika na materijalnim davanjima;
- 3) stručnog radnika kod pružaoca usluga smještaja; i
- 4) stručnog radnika kod pružaoca usluga za podršku za život u zajednici.

## **Sadržaj osnovnih stručnih poslova**

### **Član 5**

Osnovni stručni poslovi, obuhvataju:

- 1) informisanje, prijem, procjenu i planiranje;
- 2) posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite;
- 3) sprovođenje mjera zaštite korisnika i praćenje efekata preduzetih usluga i mjera;
- 4) savjetodavno usmjeravanje, aktivaciju i realizaciju socio-edukativnih aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
- 5) praćenje, usmjeravanje i podršku stručnim saradnicima, saradnicima, volonterima odnosno licima koja se stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa, a koja se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima, kao i studentima na profesionalnoj praksi ; i
- 6) vođenje evidencije i dokumentacije o korisniku i radu sa korisnikom.

## **Stručni radnici koji obavljaju osnovne stručne poslove**

### **Član 6**

Osnovne stručne poslove, obavljaju:

- 1) socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, sociolog, defektolog i andragog-poslove voditelja slučaja;
- 2) socijalni radnik - poslove stručnog radnika na materijalnim davanjima; i
- 3) socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, andragog i defektolog- poslove stručnog radnika kod pružaoca usluge smještaja i stručnog radnika kod pružaoca usluge podrške za život u zajednici.

## **Uslovi za obavljanje osnovnih stručnih poslova**

### **Član 7**

Osnovne stručne poslove obavljaju stručni radnici, koji imaju:

- 1) završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sociologije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije; i
- 2) licencu za rad.

## **Specijalizovani stručni poslovi**

### **Član 8**

Specijalizovani stručni poslovi, su:

- 1) individualno i grupno savjetovanje i terapija;
- 2) medijacija;
- 3) procjena usvojlaca i pružalaca usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja, i
- 4) drugi poslovi koji zahtjevaju specijalizovana znanja i vještine u cilju prevazilaženja kriznih situacija i unapređivanja porodičnih odnosa.

## **Stručni radnici koji obavljaju specijalizovane stručne poslove**

### **Član 9**

Specijalizovane stručne poslove, obavljaju:

- 1) socijalni radnik, psiholog, pedagog i specijalni pedagog u centru za socijalni rad; i
- 2) socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, andragog i defektolog kod pružaoca usluga.

## **Uslovi za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova**

### **Član 10**

Specijalizovane stručne poslove obavljaju stručni radnici, koji:

- 1) imaju završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne pedagogije, andragogije ili defektologije ; i
- 2) su stekli posebna znanja i vještine i imaju licencu za rad.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, uslugu medijacije pružaju i drugi stručni radnici koji su stekli posebna znanja i vještine.

## **Supervizijski poslovi**

### **Član 11**

Supervizijski poslovi obuhvataju aktivnosti praćenja kvaliteta, podrške u radu i evaluacije stručnog usavršavanja radnika na osnovnim i specijalizovanim poslovima, kako bi realizovali stručne zadatke, unaprijedili kvalitet usluga za korisnike i razvili znanja, kompetencije i mogućnosti da preuzmu odgovornost za sopstvenu praksu.

## **Uslovi za obavljanje supervizijskih poslova**

### **Član 12**

Poslove supervizije obavljaju stručni radnici iz člana 6 ovog pravilnika, koji su stekli posebna znanja i vještine za obavljanje poslova supervizije, i koji imaju iskustva u stručnom radu od najmanje pet godina.

## **Pravni poslovi**

### **Član 13**

Pravni poslovi obuhvataju vođenje postupaka, kao i pripremu pojedinačnih upravnih akata u stvarima čije je rješavanje zakonom povjereno ustanovama socijalne i dječje zaštite.

## **Uslovi za obavljanje pravnih poslova**

### **Član 14**

Pravne poslove obavljaju lica sa završenim specijalističkim studijama u oblasti pravnih nauka i imaju licencu za rad.

## **Poslovi planiranja i razvoja**

### **Član 15**

Poslovi planiranja i razvoja obuhvataju pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada pružalaca usluga, procjenu socijalnih potreba građana u jedinici lokalne samouprave, informisanje lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima pružaoca usluga, praćenje kvaliteta pruženih usluga, izvještavanje o kvalitetu pruženih usluga, iniciranje, razvoj i unapređenje usluga, uspostavljanje međusistemske koordinacije i saradnje, kao i druge aktivnosti vezane za unapređenje rada pružaoca usluga.

## **Uslovi za obavljanje poslova planiranja i razvoja**

### **Član 16**

Poslove planiranja i razvoja obavlja sociolog sa završenim specijalističkim studijama u oblasti socioloških nauka, koji ima licencu za rad, kao i stručni radnici iz člana 6 ovog pravilnika.

## **Poslovi vaspitača**

### **Član 17**

Poslovi vaspitača, obuhvataju: brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod korisnika koji koriste usluge smještaja i usluge podrške za život u zajednici.

## **Uslovi za obavljanje poslova vaspitača**

### **Član 18**

Poslove vaspitača u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe, obavljaju socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog, specijalni pedagog, rehabilitator i specijalni edukator, koji ima:

- 1) završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije; i
- 2) licencu za rad.

## **Poslovi radno-okupacionog terapeuta**

### **Član 19**

Poslovi radno-okupacionog terapeuta, obuhvataju: radno-okupacione, radno-instruktivne, habilitacione, rehabilitacione, rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti i podršku u zadovoljavanju svakodnevnih potreba i unapređenju kvaliteta života korisnicima koji imaju teškoće u samostalnom funkcionisanju.

## **Uslovi za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta**

### **Član 20**

Poslove radno-okupacionog terapeuta obavljaju rehabilitator, specijalni edukator, socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji ima:

- 1) završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije; i
- 2) licencu za rad.

## **Obavljanje poslova doktora medicine**

### **Član 21**

Poslovi doktora medicine i uslovi za njihovo obavljanje vrše se u skladu sa propisima, kojima je uređena zdravstvena zaštita.

## **Stručni saradnici**

### **Član 22**

Stručni saradnici, su:

- 1) fizioterapeuti;
- 2) medicinski tehničari, i
- 3) ekonomisti, inženjeri informatike i sl.

## **Završna odredba**

### **Član 23**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 56-790/2013-2

Podgorica, 29. novembra 2013. godine

**Ministar,**  
**mr Predrag Bošković, s.r.**

1187.

Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni list CG“, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

**PRAVILNIK  
O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVORIMA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA**

**Član 1**

Evidencija o izvorima nejonizujućih zračenja vodi se na način utvrđen ovim pravilnikom.

**Član 2**

Evidencija iz člana 1 ovog pravilnika vodi se u pisanoj i elektronskoj formi na Obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

**Član 3**

Ovaj pravilnik objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2015. godine.

Broj:10-129/43

Podgorica, 27. novembra 2013. godine

Ministar,  
**Branimir Gvozdenović, s.r.**

PODACI O OPERATERU		
Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime operatera		
Poreski identifikacioni broj (PIB)		
Matični broj		
Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	
	Ulica i broj	
	Telefon	
	Telefax	
	e-mail adresa	
Ime i prezime odgovornog lica za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja		
Telefon/telefax		
e-mail adresa		
PODACI O IZVORU		
Adresa lokacije na kojoj se nalazi izvor nejonizujućih zračenja	Mjesto	
	Poštanski broj	
	Ulica i broj	
	Geografske koordinate	
	Katastarska parcela, Katastarska opština i šifra opštine	
Podaci o izvoru nejonizujućih zračenja	Proizvođač	
	Naziv	
	Tip	
	Model	
	Serijski broj	
	Godina proizvodnje	
	Namjena	



Tehnički podaci o izvoru nejonizujućih zračenja	Nominalna snaga	
	Nominalni napon	
	Efektivna izračena snaga (ERP) ili Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP)	
	Predvidivo opterećenje	
	Frekvencijsko područje rada	
	Režim rada	
Podaci o mjerenjima	Prvo mjerenje	
	Periodično mjerenje	
	Vanredna mjerenja	
<b>OPŠTA DOKUMENTACIJA</b>		
Podaci o rekonstrukciji		
Podaci o akcidentnim događajima		
<b>DOZVOLE</b>		
Naziv organa koji je izdao dozvolu		
Broj dozvole		
Datum izdavanja		
Datum isteka dozvole		
<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>		
Naziv organa koji je izvršio inspeksijski nadzor		
Mjesto i datum nadzora		
Datum i broj rješenja u kome je naloženo sprovođenje mjere		
Mjera koja je naložena zapisnikom o inspeksijskom nadzoru		
Rok za izvršenje rješenja		
Kaznena mjera		

**Datum dostave podataka**

\_\_\_\_\_

**Potpis ovlaštenog lica**

\_\_\_\_\_

**M.P.**

1188.

Na osnovu člana 7 stav 8 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni list CG“, broj 35/13) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

**PRAVILNIK  
O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O SISTEMATSKOM  
ISPITIVANJU NIVOVA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA**

**Član 1**

Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja sadrži podatke i dostavlja se na način utvrđen ovim pravilnikom.

**Član 2**

Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja sadrži podatke o:

- 1) privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu (naziv i sjedište, odnosno ime i prezime, adresu, mjesto, poštanski broj, ulica i broj, telefon/telefax, e-mail);
- 2) zaposlenim licima koja vrše mjerenja (ime i prezime, zvanje-stepen stručne spreme, radno mjesto, radno iskustvo na poslovima mjerenja);
- 3) mjernoj opremi (naziv uređaja-marka proizvođača/tip-marka- proizvođač, komada, serijski broj uređaja, opseg mjerenja/karakteristike);
- 4) rezultatima mjerenja na pojedinačnoj lokaciji;
- 5) analizi rezultata mjerenja sa grafičkim i/ili tabelarnim priložima, dijagramima i šemama;
- 6) finansijskom izvještaju o utrošenim sredstvima za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja;
- 7) datim stručnim mišljenjima sa predlogom mjera;
- 8) korišćenoj referentnoj dokumentaciji.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana vodi se u pisanoj i elektronskoj formi na Obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

**Član 3**

Ovaj pravilnik objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2015. godine.

Broj: 10-129/44

Podgorica, 27. novembra 2013. godine

Ministar,  
**Branimir Gvozdenović, s.r.**

**OBRAZAC****IZVJEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOVA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA****Tabela I: Podaci o privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu**

1.1. Podaci o privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu		
Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime		
Rešenje CRPS/šifra djelatnosti		
Poreski identifikacioni broj (PIB)		
Matični broj		
Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	
	Ulica i broj	
	Telefon/telefax	
	E-mail	
1.2. Podaci o akreditaciji		
Broj rješenja		
Izdato/važi do		
1.3. Podaci o ovlašćenju		
Broj rješenja		
Izdato/važi do		
1.4. Podaci o odgovornom licu		
Ime i prezime odgovornog lica		
Kontakt telefon/telefax, e-mail adresa		
1.5. Podaci o odgovornom licu za sistematsko mjerenje		
Ime i prezime		
Zvanje/funkcija		



**Tabela IV: Rezultati mjerenja na pojedinačnoj lokaciji**

Program sistematskog ispitivanja	
Mjerna mjesta	
Vrsta izvora nejonizujućeg zračenja	
Adresa	
Mjesto	
Geografske koordinate	
Korisnik	
Lice koje je izvršilo mjerenje	
Datum mjerenja	
Rezultati mjerenja koja uključuju i kumulativni efekat	
Napomena	

***Napomena: Grafički i/ili tabelarni prikaz rezultata mjerenja prilaže se uz Tabelu IV***

**Tabela V: Analiza rezultata mjerenja sa grafičkim i/ili tabelarnim priložima, dijagramima i šemama**

--

***Napomena: Grafički i/ili tabelarni prilozi, dijagrami i šeme prilažu se uz Tabelu V***

**Tabela VI: Finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja**

--

**Tabela VII: Stručna mišljenja sa predlogom mjera**

--

**Tabela VIII: Korišćena referentna dokumentacija**

--

**1189.**

Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 1, člana 14 stav 1 tačka 6 i člana 83 stav 1, a u vezi sa članom 82 stav 1 tačka 1 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG”, broj 40/13), Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici od 28.11.2013. godine, donio je

**PRAVILNIK  
O KRITERIJUMIMA ZA OCJENU OPRAVDANOSTI ZAHTJEVA  
KORISNIKA ZA PRISTUP JAVNOJ ELEKTRONSKOJ  
KOMUNIKACIONOJ MREŽI PUTEM UNIVERZALNOG SERVISA**

**Sadržina pravilnika**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama putem Univerzalnog servisa na fiksnoj lokaciji, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu.

**Kriterijumi za ocjenu opravdanosti zahtjeva**

Član 2

Zahtjev za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji, putem Univerzalnog servisa, korisnik podnosi u pisanoj formi, operatoru Univerzalnog servisa koji pruža segment usluge pristupa javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, na lokacijama na kojima operator nema izgrađenu elektronsku komunikacionu mrežu ili odgovarajuću pokrivenost signalom opravdan je ako:

1. korisnik zahtijeva samo jedan priključak na javnu elektronsku komunikacionu mrežu na lokaciji prebivališta ili lokaciji obavljanja poslovne djelatnosti.

2. korisnik na lokaciji na koju se zahtjev odnosi ne može kod drugog operatora koristiti elektronske komunikacione usluge, koje odgovaraju uslugama iz opsega Univerzalnog servisa, pod uslovima koji su uporedivi sa uslovima usluga Univerzalnog servisa.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, na lokacijama na kojima operator ima izgrađenu elektronsku komunikacionu mrežu ili odgovarajuću pokrivenost signalom opravdan je ako korisnik zahtijeva samo jedan priključak.

Ako korisnik želi više od jednog priključka, svaki dodatni priključak dužan je da plati po uobičajenim komercijalnim uslovima koje daje operator Univerzalnog servisa.

## **Realizacija opravdanog zahtjeva**

### **Član 3**

Operator Univerzalnog servisa dužan je da realizuje svaki opravdan zahtjev za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji putem Univerzalnog servisa.

Opravdani zahtjev za priključenje na javnu elektronsku komunikacionu mrežu se može realizovati bilo kojom tehnologijom ili kombinacijom tehnologija, koje zadovoljavaju zahtjeve Univerzalnog servisa.

Za potrebe realizacije opravdanog zahtjeva operator Univerzalnog servisa može iznajmiti infrastrukturu i/ili koristiti usluge drugih operatora, ako na lokaciji na koju se zahtjev odnosi nema izgrađenu elektronsku komunikacionu mrežu ili odgovarajuću pokrivenost signalom.

Operator Univerzalnog servisa će jednom mjesečno izvještavati Agenciju o svim podnijetim zahtjevima za priključenje na javnu elektronsku komunikacionu mrežu za prethodni mjesec, sa obrazloženjem razloga o prihvatanju, odnosno odbijanju zahtjeva. Za realizovane zahtjeve operator će dostaviti i obrazloženje tehničkih rješenja.

## **Prestanak važenja**

### **Član 4**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama („Službeni list CG", broj 35/10).

## **Stupanje na snagu**

### **Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0402-5032/13

Podgorica, 28. novembra 2013. godine

**Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost**

Predsjednik Savjeta,  
dr **Šaleta Đurović**, s.r.

## 1190.

Po izvršenom spravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Zakona o elektronskim komunikacijama, objavljen u „Službenom listu CG”, br. 40/13, potkrale tehničke greške pa se daje

### ISPRAVKA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

1. U nazivu poglavlja „OSNOVNE ODREDBE”, ispred naziva poglavlja unijeti broj „I”.

2. U članu 1 tačke „1) i „2)”, zamjenjuju se stavovima „(1) i „(2)”.

3. U članu 4 u tački 12, umjesto riječi „ostvarebiranjem”, treba da stoje riječi „ostvaren biranjem”.

4. U nazivu poglavlja III, umjesto riječi „PREVOZNA”, treba da stoji riječ „POVEZANA”.

5. U članu 54 u stavu 3, umjesto riječi „treb”, treba da stoji riječ „treba”.

6. U članu 79 u stavu 4, na kraju stava poslije tačke treba brisati oznaku „(5)”.

7. U članu 90 stav 2 u tački 2, umjesti riječi „obezbjediti”, treba da stoji riječ „obezbijedi”.

8. U članu 94 u stavu 1 riječ „sagledava” zamjenjuje se riječju „uzima u obzir”.

9. U članu 123 u stavu 3 tačka 3, treba da glasi:

„vrši mjerenje parametara radio emisija odobrenih u skladu sa ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim dokumentima”.

10. U članu 174 u stavu 6, umjesto riječi „perator”, treba da stoji riječ „Operator”.

11. U članu 191 u stavu 3, umjesto riječi „nadzor”, treba da stoji riječ „nadzora”.

12. U članu 192 u st. 2 i 4, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

13. U članu 193 u st. 2, 3 i 4, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

14. U članu 194 u stavu 1, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

15. U članu 194 u stavu 1 tačka 12, treba da glasi:

„ne obavijesti Agenciju o promjeni podataka iz člana 46 stav 4 tač. 1 i 2 i stava 5 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana promjene, odnosno o promjeni podataka iz člana 46 stav 4 tač. 3 i 4 ovog zakona, najmanje 15 dana prije predviđenog datuma promjene (član 46 stav 6)”.

16. U članu 194 stav 1 u tački 45, u zagradi umjesto riječi „stav 1” treba da stoje riječi „stav 3”.

17. U članu 194 u st. 2, 3 i 4, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

18. U članu 195 u st. 1, 2, 3 i 4, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

19. U članu 196 u stavu 1, poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi „u iznosu”.

20. U članu 196 stav 1 u tački 7, u zagradi umjesto riječi „stav 2” treba da stoje riječi „stav 3”.



21. U članu 196 st. 2,3 i 4, poslije riječi „kaznom" dodaju se riječi “u iznosu".

Broj: 10-1/13-2/17

EPA: 194 XXV

Podgorica, 4. decembra 2013. godine

**Iz Službe Skupštine Crne Gore**

**1191.**

Po izvršenom spravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljenom u „Službenom listu CG“, broj 40/13, potkrale tehničke greške, pa se daje

**ISPRAVKA  
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
KRIVIČNOG ZAKONIKA**

U članu 9 umjesto riječi "izvršene", treba da stoji riječ "izvršenje", umjesto riječi "zastarjevarju" treba da stoji riječ "zastarijevaju", kao i umjesto riječi: „čl. 401, 401a, 422 do 424 i 426 do 431“, treba da stoje riječi: „čl. 264 do 276b, 401, 401a, 422 do 424 i 426 do 431“.

Broj: 23-2/13-2/23

EPA: 178 XXV

Podgorica, 5. decembra 2013. godine

**Iz Službe Skupštine Crne Gore**

## KONKURSI I OGLASI

Stečajni upravnik stečajnog dužnika „SHTOJ GROUP“ d.o.o. u stečaju iz Ulcinja St. br. 208/10, saglasno čl. 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Sl. list RCG“ br. 6/02, 1/06, 2/07 i „Sl. list CG“ br. 62/08) oglašava:

### DVANAESTO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

#### **Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:**

##### **Nepokretnosti:**

1. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 3397/5, površine 1.000m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 6.750,00€.**
2. Zemljište KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 3397/6, površine 3.157m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 21.309,75€.**
3. Prizemni stambeni prostor, koji se nalazi na katastarskoj parceli 3397/6 u KO Donji Štoj, LN 3948, površine 141m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 11.056,50€.**
4. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/11, površine 6.303m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 56.727,00€.**
5. Zemljište, KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/12, površine 2.143m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 19.287,00€.**
6. Prizemni objekat, koji se nalazi na na katastarskoj parceli 1473/11, u KO Donji Štoj, LN 3948, površine 550m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 16.500,00€.**
7. Četiri objekta spratnosti: prizemlje i sprat, koji se nalaze na katastarskoj parceli 1473/11 u KO Donji Štoj, LN 3948, ukupne površine 480m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 14.400,00€.**
8. Prizemni objekat, koji se nalazi na katastarskoj parceli 1473/11 u KO Donji Štoj, LN 3948, površine 100m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 3.000,00€.**

Oprema koju čine:

1. Automatsko postrojenje za proizvodnju betona tip ABS 35 sa pratećom opremom, kapaciteta 30-35 m<sup>3</sup>/čas.
2. Dizel agregat F 160 SS Au.
3. Ekspanziona posuda 300 L.
4. Pumpa aspiratora 35 4M.
5. Kontejner metalni za smještaj rezervnih djelova i priručnog alata.

**Oprema se prodaje po početnoj cijeni od 17.576,60€.**

Katastarske parcele na kojima se nalaze građevinski objekti prodaju se zajedno sa tim objektima, te je potrebno dostaviti ponudu i za parcele i za pripadajuće objekte. Za katastarske parcele na kojima nema građevinskih objekata treba u ponudi naznačiti cijenu za svaku od njih pojedinačno.

Prodaja nepokretnosti i opreme vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV proleterske broj 2.

Na zatvorenoj koverti treba da stoji naznaka: St. br. 208/10 PONUDA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI I/ILI OPREME „SHTOJ GROUP“ d.o.o. u stečaju iz Ulcinja – NE OTVARAJ.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 23.12.2013. godine do 14h časova, a postupak otvaranja ponuda otpočeće 24.12.2013. godine u 12h u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 31.

Pravo na dostavu ponude imaju sva pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva koja uplate depozit na stečajni račun prodavca: 505-108251-74 u iznosu od 5% od početne cijene onih nepokretnosti i/ili opreme ponuđenih na prodaju za koje ponudu dostavljaju.

Status kupca za svaku nepokretnost pojedinačno i opremu stiče ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a koja nije niža od početne.

Izabrani kupac dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor i uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od osam (8) dana od dana otvaranja prispjelih ponuda. Ukoliko ne zaključi kupoprodajni ugovor i ne izvrši uplatu u ovom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi kupoprodajni ugovor sa sljedećim ponuđačem – kupcem čija je ponuda odmah iza najviše i nije niža od početne cijene.

Nepokretnosti (zemljište i građevinski objekti) i oprema se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Troškove zaključenja ugovora i prenosa prava svojine plaća kupac. Učesnicima licitacije koji nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od tri (3) dana. Uslov za licitaciju smatra se ispunjenim ako se na oglas javi bar jedan (1) kupac.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: +38269027274.

Stečajni upravnik,  
**Milan Todorović**, dipl. ecc, s.r.

---

Stečajni upravnik stečajnog dužnika „VETAMONT“ d.o.o. u stečaju iz Budve St. br. 260/10, saglasno čl. 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Sl. list RCG“ br. 6/02, 1/06, 2/07 i „Sl. list CG“ br. 62/08) oglašava:

### **DESETO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA**

**Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:**

**Nepokretnosti:**

1. Zemljište u Opštini Kotor, ukupne površine 6.845m<sup>2</sup>, upisano u LN 233, KO Gorovići, katastarska parcela broj 300, površine 542m<sup>2</sup> i katastarska parcela 301, površine 6.303m<sup>2</sup>, potes: Markovica, UP br. 1 „Grbalj 1“. **Po početnoj cijeni od 260.110,00€.**

2. Objekti u izgradnji na gore navedenim katastarskim parcelama zemljišta bruto građevinske površine u osnovi 2.056m<sup>2</sup>. **Po početnoj cijeni od 123.044,00€.**

Zemljište se prodaje zajedno sa objektima u izgradnji koji se na njemu nalaze, te je potrebno dostaviti ponudu i za zemljište i za objekte u izgradnji.

Prodaja nepokretnosti vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV proleterske broj 2.

Na zatvorenoj koverti treba da stoji naznaka: St. br. 260/10 PONUDA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI „VETAMONT“ d.o.o. u stečaju iz Budve – NE OTVARAJ.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 23.12.2013. godine do 14h časova, a postupak otvaranja ponuda otpočeće 24.12.2013. godine u 11:30h u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 31.

Pravo na dostavu ponude imaju sva pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva koja uplate depozit na stečajni račun prodavca: 510-43542-73 u iznosu od 5% od početne cijene nepokretnosti ponuđenih na prodaju.

Status kupca za nepokretnost stiče ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a koja nije niža od početne.

Izabrani kupac dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor i uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko ne zaključi kupoprodajni ugovor i ne izvrši uplatu u ovom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi kupoprodajni ugovor sa sljedećim ponuđačem – kupcem čija je ponuda odmah iza najviše i nije niža od početne cijene.

Nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Troškove zaključenja ugovora i prenosa prava svojine plaća kupac.

Učesnicima licitacije koji nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od tri (3) dana.

Uslov za licitaciju smatra se ispunjenim ako se na oglas javi bar jedan (1) kupac.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: +38269027274.

Stečajni upravnik,  
**Milan Todorović**, dipl. ecc, s.r.

## PROMJENE

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sljedeće podatke: Odlukom Skupštine akcionara A.D. "MONTENEGROPROMET" BUDVA od 28.10.2013. godine o smanjenju kapitala za iznos od 28.070,64 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-A.

205509 Dana 08.11.2013, pod registarskim brojem 4-0005882/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "MONTENE-GROTURIST" BUDVA. Odlukom Odbora od 17.10.2013. god. vrši se produženje mandata V.D. Izvršnom direktoru. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205818 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0169402/022 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ĐOKIĆ GROUP" DOO ZA GRAĐEVINAR-STVO PROMET I USLUGE BAR. Odlukom od 18.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205814 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0079822/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "STYLOS" PREDUZEĆE ZA PROIZVOD-NJU, MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO PODGORICA. Odlukom od 11.11.2013. godine razrješava se dužnosti V. D. direktora Sreten Čolaković a imenuje se za Izvršnog direktora Veselin Obradaović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205571 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0671289/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGO-VORNOŠĆU "PARADIGMA" PODGORICA. Odlukom od 06.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala u iznosu od 10.000, 00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205932 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0096310/032 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "TEMKO" DOO DRUŠTVO ZA PROIZ-VODNJU, TRGOVINU I USLUGE - NIKŠIĆ. Odlukom i Statutom od 20.11.2013. god. mijenja se pretežna šifra djelatnosti i nova je 42.11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205856 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0450062/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ORTIGA" DOO – BUDVA. Odlukom od 12.11.2013. vrši se promjena broja pasoša Izvršnog i ovlašćenog. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205732 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0470281/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "DIGITMAX" DOO - NIKŠIĆ. Odlukom od 14.11.2013. godine razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Marojević Dragan a imenuje Marojević Miodrag. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205894 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0668661/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "TURKISH FASHION" PODGORICA. Odlukom i Statutom od 20.11.2013. god. razrješava se Izvršni direktor Zorica Orović i imenuje se za novog Izvršnog direktora Eker Kemalettin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205774 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0331652/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FLORENS COMPANY" - PODGORICA. Odlukom od 15.11.2013. godine mijenja se Izvršni direktor društva i novi je Borislav Knežević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205752 Dana 11.11.2013, pod registarskim brojem 5-0655543/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "CROPUS MONTENEGRO" ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT – BUDVA. Odlukama i Statutom vrši se promjena ovl.zastupnika tako da je to sada Igor Volikov kao i Izvršnog direktora a novi je Viacheslav Kapraru. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205739 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0128704/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "VULETIĆ TRADE" DOO PODGORICA. Odlukom vrši se promjena Izvršnog direktora tako da je novi Miloš Topalović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205808 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0668551/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LEOVESS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA, EXPORT - IMPORT NIKŠIĆ. Odlukom od 18.11.2013. godine razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Bučić Leonardo a imenuje se Jelka Golubović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205798 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0591411/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "AMT ĐURATOVIĆ" DOO HERCEG NOVI. Odlukom od 13.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Damir Đuranić a imenuje Tamara Terzin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205674 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0325820/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLNIKS" DOO - TIVAT. Odlukom od 11.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, promjena pasoša osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204797 Dana 17.10.2013, pod registarskim brojem 5-0584488/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CO2PRINT" – PODGORICA. Ugovorom i Statutom vrši se promjena osnivača tako da iz društva istupa TRYON CONSULTING LIMITED a pristupa VIELITE LIMITED. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205860 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 4-0000880/045 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odlukom Skupštine akcionara A.D. "MONTENEGROPROMET" Budva od 28.10.2013. godine o smanjenju kapitala za iznos od 28.070, 64 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-a.

CRPS u Podgorici Dana 19.11.2013.godine skladu sa članom 22a 24 v Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br. 6/02) i Sl. CG, broj 17/07 80/08 ) Odbor direktora: A.D. "EKO - LINA" Bijelo Polje. Dana 18.11.2013. godine donijeli Nacrt Odluke o restrukturiranju promjenom oblika iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

187134 Dana 11.04.2012, pod registarskim brojem 5-0046341/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "TILIA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BUDVA. Odlukom od 10.04.2012. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

199642 Dana 16.05.2013, pod registarskim brojem 5-0067920/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MEDIKA-PROJEKT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME DOO PODGORICA. Odlukama i statutom vrši se promjena pretežne djelatnosti usaglašavanje šifri djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

202776 Dana 13.08.2013, pod registarskim brojem 5-0409970/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TERMO-TIM" PLJEVLJA. Odlukom i Statutom od 09.08.2013. god. razrješava se izvršni direktor Zoran Mrdak i imenuje se za novog izvršnog direktora Damjanović Biljana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201751 Dana 10.07.2013, pod registarskim brojem 5-0631989/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "C.M.T.Y." DOO - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 05.07.2013. godine vrši se promjena adrese i nova je Veljka Vlahovića br.50. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

202629 Dana 06.08.2013, pod registarskim brojem 4-0005241/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "RIVIERA" A.D. Odlukom Odbora direktora od 11.07.2013. god. razrješava se predsjednik i članovi Odbora direktora i imenuju se za predsjednika Aleksandar Lalošević, članove Odbora direktora Aleksandar Lalošević, Mačić Svetozar, Dudić Zoja, Racković Janko i Dubaja Duško. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205497 Dana 11.11.2013, pod registarskim brojem 5-0612527/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ARARAT MNE" DOO DANILOVGRAD Odlukom i statutom vrši se promjena adrese tako da je nova Njegoševa 31 kao i pretežne djelatnosti pa je ona sada 62.09. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205593 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0438231/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ATA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA.Ugovorom od 08.11.2013. godine i Statutom od 09.11.2013. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Ratko Rajković na Ana Bjelanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



205419 Dana 06.11.2013, pod registarskim brojem 5-0061664/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "TOŠKOVIĆI" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO PODGORICA. Odlukom od 04.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese. Nova adresa je 4 jula b.b, lamela D4, lokal 51 - Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

203670 Dana 13.09.2013, pod registarskim brojem 5-0583439/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU "SL MONTENEGRO" NIKŠIĆ. Statutom i Odlukom od 12.09.2013. godine vrše se promjene Statuta, mijenja se adresa sjedišta društva, nova je Vuka Karadžića b.b. i mijenja se adresa za prijem službene pošte a nova je Glibavac b.b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

202597 Dana 07.08.2013, pod registarskim brojem 5-0213870/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA "LENNEX", EXPORT-IMPORT KOTOR. Ugovorom od 05.08.2013. godine vrši se promjena Statuta, nakon prenosa udjela Nikola Kesler na Elena Bozhkova, promjena pasoša osnivača, promjena pasoša izvršnog direktora, promjena pasoša ovlaštenog zastupnika. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204669 Dana 10.10.2013, pod registarskim brojem 5-0328432/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO "ZIKI" DOO – ULCINJ. Odlukom i Statutom od 09.10.2013. godine vrši se promjena Izvršnog direktora tako da se ratrešava Voglić Shpresa, a za Izvršnog upisuje se Voglić Floridin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204530 Dana 10.10.2013, pod registarskim brojem 5-0666912/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VISSO" – DANILOVGRAD. Odlukom i Statutom od 09.10.2013. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 141.200,00 erura i prenos udjela. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204398 Dana 07.10.2013, pod registarskim brojem 5-0669816/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GLORY CO" DOO PODGORICA. Odlukom od 30.09.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora i Ovlaštenog direktora Milica Rakočević a imenuje Ničić Snežana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

202834 Dana 19.08.2013, pod registarskim brojem 5-0488344/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIT LTD" PLJEVLJA. Odlukom od 12.08.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, promjena pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206023 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0640714/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BIG BLUE MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CETINJE. Statutom i odlukom od 21.11.2013. godine novi izvršni direktor društva je Miloš Dubljević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205973 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 4-0007631/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "GRAWE" PODGORICA. Statutom i odlukom od 25.11.2013. godine nova adresa društva je "Bulevar Ivana Crnojevića br. 62/1" Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205702 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0276384/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA INŽENJERING I USLUGE "INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJA - IST" DOO - NIKŠIĆ. Odlukom od 06.11.2013. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika Čuković Živko, imenuje se izvršni direktor Radmilović Tijana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205820 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0628185/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "ITH TRADING CO" DOO PODGORICA. Statutom i Odlukom od 11.11.2013. god. mijenja se adresa društva i nova je: Bulevar Džordža Vašingtona br. 65. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205843 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0331250/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ITI COMPUTERS MONTENEGRO" DOO EXPORT - IMPORT BAR. Odlukom od 18.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon dopune djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205864 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0037692/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "EUROCOLOR" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA. Odlukom od 18.11.2013. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora Veselin Đukić a imenuje Vjera Bernjak. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205853 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0581125/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DREAM TEAM SECURITY" - PODGORICA. Odlukom od 15.11.2013. godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti izvršnog direktora Vlasisavljević Jovana a imenuje Vučinić Predrag. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205857 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0006142/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva MONT-APPEL DOO. Odlukom od 18.11.2013. godine imenuje se ovlašćeni zastupnik Vasileša Vujanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205169 Dana 29.10.2013, pod registarskim brojem 5-0591919/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET "PEKMEN" DOO PODGRICA. Odlukom i Statutom od 29.10.2013. god. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i upisuje se povećanje kapitala za 12.000,00 eura u novcu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205916 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0266504/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO - PODGORICA. Rješenjem od 15.11.2013. godine za izvršnog direktora društva imenuje se Vladimir Tomović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205352 Dana 04.11.2013, pod registarskim brojem 5-0506120/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, EXPORT-IMPORT I USLUGE "SHUN FA" DOO - ULCINJ Odlukom i statutom vrši se promjena pasoša osnivača XULIANG WU tako da je novi pasoš G45857993, takođe se vrši i pristupanje osnivača YANJIE WU. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205819 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0013080/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ITH CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA. Statutom i Odlukom od 11.11.2013. god. mijenja se adresa društva i nova je: Bulevar Džordža Vašingtona br. 65. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205872 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0536530/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "VD LUČIĆ" NIKŠIĆ. Odlukom od 11.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Vojislav Lučić a imenuje Vasilije Đukanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205164 Dana 29.10.2013, pod registarskim brojem 5-0316033/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ČERNOGOR - STROJ" DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE BAR Odlukom i statutom vrši se promjena izvršnog direktora tako da je novi Igor Nesterov, sa mjesta ovlašćenog zastupnika razrješava se Viacheslav Kapraru, mijenja se i broj pasoša osnivača Evgeny Taydakov. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205960 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0424690/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BULATOVIĆ COMPANY" DOO - PODGORICA. Odlukom od 21.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205966 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0663196/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PETROVAC BEACH" - BUDVA. Statutom od 25.10.2013. god. i Ugovorom od 24.10.2013. god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Aleksandar Nikčević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205969 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0077451/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "A SHOP" DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA. Odlukom od 19.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala u iznosu od 40.000,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205972 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0592437/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PENESEDA" PODGORICA. Odlukom od 22.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pasoša osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205560 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0311050/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "SIGMA DELTA HOLDINGS" DOO PODGORICA. Odlukom i Statutom od 11.11.2013. godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 3.690.288,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

203278 Dana 03.09.2013, pod registarskim brojem 5-0411003/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE "KAIROS MNE" DOO HERCEG – NOVI. Odlukom i Statutom od 31.08.2013 vrši se promjena Statuta usljed smanjenja kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206035 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0577645/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "NEW BALANCE" DOO - PODGORICA. Odlukom od 25.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese. Nova adresa je MITRA BAKIĆA BR.4 - PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

202673 Dana 13.08.2013, pod registarskim brojem 5-0657307/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RENT A CAR FENIX" - PODGORICA. Objavljuje se Statut od 12.08.2013. god. nakon smanjenja novčanog kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205385 Dana 05.11.2013, pod registarskim brojem 5-0276331/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva ARHI - PRO MONTENEGRO DRUŠTVO ZA ARHITEKTURU, ELEKTRONIKU, INŽENJERING I PROMET DOO PODGORICA. Statutom i odlukom od 22.10.2013. godine mijenja se adresa društva i nova je "Univerzitetski centar b.b. - Podgorica" Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205943 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0397810/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "GREZA KOMERC" - PODGORICA. Odlukom od 21.11.2013. godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti izvršnog direktora Radinović Željko a imenuje Radinović Ljubomir. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205940 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0456553/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "LA-MONTENEGRO" DOO NIKŠIĆ. Odlukom od 18.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene adrese. Nova adresa je Staro pazarište b.b. Nikšić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205963 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0627030/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "TALIA CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 21.11.2013. god. mijenja se adresa i nova je ul. Cara Lazara br.13, razrješava se izvršni direktor Dajana Rajković i imenuje se za novog izvršnog direktora Đukanović Ivana. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205986 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0016974/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, SERVISIRANJE I DRUGE USLUGE "ŠČEPANOVIĆ" DOO PODGORICA. Statutom i odlukom od 21.11.2013. godine mijenja se pretežna djelatnost društva i nova je 46.51. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205182 Dana 30.10.2013, pod registarskim brojem 5-0440842/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "JOZO" - ULCINJ. Ugovorom od 22.10.2013. god. istupa osnivač Marija Barlović i pristupa osnivač Željko Barlović, Odlukom od 22.10.2013. god. upisuje se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, razrješava se izvršni direktor Marija Barlović i imenuje se za novog izvršnog direktora Željko Barlović, mijenja se Statut od 22.10.2013. god usljed promjena. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206052 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0265072/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "WINDOW " DOO - PODGORICA. Odlukom i Statutom od 25.11.2013. godine vrši se promjena pretežne i adrese tako da je sada adresa Podgorica Radoja Dakića 2. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206010 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0671035/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE "LARIX.ME" DOO BAR Odlukom i statutom vrši se promjena izvršnog direktora tako da je novi Aleksei Baryshev. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206045 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0583610/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SVEDRA" - DOO - PODGORICA. Statutom i odlukom od 25.11.2013. godine novi izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik je Svetlana Čelanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205768 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0599192/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "METEX" DOO PODGORICA. Ugovorom i Statutom od 12.11.2013. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Nenad Čelebić na Branislav Čelebić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205779 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0670885/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "3D BRILIANT" DOO - BUDVA. Statutom, ugovorom i odlukom od 13.11.2013. godine mijenja se u društvu osnivač i novi je Tamara Šramova i novi izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik je Oleksandra Kovyanova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205892 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0643694/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "POLLO & CO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT PLJEVLJA. Odlukom od 18.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala u iznosu od 4.400,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205951 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0015834/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "GEOPROJEKT" DOO, ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT. Statutom i odlukom od 19.11.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Rajka Radulović a imenuje Milica Popović a za Tehničkog direktora Maksim Matović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205686 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0667794/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE STIL" - DANILOVGRAD. Ugovorom od 05.11.2013. godine i Statutom od 08.11.2013. godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Mila Četković na Milovan Mrdak, razrješava se dužnosti izvršnog direktora Stefan Obradović a imenuje Milovan Mrdak, razrješava se dužnosti ovlaštenog zastupnika Snežana Četković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205911 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0593232/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO "SKY TEC MONTENEGRO" PODGORICA. Odlukom od 18.10.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promene adrese. Nova adresa je Stefana Mitrova Ljubiše - Podgorica, razrješava se dužnosti izvršnog direktora Vladan Belojević a imenuje se Nikola Radević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205905 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0070571/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "FRANCESKOVIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA TIVAT. Odlukom od 20.11.2013. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora Branko Francesković a imenuje Tonći Francesković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205887 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0337741/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "COPYRIGHT" DRUŠTVO ZA RAZVOJ TURIZMA, ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA I PRUŽANJE USLUGA DOO - BUDVA. Odlukom od 14.11.2013. godine vrši se promjena prezimena izvršnog direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205890 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0442022/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HA - BE" DOO ZA KONSALTING, MENADŽMENT PROMET I TURIZAM - ULCINJ. Odlukom i Statutom od 19.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon prenosa udjela Hajrullah Hajdari na Besnik Hajdari. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205948 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0670555/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "LUKANI" DOO - PODGORICA. Odlukom od 20.11.2013. godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti Vladimir Ivanović a imenuje Marko Burzanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205420 Dana 06.11.2013, pod registarskim brojem 5-0350530/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "RUSATOLL" DOO - BUDVA. Statutom i Odlukom od 05.11.2013. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205733 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0590874/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "FINI DOM" - PODGORICA. Odlukom od 14.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon promjene pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205772 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0419391/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ZAVALA INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA - BUDVA Odluko mi statutom vrši se promjena osnivača tako da je novi Shield Security Services ltd.. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205855 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0567951/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "ELAN AUTO CENTAR" DOO - PLAV Odlukom i Statutom od 18.11.2013. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205844 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0623437/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "ZNZ GROUP" BUDVA Ugovorom i Statutom od 18.11.2013. godine vrši se promjena osnivača tako da istupa osnivač Rade Jovičević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205707 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0592437/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PENESEDA" PODGORICA. Statutom i odlukom od 14.11.2013. godine mijenja se u društvu izvršni direktor i novi je Siniša Ivančević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205950 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0299454/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEOS LTD" HERCEG-NOVI. Odlukom od 20.11.2013. godine vrši se promjena Statuta nakon povećanja novčanog kapitala u iznosu od 22.394,50 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205953 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0593649/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "RADENKO 1" DOO BUDVA. Odlukom od 19.11.2013. god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Amel prentić a imenuje Natalia Gerasimova. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205980 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0666635/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LABROS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA. Statutom i odlukom od 21.11.2013. godine nova pretežna djelatnost društva je 46.90. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206090 Dana 26.11.2013, pod registarskim brojem 5-0223822/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "INGENIUM" DOO - PODGORICA. Odluki i statutom vrši se promjena pretežne djelatnosti ta ko da je nova 41.20 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206051 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0108212/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA "ING-INVEST" DOO DANILOVGRAD. Odlukom i statutom vrši se promjena pretežne djelatnosti tako da je nova 41.20. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205859 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0632249/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARSEL" DOO BAR. Odlukom od 07.11.2013. godine vrši se promjena statuta, razrješava se dužnosti izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika SERGEY PALAMAR-CHUK a imenuje Kuzminets Valeriya. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204804 Dana 18.10.2013, pod registarskim brojem 5-0407193/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "SDM INVESTMENTS" BUDVA. Statutom i Ugovorom od 17.10.2013. god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa "Quiktrak Networks limited", Belize a pristupa Stanislav Frolov. Odlukom od 17.10.2013. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205386 Dana 05.11.2013, pod registarskim brojem 5-0454550/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SREĆAN ŽAR" - BUDVA. Odlukom i Statutom od 25.10.2013. god. mijenja se adresa i nova je ul. Ive Lola Ribara br. 14, razrješava se izvršni direktor Marija Stojanović i imenuje se za novog izvršnog direktora Lucijano Luidi Zerbone. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205975 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0130602/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA POMORSTVO "MEDITERRAN SHIPPING" DOO BAR. Statutom i Odlukom od 20.11.2013. god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i promjena pretežne djelatnosti a nova je: 52.10. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205935 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0667187/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "T-ARCH" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING, PROJETKOVANJE, PROMET I USLUGE - PODGORICA. Statutom i odlukom od 21.11.2013. godine mijenja se šifra pretežne djelatnosti i nova je 71.12. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205854 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0178434/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLAVICE" PLAV. Odlukom i Statutom od 07.11.2013. godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205785 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0537890/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MR. PAUNEA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Ugovorom od 14.11.2013. god. istupa osnivač Mihalj Pinter, Odlukom od 14.11.2013. god. razrješava se izvršni direktor Mihalj Pinter i imenuje se za novog izvršnog direktora Katarina Đurišić, mijenja se Statut od 14.11.2013. god. usljed promjena. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205458 Dana 07.11.2013, pod registarskim brojem 5-0577607/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "KALARDOVO PLUS" DOO - TIVAT. Statutom i odlukama od 05.11.2013. godine mijenja se osnivač društva i novi je Marat Maksutov koji je ujedno i novi ovlašćeni zastupnik, i novi izvršni direktor društva je Sergey Fattakhov. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



## LIKVIDACIJE IBRISANJA

198050 Dana 11.04.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA "DR MILOVIĆ" DOO BUDVA, registarski broj 50457693, adresa: PRIMORSKI BATALJON BR. 29 - BUDVA, donijeli su Dana 01.04.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: VLADIMIR MILOVIĆ - KOTOR, JMBG: 0708979230012. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205618 Dana 12.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M&S TAXI" - BIJELO POLJE, registarski broj 50334120, adresa: SUTMAN BB - BIJELO POLJE, donijeli su Dana 05.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MERSUDIN HALILOVIĆ - BIJELO POLJE, SUTIVIN JMBG: 0402976280157. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205751 Dana 15.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT " INTEGRUM " DOO PODGORICA, registarski broj 50381033, adresa: NEZNANIH JUNAKA 24 - PODGORICA, donijeli su Dana 07.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: TAMARA GAČEVIĆ - PODGORICA, UL. NEZNANIH JUNAKA BR. 24 JMBG: 2305987175063. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204635 Dana 11.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva D.O.O."ELVIS COMPANY" BERANE, registarski broj 50593706, adresa: SELO BOR - BERANE, donijeli su Dana 03.10.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ESKO MEHOVIĆ - BERANE, SELO BOR JMBG: 2504967270119. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205254 Dana 01.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SONI" BUDVA, registarski broj 50654695, adresa: STARI GRAD - BUDVA, donijeli su Dana 31.10.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ĐURO ZEC - BUDVA, STARI GRAD B.B. JMBG: 2306964232015. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204865 Dana 21.10.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "BOTANIKUM" DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - HERCEG NOVI, registarski broj 50568302, adresa: MOJDEŽ BB. - HERCEG NOVI, donijeli su Dana 14.10.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ROMAN BJELANOVIĆ - HERCEG NOVI, MOJDEŽ BB. JMBG: 0101974311209. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

203757 Dana 23.10.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "IZUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BIJELO POLJE, registarski broj 50090035, adresa: III SANDŽAČKA 41 - BIJELO POLJE, donijeli su Dana 10.09.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: VEZIRKA HOT - BIJELO POLJE, III SANDŽAČKE BRIGADE JMBG: 1110961285023. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205616 Dana 12.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRADAJA" BIJELO POLJE, registarski broj 50437254, adresa: BISTRičKA BB - BIJELO POLJE, donijeli su Dana 06.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BESIM MUSIĆ - BIJELO POLJE, BISTRICA BB JMBG: 1705972280019. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205748 Dana 15.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA GRADNJU, PROMET I USLUGE "BRAĆA PRERADOVIĆ" DOO - PLJEVLJA, registarski broj 50649889, adresa: LJUĆA BB - PLJEVLJA, donijeli su Dana 05.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MIODRAG PRERADOVIĆ - PLJEVLJA, LJUĆA BB JMBG: 1001988292990. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205826 Dana 18.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "LIBERTA" DOO NIKŠIĆ, registarski broj 50560210, adresa: PUT PORED BISTRICE BB - NIKŠIĆ, donijeli su Dana 18.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: LJILJANA PIĆURIĆ - NIKŠIĆ, PUT PORED BISTRICE BB JMBG: 1401955265015. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205580 Dana 12.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "K4 SYSTEM" DOO PODGORICA, registarski broj 50529994, adresa: BUL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 123 - PODGORICA, donijeli su Dana 08.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: TONI KOLETIĆ - PODGORICA, STEVA BOLJEVIĆA 37 JMBG: 2802964772041. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205637 Dana 19.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "EKO-KOLAŠIN" DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO - KOLAŠIN, registarski broj 50335112, adresa: MOJKOVAČKA BB. - KOLAŠIN, donijeli su Dana 12.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MARTA VLAHOVIĆ - KOLAŠIN, MOJKOVAČKA BB. JMBG: 0703986219995. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205724 Dana 14.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAKSIAN" BUDVA, registarski broj 50641429, adresa: MAINSKI PUT B.B. - BUDVA, donijeli su Dana 13.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ANNA BEZRUKOVA - MOSKVA, UL. MENZENSKOGO 23-398 JMBG: 72 3076642. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205945 Dana 21.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "TURKISH FASHION" PODGORICA, registarski broj 50668661, adresa: BUL. PERA ČETKOVIĆA 165 - PODGORICA, donijeli su Dana 21.11.2013. Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SANDRA SAČIPOVIĆ - BEOGRAD, ZEMUN, AUTOPUT ZA ZAGREB 022 E BB JMBG: 010475796. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Dana 22.11.2013. godine CRPS, u Podgorici upisao je sljedeće podatke ; Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije reg.br.5-0366093/006 "VLAVIN CAPITAL MONTENEGRO" D.O.O.-HERCEG NOVI, adresa za prijem službene pošte HERCEG NOVI OVALIČKI PUT, KAMENJE BB - ZELENKA likvidaciji i emenovanje likvidatora 20.11.2013. godine Podaci likvidatora MEIJER WLADIMIR BR. PASOŠA NT00HB8K6 HOLANDIJA, Ovlašćenja likvidatora SHODNO SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Sl.list RCG 6/02, "Sl.list CG, br. 17/07, 80/08) Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205308 Dana 01.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GLORY CO" DOO PODGORICA, registarski broj 50669816, adresa: Vranjske njive bb - Podgorica, donijeli su dana 31.10.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SLAVKO RAKOČEVIĆ - PODGORICA, VRANJSKE NJIVEBB. JMBG: 0308977213007. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204909 Dana 22.10.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET ROBA I USLUGA "LENEX", EXPORT-IMPORT KOTOR, registarski broj 50213870, adresa: DOBROTA 210 - KOTOR, donijeli su dana 14.10.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ELENA BOZHKOVA - MOSKVA, JMBG: 72 4190529. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205895 Dana 20.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGE "BANDIĆI" DOO - PODGORICA, registarski broj 50383791, adresa: PC "KRUŠEVAC" BB - PODGORICA, donijeli su dana 20.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: GORAN STOJANOVIĆ - PODGORICA, Danila Kiša br. 1 JMBG: 2208956210019. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205575 Dana 20.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "SOL SISTEMI" DOO - PODGORICA, registarski broj 50646708, adresa: MARKA MILJANOVA 46 - PODGORICA, donijeli su dana 01.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: GREGA LANČNER - LJUBLJANA, DOLOMITSKA ULICA 4 JMBG: PB0283478 MATJAŽ VIDIC - Ljubljana, Stanežiče 81 JMBG: PB0299585. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205897 Dana 20.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VM&VM" - KOLAŠIN, registarski broj 50630155, adresa: M.VEŠOVIĆ BB - KOLAŠIN, donijeli su dana 20.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: VESNA POPOVIĆ - Kolašin, M. Vešovića bb JMBG: 2609972219012. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205742 Dana 15.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DISKONT DOBROTA" DOO - KOTOR, registarski broj 50564034, adresa: Dobrota br.3 - Kotor, donijeli su dana 07.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SRĐAN PAJKOVIĆ - KOTOR, Dobrota - Turist C JMBG: 0307977230010. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205480 Dana 11.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROSEWELL" - BUDVA, registarski broj 50382651, adresa: STARI GRAD BB - BUDVA, donijeli su dana 07.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DAVID JOHN FLETCHER -, OXFORD JMBG: P.208147502 HEATHER MARY FLETCHER -, OXFORD JMBG: P.208147517. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205886 Dana 20.11.2013, CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "TRANSPORT I LOGISTIKA" - BAR, registarski broj 50590984, adresa: OBALA 13 JUL BB - BAR, donijeli su dana 15.11.2013 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02 i „Sl. list CG“, broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ANDREA MARSTIJEPOVIĆ - BAR, JMBG: 1408992225028. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

## OSNIVANJA

200871 Dana 17.06.2013, pod registarskim brojem 5-0664302/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "EURO PLUS" BIJELO POLJE, ŽIVKA ŽIŽIĆA BB. BIJELO POLJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.06.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.06.2013. Lica u društvu su: MERSIDA KADIĆ Osnivač, KADIĆ MERSIDA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205551 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676238/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "P&P COMPANY" HERCEG NOVI, TOPLA 2, B.B. HERCEG NOVI. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 07.11.2013. Lica u društvu su: ALEKSEI FETISOV Osnivač, FETISOV ALEKSEI Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205587 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676242/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA KONSALTING I USLUGE "ČEHOV" DOO HERCEG NOVI, X HERCEGOVAČKE BR. 27 HERCEG NOVI. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 07.11.2013. Lica u društvu su: POZNANOVIĆ MILOŠ Izvršni direktor, ROMAN CHEREVATENKO Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205460 Dana 07.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676037/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom D.O.O."ADRIATIKA - MNE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - TIVAT, KALIMANJ BB TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 06.11.2013. Lica u društvu su: SERGEY PANTYUKHIN Osnivač, PANTYUKHIN SERGEY Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205670 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676443/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERLINK MONTENEGRO" DOO - HERCEG NOVI, PRIZRENSKA BR.19 HERCEG NOVI. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: MARKO CRNOMARKOVIĆ Osnivač, CRNOMARKOVIĆ MARKO Izvršni direktor, MICHAEL ANTHONY CLIFFORD Osnivač, CLIFFORD MICHAEL ANTHONY Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205692 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676462/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "SUNNY PORT" DOO - BAR, VLADIMIRA ROLOVIĆA - ZGRADA MAKEDONSKA B - 3 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: PURLIJA BOŽIDARKA Izvršni direktor, BOŽIDARKA PURLIJA Osnivač, PURLIJA BOŽIDARKA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205317 Dana 04.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676151/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MON GRAD" BUDVA, MAINSKI PUT B.B. BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 31.10.2013, a datum usvajanja Statuta je 31.10.2013. Lica u društvu su: SIMIĆ ZORAN Izvršni direktor, ZORAN SIMIĆ Osnivač, SIMIĆ ZORAN Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205461 Dana 07.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676075/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "M&M JEWELRY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - TIVAT, RADOŠEVIĆI B.B. TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 06.11.2013. Lica u društvu su: MILENA MILIĆEVIĆ Osnivač, MILIĆEVIĆ MILENA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205727 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676625/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, IZVOZ I UVOZ "MODA URBANA" DOO PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA BB PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: STANKA POPOVIĆ Osnivač, POPOVIĆ STANKA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205713 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676553/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA INŽINJERING I USLUGE "PIONADA" DOO HERCEG NOVI, TOPLA B.B. HERCEG NOVI. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: CHERNORITSKAYA NADEZDA Izvršni direktor, NADEZDA CHERNORITSKAYA Osnivač, CHERNORITSKAYA NADEZDA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205720 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676606/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FELLOW TRADING" PODGORICA, UL. VAKA ĐUROVIĆA BB PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: FELLOW TRADING LIMITED Osnivač, RAŠOVIĆ NEVENKA Izvršni direktor, RAJAONARISON TAHINA HARILALA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205735 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676682/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUNČANA GRADNJA" DOO TIVAT, DONJA LASTVA BB TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: ALEKSANDAR STEFANOVIĆ Osnivač, STEFANOVIĆ ALEKSANDAR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205769 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676716/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NSKRUS" - BAR, JOVANA TOMAŠEVIĆA 16/14 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.11.2013. Lica u društvu su: DUDAREV MAKSIM Izvršni direktor, MAKSIM DUDAREV Osnivač, VOLKOREZ LIUBOV Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205790 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676788/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "DARKROOM PRO" PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA BR. 290 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: JOVANOVIĆ DARKO Izvršni direktor, DARKO JOVANOVIĆ Osnivač, JOVANOVIĆ DARKO Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205783 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676811/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MAXIM COMPANY" DANILOVGRAD, FILENDAR BB. DANILOVGRAD. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.11.2013. Lica u društvu su: DARKO JANJUŠEVIĆ Osnivač, JANJUŠEVIĆ DARKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205781 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676720/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "PERSH CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA, MOSKOVSKA 111/57 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.11.2013. Lica u društvu su: DANIJELA DANILOVIĆ Osnivač, DUŠAN PERIŠIĆ Osnivač, PERIŠIĆ DUŠAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205791 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676792/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "LA TAVERNA DEI FUTURISTI" DOO PODGORICA, UL. NJEGOŠEVA BR. 26 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 06.11.2013. Lica u društvu su: SALVATORE CARBONE Osnivač, FEDERICO CARBONE Osnivač, CARBONE FEDERICO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205797 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676864/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SINANOVIĆ" - ROŽAJE, SINANOVIĆA LUKE B.B. ROŽAJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08.10.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: SINANOVIĆ ILHAN Izvršni direktor, ILHAN SINANOVIĆ Osnivač, SINANOVIĆ ILHAN Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205815 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676879/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "PARTNER CG" DOO - BUDVA, TOPLIŠKI PUT ( ZANATSKI CENTAR ) BB BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 15.11.2013. Lica u društvu su: MIĆKO DENDIĆ Osnivač, DENDIĆ MIĆKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205737 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676697/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "TRAVELLING LIGHT- BESKRAJNO PUTOVANJE" DOO - ŠAVNIK, KRUŠEVICE B.B. ŠAVNIK. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: ALIKPEROV EVGENII Izvršni direktor, EVGENII ALIKPEROV Osnivač, ALIKPEROV EVGENII Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



205823 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677105/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I KONSALTING "OKTET" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BR. 241 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: RAKONJAC NENAD Izvršni direktor, NENAD RAKONJAC Osnivač, RAKONJAC NENAD Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205788 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676754/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "ALEX KOLODYAZHNI PRODUCTION" DOO BAR, CARA LAZARA BR.101 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: KOLODI-AZHNYI OLEKSII Izvršni direktor, OLEKSII KOLODIAZHNYI Osnivač, KOLODI-AZHNYI OLEKSII Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205750 Dana 11.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676773/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "FASHION LAND" DOO - BUDVA, LAZI B.B.- KUĆA MLADENOVIĆ BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: GUZINA MIRNA Izvršni direktor, MIRNA GUZINA Osnivač, GUZINA MIRNA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205833 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676883/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KHVATOV" DOO BUDVA, MAINSKI PUT BB BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: ALEXANDER KHVATOV Osnivač, KHVATOV ALEXANDER Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206007 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677272/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET, BEZBJEDONOSNE USLUGE, KONSALTING I INŽENJERING "PROFESSIONALS PRIVATE SECURITY" PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA BR. 8 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 22.11.2013. Lica u društvu su: MILJAN BOŠKOVIĆ Osnivač, RADOJIČIĆ JAKŠA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205947 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677143/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AS SAMO" - PODGORICA, CETINJSKI PUT B.B. PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 21.11.2013. Lica u društvu su: TYG99 GROUP PTE.LTD. Osnivač, JAKŠIĆ STOJKA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205640 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676439/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "ARTEDAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA, ŽRTAVA FAŠIZMA 44 BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 08.11.2013. Lica u društvu su: MILA TOMIĆ TRŠIĆ Osnivač, TOMIĆ TRŠIĆ MILA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205370 Dana 29.10.2013, pod registarskim brojem 5-0676458/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE RETAIL GROUP BALKANS DOO PODGORICA, BUL.DŽORDŽA VAŠINGTONA, ZGRADA "NORMAL" V/I PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.10.2013, a datum usvajanja Statuta je 04.10.2013. Lica u društvu su: INTERNATIONAL FASHION BUSINESS LIMITED Osnivač, WATERS GERARD MICHAEL LOUIS Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205810 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676845/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FREYA" BAR, MAKEDONSKA B.B. BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 17.11.2013. Lica u društvu su: TATIANA PECHENEVA Osnivač, PECHENEVA TATIANA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205565 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676276/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "COMPASS SHIPPING" DOO BAR, P. CENTAR G - 9 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 05.11.2013. Lica u društvu su: ORLANDIĆ MILENA Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, ORLANDIĆ, LATKOVIĆ MAJA Ovlašćeni zastupnik, MAJA ORLANDIĆ, LATKOVIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205614 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676295/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "1980 COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 13 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: IVAN ŠĆEPANOVIĆ Osnivač, ŠĆEPANOVIĆ IVAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205722 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676572/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPORT - IMPORT "FINDLANDGRADNJA GROUP" - ULCINJ, DONJI ŠTOJ BB ULCINJ. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: HAJDIN TMAVA Osnivač, TMAVA HAJDIN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205837 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676921/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO I VODOVOD" ŽABLJAK, NARODNIH HEROJA 3 ŽABLJAK. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.06.2013, a datum usvajanja Statuta je 09.10.2013. Lica u društvu su: OPŠTINA ŽABLJAK Osnivač, RADULOVIĆ RADENKO Izvršni direktor, ANĐELIĆ MILAN Član Odbora direktora, Predsjednik odbora direktora, KASALICA MILENKO Član Odbora direktora, OSTOJIĆ MITAR Član Odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205821 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676955/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BONACA COLOR" KOTOR, ŠKALJARI BB KOTOR. Adresa za prijem pošte ŠKALJARI BB KOTOR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013. a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: VUKOTIĆ SRETEN Ovlašćeni zastupnik, SRETEN VUKOTIĆ Osnivač, NEBOJŠA DAJKOVIĆ Osnivač, DAJKOVIĆ NEBOJŠA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205699 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676515/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom D.O.O."SS - BIERPALAST" ZA PROMET I USLUGE - BAR, MAKEDONSKA BR.19 BAR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 05.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 05.11.2013. Lica u društvu su: SLAVKO KLISIĆ Osnivač, KLISIĆ SLAVKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205663 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676701/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "LIFESPAN WELLNESS NETWORK" BUDVA, UL.TRG SUNCA BROJ 2 BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: SLESAREV VLADIMIR ovlašćeni zastupnik MARINA SLESAREVA Osnivač, SLESAREVA MARINA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205805 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676830/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "ART & CRAFT ELECTRONICS" DOO BUDVA, PRVE PROLETERSKE BB BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 07.11.2013. Lica u društvu su: PREDRAG KOTARAC Osnivač, ČUČUK VJERA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205691 Dana 13.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676390/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I PROMET "MUSTANG METAL" BUDVA, 13 JUL 2 BUDVA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: ĐURO KALUĐEROVIĆ Osnivač, KALUĐEROVIĆ ĐURO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205697 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676936/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "ANGMAR" PODGORICA, MARKA MILJANOVA 46 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: VLADIMIR KOVAČ Osnivač, KOVAČ VLADIMIR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205990 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677268/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTELLECTUAL SPACE SYSTEMS" PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE 8/IX PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 21.11.2013. Lica u društvu su: MAKSIM MALYY Osnivač, MALYY MAKSIM Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205241 Dana 31.10.2013, pod registarskim brojem 5-0675580/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "MIŠUROVIĆ" - PODGORICA, Dahna b.b. Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 30.10.2013, a datum usvajanja Statuta je 30.10.2013. Lica u društvu su: MIŠUROVIĆ BRANKO Ovlašćeni zastupnik, MLADEN MIŠUROVIĆ Osnivač, MIŠUROVIĆ MLADEN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205472 Dana 07.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676041/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA POPRAVKU KOMPJUTERA I DRUGE DJELATNOSTI DOO "SAN-MONTE" Herceg Novi, Njegoševa br. 48 Herceg Novi. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 06.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 06.11.2013. Lica u društvu su: VIKTOR NOVYTSKYI Osnivač, NOVYTSKYI VIKTOR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

204556 Dana 10.10.2013, pod registarskim brojem 5-0674106/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OPTIMUM MNE" - PODGORICA, Poslovni centar Kruševac b.b. Podgorica. Adresa za prijem pošte BEOGRADSKA BR.66 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.09.2013 a datum usvajanja Statuta je 26.09.2013. Lica u društvu su: RANKO VUKČEVIĆ Osnivač, VUKČEVIĆ RANKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

201311 Dana 27.06.2013, pod registarskim brojem 5-0674838/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "NOVA LUČA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - CETINJE, Vladike Petra I 9 Cetinje. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.06.2013, a datum usvajanja Statuta je 27.06.2013. Lica u društvu su: SLOBODAN RAŽNATOVIĆ Osnivač, RAŽNATOVIĆ MILICA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205793 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676735/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "TRANSLATIONS LINK" DOO BAR, Mila Boškovića H6/9 Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: SAVCHENKO SERGII Ovlašćeni zastupnik, SERGII SAVCHENKO Osnivač, SAVCHENKO SERGII Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205861 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676993/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŠPIKA FISH" PODGORICA, Petra Lubarde br.118 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: OROVIĆ SVETOZAR Izvršni direktor, SVETOZAR OROVIĆ Osnivač, OROVIĆ VUČETA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205846 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677014/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "MULTI.PALACE" DOO - BAR, POSLOVNI CENTAR G- 9 BAR. Adresa za prijem pošte Poslovni centar G- 9 Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013 a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: DISABATO ANTONIO Izvršni direktor, ANTONIO DISABATO Osnivač, DISABATO ANTONIO Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205910 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677048/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SUNČAN DAN" DOO - KOTOR, Dobrota br.91 Kotor. Adresa za prijem pošte DOBROTA BR. 91 KOTOR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19.11.2013 a datum usvajanja Statuta je 19.11.2013. Lica u društvu su: IVAN KANIAVEHA Osnivač, KANIAVEHA IVAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205730 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677253/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "WORK FINDER" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA PODGORICA, Josipa Broza Tita br. 67 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: SIMON STANAJ Osnivač, JANJUŠEVIĆ TIJANA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205817 Dana 18.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676898/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "BIŽU MONT" DOO BAR, Šušanj bb Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.11.2013. Lica u društvu su: IRYNA IARMOSHCHUK Osnivač, IARMOSHCHUK IRYNA Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205734 Dana 14.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676902/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "APOLE TRADING" PODGORICA, Vaka Đurovića bb Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: APOLE TRADING LIMITED Osnivač, ŠAKOVIĆ MILICA Izvršni direktor, ANDRIANASOLO TSIALONINA LIVA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205968 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677306/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "GG ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA, Marka Miljanova br.30 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 19.11.2013. Lica u društvu su: GORKHMAZ GADZHYYEV Osnivač, GADZHYYEV GORKHMAZ Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205961 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677325/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SISTEM GRADNJA BD" ZA USLUGE I GRAĐEVINARSTVO - BUDVA, Topliški put br. 2 Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: KONTERA DRAGAN Ovlašćeni zastupnik, MARKO MARKOVIĆ Osnivač, MARKOVIĆ MARKO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206036 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677420/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "CREATIVE GROUP AQUARIUS" DOO ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE PODGORICA, Vuka Karadžića br.11 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 25.11.2013. Lica u društvu su: MARKOVIĆ - AL MAHMUD BILJANA Izvršni direktor, SANJA LALOVIĆ Osnivač, LALOVIĆ SANJA Ovlašćeni zastupnik, BRANKICA JANKOVIĆ Osnivač, JANKOVIĆ BRANKICA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206030 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677454/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PELAP", BIJELO POLJE, Obrov b.b. Bijelo Polje. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 25.11.2013. Lica u društvu su: MILA ČETKOVIĆ Osnivač, ČETKOVIĆ PREDRAG Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205914 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677067/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SHOW MASTER" DOO BUDVA, Žrtava fašizma br. 13 Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: ALEKSANDR KULIKOVSKII Osnivač, KULIKOVSKII ALEKSANDR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205926 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677071/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKAZKA" BUDVA, TOPLIŠKI PUT - Zanatski centar bb. Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: LUKHA MARIA Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, MARIA LUKHA Osnivač, MARINA LUKHA Osnivač, LUKHA MARINA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205921 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677086/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "ONLINE SPORTS AND GAMBLING" PODGORICA, Marka Miljanova br. 46 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: RUSMIR ZUKANOVIĆ Osnivač, ZUKANOVIĆ RUSMIR Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205778 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677363/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ITALIAN SILVER" PODGORICA, Mirka Banjevića 35 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 15.11.2013. Lica u društvu su: DRITERO KRASNIQI Osnivač, KRASNIQI DRITERO Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

206047 Dana 25.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677382/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUĆA MODE I LJEPOTE - DEJAN MILOŠEVIĆ" DOO PODGORICA, Trg Republike br. 15 podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 25.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 25.11.2013. Lica u društvu su: DEJAN MILOŠEVIĆ Osnivač, MILOŠEVIĆ DEJAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205913 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677052/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TOPLI ŽIVOT" DOO - BAR, Ilino br.21 Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: ANDREI TARASOV Osnivač, TARASOV ANDREI Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205929 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677124/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "CRNA GORA TOURS" DOO - BUDVA, LUGOVI ( Zgrada BSP ) b.b. Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: JOKSOVIĆ SANJA Izvršni direktor, SANJA JOKSOVIĆ Osnivač, ELENA LEGENKOVA Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205930 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677139/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "LALATOVIĆ N & D" DOO BUDVA, Žrtava fašizma bb Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: MIRA LALATOVIĆ Osnivač, LALATOVIĆ MIRA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205956 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677158/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA KONSALTING, TRGOVINU I USLUGE "VELMONT PLUS" DOO Podgorica, Radoja Dakića BB Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 14.11.2013. Lica u društvu su: MIROSLAV MARINKOVIĆ Osnivač, POPOVIĆ DEJAN Ovlašćeni zastupnik, DEJAN POPOVIĆ Osnivač, POPOVIĆ DEJAN Izvršni direktor, NIKOLA JOVIČIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205958 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677162/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ALL MONTE INVEST" KOLAŠIN, TRG VUKOMANA KRUŠČIĆA, Zgrada Šumske uprave 53 Kolašin. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 21.11.2013. Lica u društvu su: VLADISLAV AGRONSKII Osnivač, AGRONSKII VLADISLAV Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205941 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677196/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "GROUP ES" BUDVA, Velji vinogradi bb. Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: YEVGEN ROMENKO Osnivač, ROMENKO YEVGEN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205931 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677200/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "AOLY" DOO, BUDVA, Velji vinogradi b.b. Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: CHEN LI Izvršni direktor, LI CHEN Osnivač, XIAOPING CHEN Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205957 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677215/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MERKULOV COMPANY" BAR, Mila Boškovića H13 Bar. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: MERKULOVA TETIANA Izvršni direktor, TETIANA MERKULOVA Osnivač, MERKULOVA TETIANA Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205590 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677234/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAL MARINE" TIVAT, 206 TEUTA, Porto Montenegro Tivat. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 12.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 12.11.2013. Lica u društvu su: GIBBS RONALD WILLIAM Ovlašćeni zastupnik, RONALD WILLIAM GIBBS Osnivač, RAŠKOVIĆ MIRJANA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205899 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677033/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EAST ADRIA", Bul. Skenderbeu bb Ulcinj. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 11.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 11.11.2013. Lica u društvu su: MARCOCCIA SIRIANO Izvršni direktor, SIRIANO MARCOCCIA Osnivač, MARCOCCIA SIRIANO Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205787 Dana 15.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676917/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "DDT" DOO PODGORICA, Miljana Vukova 18 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 13.11.2013. Lica u društvu su: ADŽIMUHOVIĆ DAMIR Izvršni direktor, ENISA DERVANOVIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205422 Dana 06.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676940/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "FORSS TRADE" DOO - KOLAŠIN, Drijenak b.b. Kolašin. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 04.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 04.11.2013. Lica u društvu su: VLADAN POPOVIĆ Osnivač, POPOVIĆ VLADAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205934 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677177/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A&A GROUP" PODGORICA, Tuzi bb. Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 20.11.2013. Lica u društvu su: ADŽOVIĆ AZRA Izvršni direktor, AZRA ADŽOVIĆ Osnivač, ALMA BEĆOVIĆ Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205937 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677181/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "DIMAS", BIJELO POLJE, NIKOLJAC, Rogojevici b.b. Bijelo Polje. Adresa za prijem pošte ROGOJEVICI B.B. BIJELO POLJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 15.11.2013 a datum usvajanja Statuta je 15.11.2013. Lica u društvu su: DIMITRIJE DULOVIĆ Osnivač, DULOVIĆ DIMITRIJE Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205595 Dana 12.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677249/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "BALCAN TELECOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA, 20304 GOLUBOVCI, Balabani bb Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 08.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 08.11.2013. Lica u društvu su: RADOJICA STANIŠIĆ Osnivač, STANIŠIĆ RADOJICA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205915 Dana 20.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677029/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "POČIJEVALO" DANILOVGRAD, Bandiči bb Danilovgrad. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: OBRAD BAROVIĆ Osnivač, BAROVIĆ OBRAD Ovlašćeni zastupnik, Izvršni direktor, RADE MAŠOJEVIĆ Osnivač, MAŠOJEVIĆ RADE Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



205979 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677287/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "GRIS & IN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA, Radosava Burića br.254 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 22.11.2013. Lica u društvu su: ZORAN MARAŠEVIĆ Osnivač, MARAŠEVIĆ ZORAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205942 Dana 21.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677291/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "KRTOLE 1" DOO PODGORICA, Radnička bb. Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 19.11.2013. Lica u društvu su: "SEA COLONY" DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I TRGOVINU - PODGORICA Osnivač, TOW AIZIC KEREN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205970 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677344/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "ADRIATIC INVESTMENT MANAGEMENT" DOO HERCEG NOVI, ĐENOVIĆI, Banićevina bb. Herceg Novi. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 21.11.2013. Lica u društvu su: MILAN DRAGAŠEVIĆ Osnivač, DRAGAŠEVIĆ MILAN Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205967 Dana 22.11.2013, pod registarskim brojem 5-0677359/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "GV ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA, Marka Miljanova br. 30 Podgorica. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 19.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 19.11.2013. Lica u društvu su: VIKTORIJA GLEBOVA Osnivač, GLEBOVA VIKTORIJA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

205840 Dana 19.11.2013, pod registarskim brojem 5-0676974/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "USSURY STAR" BUDVA, BEČIĆI, Marina Bečića b.b. Budva. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.11.2013, a datum usvajanja Statuta je 18.11.2013. Lica u društvu su: OKSANA KOSHCHEEVA Osnivač, KOSHCHEEVA OKSANA Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

## STEČAJEVI I LIKVIDACIJE

Privredni sud u Podgorici objavljuje

### OGLAS

#### **o zaključenju stečaja St br.275/13**

#### **nad dužnikom „GOLD PLUS" doo Nikšić, Manastirska br. 2**

Zaključuje se, dana 22.11.2013. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću, „GOLD PLUS" Nikšić, Manastirska br.2, / mat. br. 02750171/, otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br. 275/13 od 17.09.2013. godine.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

### OGLAS

#### **o zaključenju stečaja St.br. 260/13**

#### **nad dužnikom „ADRESA" doo Danilovgrad**

Zaključuje se, dana 20.11.2013. godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom za proizvodnju, promet roba i usluga „ADRESA" doo Danilovgrad, Bijelog Pavla bb /mat br. 02805146/, otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br.260/13 od 13.09.2013. godine.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

### OGLAS

#### **o zaključenju stečajnog postupka**

#### **nad dužnikom doo "HAO AN" iz Ulcinja**

ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "HAO AN" društvo za proizvodnju, promet export-import, turizam i usluge iz Ulcinja, 26 novembar bb, otvoren rješenjem ovog suda St.br.277/13 od 12.09.2013. godine.

---

St.br.272/13

Privredni sud u Podgorici dana 26.11.2013. godine objavljuje

### RJEŠENJE

I ZAKUUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "ALTI COMPANY" iz ULCINJA, pokrenut rješenjem ovog suda St.br.272/13 od 30.09.2013. godine.

---

St.br.221/13

Privredni sud u Podgorici dana 26.11.2013. godine objavljuje

### RJEŠENJE

I ZAKUUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "BELCHAR" iz PODGORICE, pokrenut rješenjem ovog suda St.br.221/13 od 07.10.2013. godine.

---

St.br.312/13

Privredni sud u Podgorici dana 26.11.2013. godine objavljuje

### RJEŠENJE

I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "TT" iz PODGORICE pokrenut rješenjem ovog suda St.br.312/13 od 30.09.2013. godine.

---

St.br.334/13

Privredni sud u Podgorici dana 26.11.2013. g.odine objavljuje

**RJEŠENJE**

I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "TERCA" iz PODGORICE pokrenut rješenjem ovog suda St.br. 334/13 od 07.10.2013. godine.

---

St.br.46/13

Privredni sud u Bijelom Polju objavljuje

**OGLAS**

**o zaključenju stečajnog postupka  
nad dužnikom DOO "Lujo" iz Berana po Rješenju  
Privrednog suda u Bijelom Polju St.br.46/13 od 18.11.2013. godine**

ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Lujo" iz Berana, i stečajni dužnik smatra se likvidiranim.

Razrješava se dužnosti stečajni upravnik u ovom postupku Lakić Grdinić diplomirani ekonomista iz Bijelog Polja, i oslobađa obaveza stečajnog upravnika kod stečajnog dužnika DOO"Lujo" iz Berana.

---

St.br.4/12

Privredni sud u Bijelom Polju objavljuje

**OGLAS**

**o zaključenju stečajnog postupka**

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Turist" u stečaju iz Bijelog Polja.

Razrješava se dužnosti stečajnog upravnika Mr Radojica Grba, dipl.ing. mašinstva iz Pljevalja.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

**OGLAS**

**o otvaranju stečajnog postupka  
nad dužnikom "Master holdings" AD Podgorica  
(rješenjem ovog suda St.br.297/13 od 21.11.2013 .godine)**

I. Usvaja se predlog povjerioca-predlagača "AMS Companv" doo Podgorica , ul.Jovana Četkovića br. 3 od 5.09.2013. godine.

II. Otvara se, stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Master holdings" AD Podgorica, ul.Vijenac kosovskih junaka br.4 mat. br. 02791838.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Ana Drašković , dipl.pravnik , iz Podgorice ul. Vuka Karadžića 13, broj tel. 069/101-905 .

IV. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana, od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijedena i neobezbijedena potraživanja.

V. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 20.12.2013 godine godine u 12 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 10.01.2014 godine u 12.00 časova, u Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV Proleterske br. 2, kancelarija br. 26.

VII. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 22.11.2013. godine.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

**OGLAS**

1. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom DOO "HORTING" PODGORICA (registarski broj 5-0042934), PIB 02238535.
2. Imenuje se Slobodanka Čabarkapa, dipl.pravnik, iz Podgorice, tel. 067-530-949, za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom.
3. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbjeđena i neobezbijedena potraživanja, a pozivaju stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
4. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 26.12.2013. godine u 9 sati u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 13.01.2014. godine u 9 sati u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 20.
6. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 26.11.2013. godine.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

**OGLAS**

**o otvaranju stečajnog postupka u predmetu St.br. 289/13  
nad dužnikom doo "MY TRAVEL MONTENEGRO" - Budva**

- I. OTVARA SE stečajni postupak nad društvom D.O.O " MY TRAVEL MONTENEGRO" društvo sa ograničenom odgovornošću ,(matični broj 02830019).
- II. Imenuje se ŽIVKO RADONJIĆ, dipl. pravnik , Mitra Bakica 78 , mob. tel. 069/530052 za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom.
- III. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijedena i neobezbijedena potraživanja.
- IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
- V. Prvi sastanak povjerilaca održaće se 24.12.2013. godine u 9 sati u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
- VI. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 23.01.2014. godine u 9 sati, u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 30.
- VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka, objaviti na oglasnoj tabli suda, dana 26.11.2013. godine.

---

Privredni sud u Podgorici objavljuje

**OGLAS**

**o otvaranju stečajnog postupka St br. 28/13 nad  
DOO "MALT-COLOR" Danilovgrad**

- I. Otvara se, dana 08.02.2013. godine, stečajni postupak nad dužnikom DOO "MALT-COLOR " Danilovgrad, Spuž bb /mat.br. 02656671/
- II. Za stečajnog upravnika imenuje se Ranko Radinović iz Podgorice, Ul. Slobode br. 59, tel. 069/021-201.
- III. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana, od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijedena i neobezbijedena potraživanja.

IV. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 12.03.2013. godine u 10 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 28.03.2013. godine u 10:30 časova, u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija br 1.

VI .Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 08.02.2012. godine.

## SUDSKI OGLASI

P.br.367/13

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU po sudiji Raji Joksimović, u pravnoj stvari tužioca Erst bank AD Podgorica, protiv tužene Mrdak Marije, sada na nepoznatoj adresi, radi duga, objavio je dana 21.11.2013. godine

### OGLAS

Rješenjem ovog suda P. br. 367/13 od 21.11.2013.godine na osnovu čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP, postavljen je advokat ARSENIJE KLJAJEVIĆ iz Bijelog Polja, za privremenog zastupnika tužene Mrdak Marije, sada na nepoznatoj adresi, a u parnici koja se vodi pred ovim sudom po tužbi tužioca Erst bank AD Podgorica, radi duga.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, shodno čl. 82, stav 3, tačka 1 i čl. 84, 85, i 86 ZPP-a.

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU  
Dana, 21.11.2013. godine

---

P.br.541/13

### OGLAS

OSNOVNI SUD U BARU, po sudiji Snežani Dragojević, u pravnoj stvari tužioca Karlsson rođ. Adžović Harije iz Sutomora, koju zastupa punomoćnik Izet Fetić, advokat iz Bara, protiv tuženog Karlsson Nils Mikael nepoznate adrese, radi razvoda braka rješenjem ovog suda P.br. 541/13 postavio je tuženom Karlsson Nils Mikaelu privremenog zastupnika SLAĐANU BUJIĆ savjetnika u Osnovnom sudu Bar, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br. 541/13.

Tuženom Karlsson Nils Mikaelu se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tačka 1 ZPP-a, jer je tuženi nepoznatog boravišta, nema punomoćnika, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P.br.541/13 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud daje postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U BARU  
Dana, 18.11.2013. godine

---

P.br.492/11

### OGLAS

OSNOVNI SUD U BARU, rješenjem ovog suda P br. 909/13 od 21.11.2013. godine, na osnovu člana 82. stav 3. tač. 1 ZPP-a, postavljen je JAKŠIĆ MIŠO stručni saradnik ovog suda, za privremenog zastupnika tuženom Đurišić Mladenu, nepoznatog boravišta.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik, zastupati tuženog, sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U BARU  
Dana 19.11.2013. godine

---

**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Vesni Banjević, u pravnoj stvari tužioca ERSTE BANK AD Podgorica, protiv tuženog Radulović Dejana iz Podgorice, radi duga, rješenjem suda Mal.br.303/13 od 01.11.2013. godine postavio je tuženom Radulović Dejanu privremenog zastupnika Damjanović Miloša, adv. iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu Mal.br.303/13.

Tuženom Radulović Dejanu se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je isti nepoznatog boravišta, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika istoj dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Radulović Dejana u postupku Mal.br.303/13 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 20.11.2013. godine

---

P.br.3025/13

**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Vesni Banjević, u pravnoj stvari tužilje Božović Tijane iz Podgorice, protiv tuženog Cakić Dušana iz Niša, radi zaštite prava djeteta, rješenjem suda P.br. 3025/12 od 06.11.2013. godine postavio je tuženom Cakić Dušanu privremenog zastupnika Vujisić Milenu, adv iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br.3025/13.

Tuženom Cakić Dušanu se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je isti nepoznatog boravišta, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika istoj dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Cakić Dušana u postupku P.br.3025/13 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 20.11.2013. godine

---

P.br.2903/13

**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Vesni Banjević, u pravnoj stvari tužioca "ERSTE BANK" A.D. Podgorica, protiv tužene Boričić Dušice iz Podgorice i Ostojić Ivana sa Žabljaka, radi naknade duga, vrijednost spora 2.056,64,00 eura, rješenjem suda P.br.2903/13 od 04.11.2013. godine postavio je tuženom II reda Ostojić Ivanu privremenog zastupnika Đukanović Spomenku, advokata iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu navedene poslovne oznake.

Tuženom II reda Ostojić Ivanu se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 8 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je isti nepoznatog boravišta, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika istoj dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog II reda Ostojić Ivana u postupku P.br.2903/11 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 25.11.2013. godine

---

P.br.3263/12

**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Mirjani Vlahović, u pravnoj stvari tužioca Dragojević Miodraga i Čabarkapa Vitomira iz Podgorice, koje zastupa punomoćnik Mijović Strahinja Jelena, adv. Iz Podgorice, protiv tuženog Mišurović Milka i dr., nepoznatog boravišta, radi utvrđenja prava svojine, rješenjem tog suda P.br.3263/12 od 06.09.2013. godine, postavio je tuženom Mišurović Milku, privremenog zastupnika Radošić Zdravka, advokata iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br.3263/12. Tuženom Radošić Zdravku, se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je tuženi nepoznatog boravišta, nema punomoćnika, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P.br.3263/12, sve dok se tuženi, ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 25.11.2013. godine

---

P.br. 1947/13

**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni parnični, po sudiji Mirjani Popović, u pravnoj stvari tužioca Sava Montenegro osiguranje A.D. Podgorica, a protiv tuženog Crnovršanin Suada, nepoznatog boravišta, radi naknade regresnog duga, rješenjem tog suda P.br. 1947/13 od dana 04.11.2013. godine postavio je tuženom Crnovršanin Suadu privremenog zastupnika u liku Bojić Vladimira, advokata iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu tog suda P.br. 1947/13.

Tuženom Crnovršanin Suadu se postavlja privremeni zastupnik, a shodno odredbi člana 82 stav 3 tačka 1 Zakona o parničnom postupku, jer je tuženi nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika, pa bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženom dugo trajao, zbog čega bi mogle nastati štetne posljedice za stranke u postupku.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog Crnovršanin Suada u predmetu ovog suda P.br.1947/13 i u ovom postupku ima sva prava i obaveze zakonskog zastupnika, a ta prava i dužnosti postavljeni privremeni zastupnik vrši sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 19.11.2013. godine

---



**OGLAS**

OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni parnični po sudiji Ljiljani Šoškić, u pravnoj stvari tužioca Nacionalni biro osiguravača CC, koga zastupa OAD IUSTITIA Podgorica, protiv tuženog McKay Al sa prebivalištem u Kanadi, Calgary, rješenjem tog suda P 3811/13 od 28.10.2013. godine, postavio je tuženom priremenog zastupnika u liku adv. Đukanović Spomenke, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu gornje poslovne oznake.

Tuženom se postavlja privremeni zastupnik shodno čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je isti nepoznatog boravišta, nema punomoćnika pa bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom I reda dugo trajao tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P 3811/13 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud daje istom postavio staraoca.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 18.11.2013. godine

## KONCETRACIJE

Na osnovu člana 53. Zakona o zaštiti konkurencije (»Službeni list RCG« broj 44/12), Agencija za zaštitu konkurencije objavljuje iz Zahtjeva za odobrenje koncentracije »Telenor ASA«, sa sjedištem na adresi narøyveien 30 D, 1331 Fornebu, Norveška, »Schibsted ASA« sa registrovanim sjedištem na adresi Apotekergaten 10, NO-0105 Oslo, Kraljevina Norveška i »Singapore Press Holdings Limited« sa registrovanim sjedištem na adresi 1000, Toa Payoh North, News Centre, Singapur 318994, Republika Singapur, od 29.11.2013. godine, sljedeće podatke:

»Telenor ASA«, sa sjedištem na adresi Snarøyveien 30 D, 1331 Fornebu, Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 982 463 718.

»Telenor Communication II AS«, sa sjedištem na adresi Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Kraljevina Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 983 793 754.

»Telenor Online Partner AS«, sa sjedištem na adresi Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Kraljevina Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 912 061 345. Zavisno društvo Telenora, koje je osnovano za potrebe predmetne transakcije.

Telenor u Crnoj Gori ima dva zavisna društva: »Telenor« d.o.o. Podgorica i »Telenor Direct MNE« d.o.o. Podgorica.

»Schibsted ASA«, sa sjedištem na adresi Apotekergaten 10, NO-0105 Oslo, Kraljevina Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 933 739 384.

»SCM Growth Partner AB«, sa sjedištem na adresi 105 17, Stockholm, Švedska, registrovan u registru privrednih subjekata Švedske, pod matičnim brojem 556933-4724.

»Schibsted Classified Media AS«, sa sjedištem na adresi Apotekergaten 10, N-0107 Oslo, Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 981 389 107.

»SPH Interactive International Pte. Ltd.«, sa sjedištem na adresi 1000, Toa Payoh North, News Centre, Singapur, registrovano u Agenciji za računovodstvene i korporativne poslove, pod registarskim brojem 200612818G. SPH je zavisno društvo Singapore Press Holdings.

»SnT Classifieds ANS«, sa sjedištem na adresi Apotekergata 10, 0180 Oslo, Kraljevina Norveška, registrovan u registru privrednih društava Brønnøysund, pod matičnim brojem 912 524 566.

»701 Search Pte. Ltd«, sa sjedištem na adresi 1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapur, reistrovano registrovano u Agenciji za računovodstvene i korporativne poslove, pod registarskim brojem 206613507R.

Predmetnom koncentracijom realizovaće se dva projekta: (i) Skay, gdje dolazi do osnivanja društva zajedničkog ulaganja SnT Classifieds ANS od strane Telenor Online Partner AS i SCM Growth Partner AB i (ii) Tennessee gdje dolazi do promjene kontrole nad društvom 701 Search Pte. Ltd, tako što će biti jednako kontrolisano od strane društava Telenor Communication II AS, Schibsted Classified Media AS i SPH Interactive International Pte. Ltd.

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u Agenciji za zaštitu konkurencije.

## OBAVJEŠTENJA

Bojan Vuković, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vanskudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca "ERSTE BANK" AD Podgorica, po Ugovoru o kreditu, LD/09233/00014 od 21.08.2009. godine i Ugovoru o kreditu, LD/07260/00047 od 20.09.2007. godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši:

### **DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM**

Kreditnom dužniku "Mikeli trade" doo Berane, sa posljednjom poznatom adresom ul.29 novembra br.6, Berane, i hipotekarnom dužniku Sprotiva Mirsadu, sa posljednjom poznatom adresom ul. 29 novembra br.6, Berane, obavještenja o prodaji nepokretnosti upisane u ln.br.322 KO Berane, shodno ugovoru o hipoteci HP/2108/09 od 21.08.2009. godine i ugovoru o hipoteci HPA/2009/07 od 20.09.2007. godine, zakazanoj za dan 09.12.2013. godine, u prostorijama Erste bank AD Podgorica - filijala Berane, ul. Mojsija Zečevića br. 22, Berane, sa početkom u 10 časova.

Pozivaju se ovlašćeni predstavnik kreditnog dužnika "Mikeli trade" doo Berane i hipotekarni dužnik Sprotiva Mirsad da dođu u prostorije advokatske kancelarije "Jovović, Mugoša & Vuković", Bulevar Revolucije br. 50/5, Podgorica, u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i, ujedno, upozoravaju, da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posljedice koje mogu nastati snose imenovani.

---

Shodno članu 45 u vezi člana 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, advokat Igor Brnović iz Podgorice, ul. Svetozara Markovića br. 9, u svojstvu ovlašćenog lica - agenta vanskudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca „PRVA BANKA“ AD Podgorica, po ugovoru o kreditu broj 17-01/6659, od 05.10.2012. godine, vrši

### **DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM**

Hipotekarnom dužniku DOO „STRATEXINVESTMENTS“ - BUDVA, sa posljednjom poznatom adresom , ulica Popa Jola Zeca br. 2 i hipotekarnom dužniku DOO „LUČICE INTERNACIONAL“ - Podgorica, sa posljednjom poznatom adresom ulica Balšića broj 36.

Obavještenja o prodaji nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Petrovac i list nepokretnosti broj 1162 KO Maine, koja prodaja se ima održati dana 11.12.2013. godine u 10 časova, u prostorijama filijale Prve banke AD Podgorica u Budvi ul. Mediteranska broj 5.

Pozivaju se kreditni i hitotekarni dužnici da se u roku od 3 dana po ovoj objavi obrate ovlašćenoim licu za vanskudsku prodaju nepokretnosti na adresi: Advokat Igor Brnović, ulica Svetozara Mrkovića broj 9 Podgorica.

Upozoravaju se kreditni i hipotekarni dužnici DOO „STARTEX INVESTMENTS“ - BUDVA i DOO „LUČICE INTERNACIONAL“ - PODGORICA da se dostava pismena izvršena na ovaj način smatra urednom i da negativne posljedice koje mogu nastati snosi sama stranka.

---

Ovlašćeno lice za sprovođenje postupka vansudske prodaje hipotekovanih nepokretnosti - Čvorović Maja, advokat iz Podgorice, u postupku radi namirenja potraživanja iz Ugovora o garanciji, br. 101-127/2, od 30.01.2012. godine, u skladu sa Založnom izjavom, Uzz.br. 88/12, od 31.01.2012. godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši:

#### **DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM**

Kreditnom dužniku "HALO CARD" doo, sa posljednjom poznatom adresom: Cvijetna bb., Podgorica i hipotekarnom dužniku KORDIĆ MILU, sa poslednjom poznatom adresom: Jadranski put bb., Budva, Opomene, br. 105-409, od 08.02.2013. godine i Obavještenja o početku namirenja, br. 03-424, od 06.06.2013. godine, na nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti br. 1831 KO Budva – stambeni prostor, broj zgrade 2, PD34, PN, površine 60 m2, na katastarskoj parceli br. 886. Pozivaju se ovlašćeno lice kreditnog dužnika i hipotekarni dužnik da kontaktiraju ovlašćeno lice (069/984-705), ili da dodju u prostorije advokatske kancelarije „Čvorović, Minić & Radunović“, u ul. Moskovska bb, L7, C/3, u Podgorici, u roku od 5 dana, i, ujedno, upozoravaju da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posledice koje mogu nastati snosi sama stranka.

---

Na osnovu člana 50 stav 1 Zakona o akcizama tačka 7 ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/08, 50/09, 78/10, 61/11), kao i člana 24, stav 2 Zakona o duvanu ("Sl. list CG", br. 48/08 i 76/08) oglašavamo nove maloprodajne cijene cigareta koje uvozimo i distribuiramo.

Prilog: Specifikacija brendova.

Redni br.	Naziv brenda	Broj cigareta po paklici	Obavezujuća maloprodajna cijena po kg/€	Obavezujuća maloprodajna cijena po paklici/€
1	Ronhill Wave Black	20	75.00	1.50
2	Ronhill Wave Gold	20	75.00	1.50

Navedene maloprodajne cijene će se primjenjivati od 16.12.2013. godine.

ROKŠPED D.O.O, Podgorica  
Direktor DC

## MALIOGLASI

**Da bi se sprije ila svaka zloupotreba, oglašavaju neva e im isprave pravna i fizi ka lica:**

**Li ne karte:**032640956, 695944329, 097848279, 427191183, 263646017, 870246902, 258746584, 221744298, 744640196, 066140229, 391042293, 747847485, 027347961, 353641503, 576641207, 305745840, 761645282, 736342897, 758649410, 940144152, 716443151, 602244359, 828645397, 392340399, 556743741, 247547361, 464743805, 693641683, 821642807, 835842849, 412342993, 741848287, 493543272, 027442498, 976844170, 187743122, 554043860, 064643257, 406745080, 907640806, 223540862, 326945713, 296149285, 713046176, 649447240, 120845232, 473242209, 019544084, 753042084, 749547682, 733943809, 430944520, 176530, 12694, 568044914, 798240990, 578641164, 752348349, 357641585, 600045768, 647841285, 175849680, 049146197, 655444135, 595043169, 486944215, 161349479, 781948697, 439148202, 460048187, 358748499, 010340204, 9017, 945146224, 492640547, 728144174, 893149472, 083040598, 529847372, 913840690, 455044324, 610645443, 843044792, 919445391, 925148805, 410643913, 490848154, 861448547, 221548125, 636148751, 236042774, 173447386, 276445542, 520444101, 042742049, 628043429, 285842833, 660148114, 363945057, 270549487, 507144095, 208849224, 950447663, 274043595, 673044780, 843548206, 181240614, 642644981, 200442915, 638040504, 396148222, 185740980, 241249473, 648140680, 918341902, 206344197, 311641601, 184942169, 629042244, 55894, 243047292, 632749698, 072049271, 374092899, 022349157, 571193145, 246348859, 768245809, 020542691, 696141522, 723541851, 277544053, 059041620, 740349336, 27872, 547142499, 783644552, 469341494, 269648001, 279248567, 979943673, 432843956, 66557, 540742441, 766142002, 390847032, 752641211, 375642878, 427647925, 764841008, 038047607, 799545506, 848743649, 774446442, 708945352, 707242234, 872149707, 237449584, 535642641, 973347237, 710941308, 257846757, 054946753, 855743770, 800149435, 471342706, 456946064, 237149334, 23793, 418542571, 999147944, 799845440, 254642977, 299649778, 903044409, 968548043, 122247968, 744641529, 122941001, 522640932, 751341466, 546146461, 182344131, 907044312, 419446787, 027849975, 26403, 763845780, 875140270, 276642889, 947444690, 976042228, 677340800, 257246503, 119822, 566349340, 645843044, 052342358, 870944793, 538545639, 659546476, 335543782, 329744538, 217346304, 134748131, 558447265, 356948683, 403042280, 235749403, 605444196, 207746192, 793840923, 066246882, 890043819, 218448316, 769544691, 334242612, 543240745, 050490843, 510942111, 981940437, 661749983, 323045214, 025340509, 963747713, 072146386, 265046359, 447147524, 615240139, 412741199, 938145138, 502842604, 440444871, 613840379, 127145175, 632144685, 029146840, 926441409, 004446888, 559947095, 328147597, 867548375, 683641236, 257341491, 575740998, 820248663, 975047973, 103648929, 374449921, 782347184, 236048025, 191946540, 276544281, 044643153, 470540380, 305741444, 22766, 208047771, 596240124, 016442788, 414444671, 068944296, 608747295, 701441956, 12218, 288843346, 795445662, 229049343, 719443227, 298549826, 265946650, 307244411, 393342014, 110144680, 681741122, 313245033, 638941858, 230043167, 047840878, 3598, 443946464, 387148532, 889243188, 436041125, 977740480, 255647391, 322948318, 113024, 048945141, 455346847, 483447406, 333740779, 907044792, 252248846, 458442971, 519949102, 984342020, 643544623, 351444769, 134069, 189749274, 520140907, 652040664, 246845407, 365245188, 543544865, 909448624, 643544142, 110848057, 014944011, 152646841, 438341842, 513045280, 991041581, 523048430, 101944131, 484944788,

295147128, 220545197, 789542608, 699148192, 448944266, 246847897, 229041692,  
682947697, 823749113, 351141128, 569244116, 336441163, 605742893, 804447960,  
173747933, 377547869, 398448830, 511940567, 959047853, 133649126, 329340520,  
672847482, 529840602, 390145148, 300742171, 844947756, 629547178, 451745452,  
822646676, 486846505, 620144561, 441843069, 685645227, 072646340, 961042905,  
517441018, 026447748, 381746740, 114644726, 365343014, 392743942, 111945171,  
319648213, 782843511, 899149856, 053545016, 560244401, 136943038, 438149102,  
906449927, 076242641, 431042786, 355242558, 993046550, 088947305, 346743512,  
892248083, 257840118, 467342199, 469298317, 690940331, 670142639, 152646739,  
165441875, 788048974, 873949838, 203942506, 869449798, 700449770, 193698,  
849744087, 356844754, 873248195, 741943588, 636942730, 271841142, 584941853,  
629641207, 047642295, 946043324, 309546902, 747548746, 356348920, 005142605,  
328846322, 767149393, 748349760, 197547617, 011040875, 353949605, 047344309,  
692841090, 695449142, 626149429, 228048414, 10809, 901948579, 3098, 564046302,  
165946469, 915748508, 441448653, 827747965, 768243139, 19157, 222944986, 439740313,  
668449204, 015541774, 392849780, 770945524, 365240176, 593646785, 251246152, 24104,  
277243114, 866046336, 759240754, 518842078, 934444923, 360047927, 732144173,  
501248883, 708846393, 899349172, 560344190, 888448865, 314349942, 468640761,  
230741061, 432046349, 38428, 241141731, 75367, 565643064, 469145210, 332648792,  
458044936, 883241843, 589842730, 964449442, 060446611, 059693010, 347043752,  
293448635, 941143525, 495147061, 539547978, 365143417, 772642341, 357544447, 37962,  
973548141, 470748303, 391040398, 767446275, 929745093, 963947643, 351444523,  
622742269, 234798997, 251143128, 483248471, 040148451, 306791943, 200147452, 11777,  
521342787, 460549426, 242946563, 546841900, 094548415, 647648831, 721399563,  
560248950, 824041583, 113249407, 927343618, 430746962, 646448151, 242149639,  
814394621, 943347142, 257244459, 282145050, 804646608, 114141527, 314841963,  
321398478, 018840196, 538647718, 867144247, 554540156, 407741459, 745043808,  
592746512, 182248895, 506748553, 194576, 299343509, 082642044, 892941918,  
619047612, 104046499, 606341890, 173842217, 296641017, 365948186, 543548333,  
450742633, 322247580, 515848177, 6879, 606949105, 20377, 250248276, 695498661,  
052247109, 346843877, 738145215, 088148277, 388941772, 716040869, 384343593,  
421647858, 236045730, 105841248, 359393784, 822142242, 430645387, 853640157,  
110840894, 263743764, 365442446, 460647829, 311248911, 271545831, 602346576,  
294144328, 898740688, 066845664, 575693749, 471745108, 296645542, 456545669,  
979643252, 552848824, 248344649, 699940208, 712841824, 574344464, 399342893,  
701543529, 101746713, 468844883, 017646024, 667049541, 15119, 17052, 865299626,  
229143018, 985240182, 590746421, 119849018, 480647189, 083592350, 507946935,  
114796504, 335240838, 921549789, 62766, 994542736, 107149814, 853542480, 494246336,  
648444519, 031243620, 800246238, 538049737, 158442813, 616942606, 933049084,  
327344874, 015441294, 975046459, 625846212, 472848864, 574149119, 141047550,  
121046183, 006141636, 276542348, 524148422, 319444968, 056340115, 043146314,  
807749525, 47264, 505841215, 410546784, 653445548, 908344039, 581445598, 831447395,  
189047577, 122943392, 440444373, 529842356, 8929, 346546824, 843340906, 324149884,  
358640556, 884444401, 286045020, 146848602, 109143484, 134390725, 275949151,  
666643396, 658142753, 401746989, 954643332, 893645857, 536842705, 629940380,  
509346474, 419349105, 057446733, 550741159, 239143954, 558447122, 339541757,  
192342, 348947634, 151445359, 182446513, 120841146, 436140654, 102041107,  
827840831, 921246885, 409041804, 401048605, 46765, 114247472, 132247567, 501847400,  
309245907, 285699114, 102945269, 218845000, 182648782, 215747899, 362923360,  
327743852, 349245693, 422142134, 26795, 812347453, 839147231, 295348299, 224746875,

423343352, 343045312, 623146702, 546249953, 228144963, 510946780, 298895327,  
783645831, 215745016, 249047709, 075794071, 584640252, 554742414, 791240761,  
244145752, 939541062, 307048880, 403241883, 815146629, 327946173, 361747234,  
173942756, 397448640, 159495124, 699740412, 011042005, 440343638, 748441275,  
466646095, 389545336, 292940494, 405642886, 862349209, 490140408, 732647418,  
093547445, 343547323, 443749876, 723249025, 551649281, 800648150, 539547970,  
806140230, 486747931, 271540825, 977748929, 904943728, 075244968, 228143988,  
464943288, 426640829, 771149307, 237842870, 895440913, 004944252, 966995036,  
897046941, 329442371, 664447246, 756347934, 142944667, 654845799, 391443534,  
226645049, 098447410, 341346210, 186042556, 359546742, 942743295, 799842767,  
901449871, 184541177, 996145333, 029743486, 249442442, 788644025, 899895395,  
376446726, 379940765, 290349568, 126547376, 196242850, 367441293, 057344949,  
047441243, 835747698, 166345071, 581248823, 449742952, 367640923, 652849792,  
508749379, 032641793, 689448128, 351741447, 970343705, 760649263, 308341720,  
868041343, 285943722, 980945826, 043042099, 464248189, 140747936, 042447631,  
293847123, 966742557, 216244409, 081841562, 669340366, 478045838, 257743782,  
138147876, 437247535, 350940666, 266944558, 949942781, 613344261, 621341909, 15565,  
064349831, 153645598, 018143385, 230340214, 236741628, 812544486, 552440953,  
964447668, 141447216, 052927804, 961345939, 384949794, 988940221, 360346081,  
238146668, 940591934, 556449950, 165717, 426447259, 709840770, 494346181,  
711346763, 174195491, 946643540, 9112, 338246591, 15609, 677943450, 275246645,  
863140957, 940340290, 998947073, 740946511, 241498050, 884840345, 483642411,  
094546739, 096049047, 22437, 022244959, 45011, 716541129, 460548384, 337649999,  
171947307, 864846923, 334748498, 107443382, 583741723, 373743886, 99221, 181813,  
273640589,

**Putne isprave:**

005427285, B57BK1587, P36ZG7521, K66LJ7505, E71GB3209, 001324572, C86ZS7082,  
002980228, 000652995, G73ZA5697, G29DL7848, F12ZH3802, E95UA7228, 001878873,  
E84LS9781, Z39KD8682, C78ZJ9774, N34ZR5123, L59LZ1300, U02NS2310, N55KH0162,  
C55DL3239, F67NF1654, K49JH4579, K84BH3586, G54GE9548, 004894233, U81KK3052,  
N16RB5007, K95LC1735, 004018020, F75KE8823, H05JF4742, K83ZN9843, E46KC6088,  
J68CB6770, S83DF4670, B83BZ0707, B52UJ1639, C33HC4362, L23CF0754, S84UR0807,  
004390786, 001878876, E79JL1933, F38DU6431, 005447612, J12UN5275, G12KJ1245,  
B48BA0983, F45EP6417, S27PN7028, J06NJ4221, Z81GB6955, Z33UR0748, B58NR4856,  
005314123, B75GE7358, U21BS3485, D14JG6298, K23KF4507, P26KJ1606, 004246402,  
G32HK7679, B03UA7349, Z49RE8042, G71AN0691, A58DG0220, E88PZ4556,  
E59FA8067, 005436953, K62EU5435, G74LF1430, S34NA1296, F44CB3703, 004157218,  
R23KS5087, 004158327, 001319256, C73DL5236, F25PS5810, U61ZU2357, F22ED1400,  
L71SU0826, J92BZ4338, A78JS5490, G35DZ4349, 004086408, G41KL0923, F25ZE0487,  
F39CA1139, 003866251, 005426107, Z16ZH0116, L84KE7609, N02UF6372, G84GF2982,  
D84UA6917, F95KJ2062, U91RP3111, B33LZ3942, 005419967, 000116274, U62EG3797,  
Z67AR8232, L82EL1244, 004540422, G91SF0478, D17JC8673, D34DS8219, L51FC4097,  
000578666, G92ZN3836, C55AR5804, R63CH8450, 005147043, 003248840, 005370214,  
R99LR5626, D28HP2864, C31EF8054, B37JF1127, Z54NH3289, R38FZ7865, N96GC5394,  
C75BJ0448, E25AL3396, S72AR5462, U53UD0875, D45UZ4253, G17DE3052,  
L04KF9041, U79AJ1104, P46EH5266, 005312436, K34HL6963, K84AP6907, L62FP5317,  
Z61HR5614, A99GL0916, D16RJ8818, U01RH4318, Z73FN0156, J35HP6235, K89BL5126,  
H33UJ7117, B12LD6976, R65DC9353, B08RJ2460, S44KJ4440, B36AG7410, L21ZR1138,  
002355617,

**Voza ke dozvole:**

032050956, 5255, 567952343, 697751666, 5632, 761055282, 758059410, 956359827, 693051683, 3844, 821052807, 091057741, 835252849, 613859280, 464153805, 483256390, 463858730, 650954994, 3904, 976953819, 600455768, 647251285, 153457426, 301456544, 752758349, 387554073, 486354215, 223950622, 175259680, 105655036, 40152, 9573, 094852921, 035452133, 362552418, 699591904, 490258154, 636558751, 285252833, 8253, 057150841, 144652915, 505492691, 574754272, 615957026, 97022, 123959532, 241659473, 683894465, 255554921, 891459698, 547552499, 910556120, 979353673, 710453661, 127054783, 91318, 955551896, 848153649, 525150986, 872559707, 24902, 086250832, 710351308, 213555489, 529893574, 221951162, 132157680, 971250716, 043859532, 968958043, 875550270, 763255780, 88850, 5376, 849753020, 565850367, 257656503, 427955100, 095258872, 866159675, 998357640, 172458161, 877053617, 661159983, 215856390, 669853529, 902452477, 18887, 124156829, 939652090, 222050817, 844058874, 277954053, 228194596, 226957504, 276453223, 826491035, 759054770, 301455336, 12331, 26973, 768354171, 52262, 369991490, 685255460, 892352945, 142750719, 505050335, 346655148, 38031, 230555350, 704257448, 937296244, 313655033, 007054960, 248995713, 775058137, 880150772, 519359102, 554754191, 93066, 603854443, 193758015, 819658864, 952454890, 711657803, 433459966, 605152893, 007250176, 409654194, 035555239, 953756927, 075455651, 245659308, 148055909, 166499013, 078158468, 996158723, 993456550, 740351388, 084057905, 181859223, 869859798, 13748, 004152961, 745959162, 636352730, 83008, 580052908, 740253329, 103458403, 700859770, 549253331, 861351638, 36909, 626559429, 949459789, 887652096, 101757341, 668859204, 38243, 841259372, 080450252, 291757472, 595653119, 759650754, 142252998, 088857888, 941999763, 468050761, 613855651, 432456349, 331452538, 060856611, 790158043, 88520, 982257066, 744253276, 365553417, 166156684, 718499912, 451858595, 633550406, 735797585, 015550333, 9218, 521355109, 521553883, 200557452, 984752020, 119354176, 754756650, 7880, 83995, 432058445, 198959210, 4816, 926852756, 16276, 955651934, 646059658, 114551527, 544350865, 817754911, 645094027, 390659376, 804056608, 53532, 66599, 159651942, 310293310, 450152633, 34455, 254651871, 40969, 700352886, 174555521, 22795, 088558277, 016996385, 785356337, 453497210, 298350987, 038851958, 377654199, 290350800, 479656658, 30486, 833859219, 346952024, 436557988, 480057189, 5220, 061991230, 107559814, 033551875, 339891671, 280456020, 205757989, 87553, 888957364, 522154475, 807159525, 142491199, 088854371, 159952190, 389858241, 725659215, 191358483, 10200, 210750125, 9996, 666053396, 474152622, 298452221, 493759814, 94172, 531554720, 065753169, 637559060, 983859190, 334254114, 767556267, 102355269, 974550627, 647852264, 443855402, 32839, 968092383, 386693613, 718553335, 697653078, 512898075, 968557336, 819253080, 848852289, 910057842, 159659533, 142358950, 309655907, 560658950, 308256068, 609753566, 292350494, 490550408, 732057418, 822850761, 85135, 163958794, 139254558, 602053335, 326353381, 904353728, 211059719, 407851992, 862853833, 432451341, 730198949, 023259696, 350094851, 510059628, 560256735, 132351013, 737752124, 88857, 914552472, 138857759, 901859871, 464956777, 575150629, 164157603, 047851243, 152452242, 235352680, 032051793, 209658631, 887155362, 550650429, 006150603, 93759, 15920, 524252223, 140157936, 27717, 914859232, 779051362, 910251402, 900255089, 583156458, 24258, 94149, 85260, 212354395, 829351281, 013759450, 376654190, 175051755, 570950839, 11456, 403856805, 110157807, 789451593, 278192786, 793155370, 294554159, 143352988, 998357073, 476954555, 529550640, 483052411, 909952984, 575556081, 10888, 97257, 835959927, 676656686, 6964, 367754229.